



IBM Sistemi - iSeries  
Upravljanje sistemom  
Logičke particije

*Verzija 5 Izdanje 4*







IBM Sistemi - iSeries  
Upravljanje sistemom  
Logičke particije

*Verzija 5 Izdanje 4*

**Napomena**

Prije korištenja ovih informacija i proizvoda koji podržavaju, pročitajte informacije u “Napomene”, na stranici 135.

**Peto izdanje (veljača, 2006)**

Ovo izdanje se odnosi na verziju 5, izdanje 4, modifikaciju 0 od IBM i5/OS (broj proizvoda 5722–SS1) i sva sljedeća izdanja i modifikacije, dok se drukčije ne označi u novim izdanjima. Ova verzija ne radi na svim modelima računala smanjenog seta instrukcija (RISC), niti ne radi na CISC modelima.

© **Autorsko pravo International Business Machines Corp. 2004,2006. Sva prava pridržana.**

---

## Sadržaj

<b>Logičke particije . . . . .</b>	<b>1</b>
Partitioniranje s iSeries poslužiteljem . . . . .	1
Ispisivi PDF-ovi. . . . .	1
Koncepti logičke particije . . . . .	2
Scenariji logičke i gostujuće particije . . . . .	31
Planiranje logičkih particija . . . . .	39
Kreiranje logičkih particija . . . . .	54
Upravljanje logičkim particijama . . . . .	56
Rješavanje problema logičkih particija. . . . .	89

Partitioniranje s eServer i5 . . . . .	133
Informacije koje se odnose na logičke particije . . . . .	133

### **Dodatak. Napomene . . . . . 135**

Informacije o sučelju programiranja . . . . .	136
Zaštitni znaci . . . . .	137
Termini i uvjeti . . . . .	137



---

## Logičke particije

Logičke particije omogućavaju vam distribuciju resursa unutar pojedinačnog iSeries poslužitelja kako bi funkcionirao kao dva ili više nezavisna poslužitelja. Planirajte vašu sljedeću nadogradnju tako da uključuje logičke particije.

Izaberite odgovarajuće informacije o logičkoj particiji na osnovu hardvera koji imate.

**Bilješka:** Pročitajte Informacije o licencnom kodu i disclaimer za važne zakonite informacije.

---

## Particioniranje s iSeries poslužiteljem

Ove informacije koristite ako planirate koristiti iSeries Navigator za upravljanje i5/OS logičkim particijama.

Ove informacije vas vode kroz obradu logičke particije, od kreiranja do upravljanja.

## Ispisivi PDF-ovi

Koristite ovo za pregled i ispis PDF-a s ovim informacijama.

Za prikaz ili spuštanje PDF verzije ovog dokumenta, izaberite Logičke particije (oko 180 KB).

Možete pogledati ili učitati i ova povezana poglavlja:

- Linux na particiji gosta
- Sigurnosno kopiranje i obnavljanje
- Kapacitet na zahtjev
- Instalacija i5/OS izdanja i povezanog softvera

## IBM Redbooks

Možete također pogledati ili ispisati bilo koji od sljedećih PDF-ova:

- Podjela AS/400 s Logičkim particioniranjem: Kako-da vodič



(oko 2.7 MB)

Ovaj vodič raspravlja o revoluciji logičkog particioniranja na iSeries poslužitelju. Oblikovan je za sve razine razumijevanja. Uključuje ukupan pogled na logičko particioniranje. Također uključuje tehničke informacije za ljude koji će biti aktivno uključeni u pronalaženje rješenja koja uključuju logičko particioniranje, kreiranje particioniranih strojeva i njihov rad i upravljanje.

- Rad s LPAR konfiguracijom i upravljanjem s iSeries Logičkim particijama



(oko 7.2 MB)

Ovaj IBM Redbook dokumentira razmatranja o planiranju i primijeni V5R1 LPAR. On razmatra različite scenarije koji primjenjuju LPAR. Redbook sadržava LPAR informacije koje su pribavljene u iSeries Informacijskom centru.

- Linux on the IBM iSeries Poslužitelj: Vodič za primjenu



(oko 4.6 MB)

Ovaj IBM Redbook počinje s pregledom Linuxa, definiranjem open source-a, i objašnjenjem prednosti korištenja Linuxa na iSeries. Diskutiraju se osnovni sistemski administrativni zadaci i razvoj Linux aplikacija da bi vam pomogli u upravljanju sistemom i razvoju Linux aplikacija na iSeries poslužitelju. Također predstavlja širok raspon usluga, kao što su Vatreni zid, Apache, Samba i e-pošta i objašnjava mogućnosti svake.

## Web stranice

- Logičke particije
- Linux na iSeries

## Spremanje PDF datoteka

Da spremite PDF na vašu radnu stanicu za gledanje ili ispis:

1. Desno kliknite na PDF u vašem pretražitelju (desno kliknite na gornju vezu).
2. kliknite na opciju koja sprema PDF lokalno.
3. Navigacija do direktorija u kojem želite spremiti PDF.
4. Kliknite **Spremi**.

## Spuštanje Adobe Readera

- | Trebate Adobe Reader na vašem sistemu za gledanje ili ispis ovih PDF-ova. Besplatnu kopiju možete spustiti s Adobe
- | Web stranice ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html)).

## Koncepti logičke particije

Koristite ove informacije da dobijete tehničke činjenice o logičkim particijama i saznate što trebate znati o vašem hardveru i da otkrijete višestruku upotrebu koju možete dobiti od logičkih particija.

iSeries poslužitelj nudi mogućnost particioniranja jednog poslužitelja u nekoliko nezavisnih poslužitelja. Prije nego započnete s kreiranjem particija, nužno je da razumijete koncepte iza ovog tipa sistemske konfiguracije. Svrha ovog poglavlja je upoznavanje s hardverom i softverom koji je potreban za logičke particije i pripremu za planiranje i kreiranje logičkih particija na iSeries.

### Srodni koncepti

“Planiranje logičkih particija” na stranici 39

Steknite znanje o zahtjevima hardvera i softvera potrebnog za uspješnu implementaciju logičkih particija. Pročitajte i prođite kroz unaprijed zadane zadatke za popunjavanje radne tablice za planiranje.


“Upravljanje logičkim particijama” na stranici 56

Pronađite sve informacije koje trebate za upravljanje vašim logičkim particijama. Pristupite informacijama o vašoj logičkoj particiji i pronađite upute o ponovnom pokretanju i isključivanju pojedinačnih logičkih particija. Također, koristite informacije da promijenite konfiguraciju vaše logičke particije, upravljate sigurnošću i promijenite resurse za obrađivanje.

## Kako radi logičko particioniranje

Pokušajte razumjeti značenje logički particioniranog sistema i kako primarne i sekundarne particije djeluju kao nezavisni poslužitelji.





Logičko particioniranje predstavlja sposobnost da se iSeries poslužitelj izvodi kao dva ili više nezavisna poslužitelja. Svaka logička particija operira kao nezavisan logički poslužitelj. Međutim, svaka particija dijeli nekoliko atributa fizičkog sistema kao što je serijski broj sistema, model sistema i kod dodatka procesora. Svi drugi sistemski atributi mogu varirati između particija.


Logičke particije spadaju u dvije kategorije, primarne ili sekundarne particije. Svaki logički particioniran sistem ima jednu primarnu particiju i jednu ili više sekundarnih particija. Primarna particija je jedina particija prije izvođenja bilo kakvih promjena konfiguracije na sistemu. Prije nego su kreirane sekundarne particije, svi sistemski resursi dodijeljeni su primarnoj particiji. Sekundarne su particije nezavisne jedna od druge. Dok svaka sekundarna particija održava ovisnost o primarnoj, inače operira kao samostalan poslužitelj.

Sve funkcije upravljanja za particije integrirane su u Licencni interni kod primarne particije.

Kada izvedete ponovno pokretanje primarne particije na poslužitelju s više particija, najprije se pokreće primarna particija. Primarna particija posjeduje određene sistemске resurse (sistemski operatorski panel, servisni procesor i tipku za zaključavanje sistema). Primarna particija može pokrenuti (IPL) sekundarne particije jednom kada sistem provjeri valjanost ovih resursa. Ako se dogodi greška u operiranju procesora, memorijske kartice ili sistemске sabirnice, unose dnevnika grešaka na sistemu pronađite u Dnevniku aktivnosti proizvoda na primarnoj particiji.

Primarna particija, u biti upravitelj particija za vaš poslužitelj, mora ostati aktivna da bi sekundarne particije bile aktivne. Važno je da pažljivo planirate kako radite s primarnom particijom ili tipovima radnih opterećenja koja izvodite u primarnoj particiji. Na primjer, i5/OS naredbe kao što su Gašenje sistema (PWRDWNSYS), funkcije operatorskog panela kao što su 3, 8 ili 22, primjena popravaka (PTF-ova) koji zahtijevaju ponovno pokretanje, utjecat će na sve sekundarne particije. Možda ćete htjeti ograničiti primarnu particiju samo na jednostavne zadatke upravljanja particijom. Stoga što su sva premještanja resursa logičke particije postignuta upotrebom primarne particije, izolacija primarne particije omogućuje sigurnu okolinu, dok korisnici u sekundarnoj particiji nisu u mogućnosti premješati resurse kao što su procesor ili memorija, bez prolaska kroz administratora logičke particije na primarnoj particiji. Tamo gdje izolacija primarne particije nije moguća, možda ćete htjeti razmisliti o primjeni aplikacija koje zahtijevaju malo ili nimalo održavanja, tako što ju nećete koristiti kao testnu particiju.

Svaka logička particija predstavlja dijeljenje resursa na iSeries poslužitelju. Svaka particija je logička, jer je dijeljene resursa virtualno, ne uzduž fizičkih granica. Primarni resursi na vašem poslužitelju su njegovi procesori, memorija, sabirnice i IOP-i. Sljedeći dijagram pokazuje dijeljenje sistemskih resursa na poslužitelju koji ima dvije particije:



#### Srodni zadaci

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

### Kako logičko particioniranje može raditi za vas

Pokušajte razumjeti prednosti particioniranja vašeg poslužitelja i praktične scenarije koje vaše poduzeće može koristiti s ovom naprednom tehnologijom.

Logičke particije na iSeries poslužitelju mogle bi se pokazati korisnim u sljedećim scenarijima:

#### Kreiranje miješanog proizvodnog i testnog okruženja

Možete kreirati kombinaciju proizvodne i testne okoline na istom poslužitelju. Možete koristiti logičku particiju kao testnu particiju ili particiju proizvodnje. Particija proizvodnje izvodi vaše glavne poslovne aplikacije. Greška u particiji proizvodnje može značajno smetati poslovnim operacijama i korisnika koštati vremena i novaca. Testna particija testira softver. Ovo može uključivati i5/OS testiranje izdanja. Greška u testnoj particiji, iako nije nužno planirana, neće omesti normalne poslovne operacije.

#### Kreiranje okruženja višestrukih proizvodnih particija

Kreirate višestruke proizvodne particije na vašoj sekundarnoj particiji. U ovoj situaciji, namjenjujete primarnu particiju za upravljanje particijom.

#### Konsolidacija

Logički particionirani poslužitelj može smanjiti broj poslužitelja potrebnih unutar poduzeća. Možete konsolidirati nekoliko poslužitelja u jedan logički particionirani sistem. Ovo eliminira potrebu i trošak dodatne opreme. Možete

premješati resurse s jedne logičke particije na drugu, s promjenom potreba.

## Hot Backup

Kada sekundarna particija replicira drugu logičku particiju unutar istog sistema, preklapanje na rezervu za vrijeme kvara particije uzrokovalo bi minimalnu smetnju. Ova konfiguracija također minimizira učinak dugih prozora za spremanje. Možete raditi kopiranje particije offline i spremiti ga, dok druga logička particija nastavlja izvoditi rad na proizvodnji. Trebat ćete poseban softver za upotrebu ove strategije vrućeg kopiranja.

## Integrirani klaster

Upotrebom OptiConnecta i aplikacijskog softvera visoke dostupnosti, vaš particionirani poslužitelj može raditi kao integrirani klaster. Možete koristiti integrirani klaster da zaštitite vaš poslužitelj od većine neraspoređenih kvarova unutar sekundarne particije.

## Održavanje nezavisnih sistema

Namjenom dijela resursa (jedinice disk spremišta, memorije i I/O uređaja) particiji postiže se logička izolacija softvera. Logičke particije također imaju određenu toleranciju za greške hardvera, ako su ispravno konfigurirane. Interaktivna i batch radna opterećenja koja se možda neće dobro izvoditi zajedno na jednom stroju mogu biti izolirana i djelotvorno izvedena na odijeljenim particijama.

## Izvođenje Linuxa

Možete sjediniti nekoliko Linux poslužitelja u iSeries poslužitelj. Linux poboljšava iSeries fleksibilnost omogućavanjem drugog okruženja aplikacije. Linux aplikacije mogu pristupiti DB2 UDB-u kao i i5/OS programima i uslugama preko virtualnog Ethernet.

### Srodni koncepti

“Scenariji logičke i gostujuće particije” na stranici 31

Pročitajte scenarije logičke i gostujuće particije za razumijevanje kako se može konfigurirati i koristiti particionirani poslužitelj.

“Određivanje mogućeg broja logičkih particija” na stranici 40

Broj procesora koje želite dodati logičkoj particiji ovisi o planiranom radnom opterećenju particije i željenoj razini izvedbe.

## Hardver za logičke particije

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.

Informacije u ovom poglavlju opisuju zahtijevani hardver potreban na vašem poslužitelju za uspješno kreiranje logičke particije.

Mogućnost dinamičkog premještanja resursa među particijama dostupno je na AS/400 i iSeries modelima koji podržavaju logičke particije. Sposobnost particioniranja jednog procesora i sposobnost dijeljenog procesorskog spremišta dostupno je na V5R1 i V5R2 particijama koje se izvode na iSeries modelima 800, 810, 820, 825, 830, 840, 870, i nekim 270. Ostali hardver na logičkim particijama je bilo opcijski ili ga možete preklopiti između dvije ili više particija.

Da bi lakše odlučili o potrebnom hardveru, pročitajte Plan za logičke particije. Da naučite više o hardveru koji možete koristiti s logičkim particijama, na sljedećoj slici kliknite na komad hardvera o kojem želite više naučiti:



Za prikaz resursa sistemskog hardvera, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje Veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i usluge** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite **Fizički sistem** za prikaz hardverskih resursa kompletnog sistema.

#### Srodni koncepti

“Planiranje logičkih particija” na stranici 39

Steknite znanje o zahtjevima hardvera i softvera potrebnog za uspješnu implementaciju logičkih particija. Pročitajte i prođite kroz unaprijed zadane zadatke za popunjavanje radne tablice za planiranje.

“Koncept logičke particije: namjenski procesor” na stranici 13

Namjenski procesori su cijeli procesori koje koristi isključivo particija kojoj su dodijeljeni. Namjenski procesor upravlja obrađivanjem za specifičnu logičku particiju.

“Koncept logičke particije: dijeljeno spremište procesora” na stranici 13

Spremište dijeljenih procesora vam dozvoljava da dodijelite djelomične procesore logičkoj particiji.

“Koncept logičke particije: zamjenski uređaji za ponovno pokretanje (IPL) i uređaji s uklonjivim medijima” na stranici 16

Uređaj s uklonjivim medijem čita i piše na medij (traka, CD-ROM ili DVD).

“Koncept logičke particije: konzola” na stranici 20

Svaka logička particija mora imati konzolu koja joj je pripojena preko IOP.

“Koncept logičke particije: jedinica za proširenje” na stranici 21  
Mnogim iSeries poslužiteljima možete dodati jedinicu proširenja radi podrške dodatnih funkcija i uređaja.  
“Opcije komunikacije za logičke particije” na stranici 28  
Naučite kako su logičke particije u mogućnosti dijeliti podatke između particija ili između poslužitelja.

### **Koncept logičke particije: sabirnica:**

Sabirnica je upravitelj koji se koristi za prenošenje signala ili snage.

Sistemska I/O sabirnica vodi instrukcije iz memorije na uređaje koji su spojeni na input/output procesore (IOPs). Sistemska I/O sabirnica također upravlja instrukcijama iz IOP-a natrag do memorije.

Glavna sistemska jedinica sadrži jednu sistemsku I/O sabirnicu. Primarna particija uvijek koristi sabirnicu 1. Sekundarne particije mogu dijeliti ovu sabirnicu. Neke proširene jedinice sadrže barem jednu sabirnicu.

Svaka logička particija treba sabirnicu koju logička particija može imati u vlasništvu, namjenski ili podijeljeno s drugim logičkim particijama. Svaka logička particija može koristiti (bez vlasništva) sistemsku I/O sabirnicu. Vi možete dinamički promijeniti koja logička particija ima u vlasništvu sabirnicu ili tip vlasništva sabirnice (podijeljeno ili namjensko), omogućujući particiju vlasništvo nad dijeljenom sabirnicom.

Moguće je podijeliti vaše resurse po sistemskoj I/O sabirnici kada kreirate vaše logičke particije. Ovo se zove I/O particioniranje po razini sabirnice. O ovoj situaciji, dodjeljujete sve resurse (IOP-ove, IOA-ove i uređaje) koji su pripojeni na sabirnicu samo jednoj logičkoj particiji.

Također je moguće dijeliti sabirnicu i podijeliti resurse na sabirnici u odnosu IOP-ove. Ovo se zove I/O particioniranje po IOP-razini. U ovoj situaciji dodjeljujete sve resurse (IOA-ove i uređaje) koji su pripojeni na pojedinačni IOP samo jednoj logičkoj particiji istovremeno. Možete dodijeliti druge IOP-ove pripojene ovoj istoj sabirnici bilo kojoj drugoj (ili istoj) logičkoj particiji.

Kada dodate sabirnicu logičkoj particiji, morate izabrati da li dijeliti sabirnicu s drugim logičkim particijama. Imate sljedeće opcije za tip vlasništva nad sabirnicom:

- Namjensko vlasništvo: dodjeljujete sve IOP-ove, resurse i prazne položaje kartica particiji (I/O particioniranje po razini sabirnice).
- Vlasništvo nad dijeljenom particijom: Neki IOP-i, zajedno sa svojim praznim mjestima za karticu mogu biti dodijeljeni da idu s vlasnikom sabirnice (I/O particioniranje po IOP-razini).
- Upotreba podijeljene sabirnice: Druga logička particija popisuje sabirnicu kao vlasništvo nad dijeljenom particijom, ali ova logička particija također koristi sabirnicu. U ovoj situaciji, logička particija vlasnik bi mogla iskusiti neznatno poboljšanu izvedbu. Razmotrite o stavljanju sabirnice u vlasništvo particije koja koristi resurse za visoku brzinu prijenosa podataka.

Morate dodijeliti tip *namjensko vlasništvo* svakoj sabirnici koja sadrži OptiConnect hardver.

Iz prozora Konfiguriranje logičke particije, možete pogledati sve sabirnice na sistemu. Možete izvesti istodobno održavanje s logičke particije u vlasništvu (samo namjenske sabirnice) ili s primarne particije. Međutim, morate izvesti istodobno održavanje za dijeljene sabirnice s primarne particije.

### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: memorija” na stranici 15  
Procesori koriste memoriju za privremeno zadržavanje informacija.

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10  
IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

“Koncept logičke particije: jedinica za proširenje” na stranici 21  
Mnogim iSeries poslužiteljima možete dodati jedinicu proširenja radi podrške dodatnih funkcija i uređaja.

“Koncept logičke particije: I/O particije razine sabirnice i IOP-razine”

Ovisno o vašim potrebama, mogu postojati prednosti u postavljanju jednog tipa I/O particije umjesto drugog.

“Dinamičko preklapanje IOP-a između particija”

Moćna prednost logičkih particija je mogućnost dinamičkog preklopnika IOP-a s jedne particije na drugu.

“Opcije komunikacije za logičke particije” na stranici 28

Naučite kako su logičke particije u mogućnosti dijeliti podatke između particija ili između poslužitelja.

### **Koncept logičke particije: I/O particije razine sabirnice i IOP-razine:**

Ovisno o vašim potrebama, mogu postojati prednosti u postavljanju jednog tipa I/O particije umjesto drugog.

S razinom sabirnice I/O particija, sistem particionira I/O resurse po sabirnici. Na poslužitelju koji je potpuno particioniran na razini sabirnice, svaka sekundarna particija ima vlastiti uklonjivi medij i radnu stanicu.

Logičke particije na razini sabirnice imaju:

- Bolju izolaciju problema i samim time bolju dostupnost.
- Bolje performanse.
- Pojednostavljeno upravljanje hardverom.

Pri particioniranju poslužitelja na IOP razini, jedna ili više sabirnica se dijele između I/O resursa IOP-a. Ovaj tip logičkih particija ima:

- Veću fleksibilnost prilikom particioniranja I/O podsistema.
- Moguće smanjenje troškova eliminacijom nekih jedinica za proširenje koje poslužitelj zahtijeva za održavanje dodatnih sabirnica.
- Optimalizaciju hardverskih resursa za izbjegavanje ograničenja poslužitelja.
- Sposobnost dinamičkog premještanja kontrole IOP-a s jedne particije na drugu, bez potrebe za ponovnim pokretanjem sistema.
- Pojednostavljeno planiranje konfiguracije, s obzirom da možete dinamički premještatati hardver s jedne particije na drugu.

Možete također razmotriti da systemska konfiguracija ima oboje, particioniranje razine sabirnice i particioniranje IOP-razine. Na primjer, možete staviti sve IOP-ove koje želite preklopiti u podijeljenu sabirnicu i konfigurirati sve druge logičke particije da imaju particioniranje razine sabirnice. Tada podijeljena sabirnica može pripadati test particiji. Ovo vam omogućuje sposobnost preklapanja IOP-ova kao što su pogoni s trakom ili LAN adaptori na particije koje trebaju ove resurse.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: sabirnica” na stranici 7

Sabirnica je upravitelj koji se koristi za prenošenje signala ili snage.

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10

IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

“Dinamičko preklapanje IOP-a između particija”

Moćna prednost logičkih particija je mogućnost dinamičkog preklopnika IOP-a s jedne particije na drugu.

“Koncept logičke particije: preklapanje IOP-a i uređaja” na stranici 11

Ako izaberete particiju na IOP-razini, možete preklopiti određene IOP-e i sve pripojene uređaje između particija koje dinamički dijele istu sabirnicu.

### **Dinamičko preklapanje IOP-a između particija:**

Moćna prednost logičkih particija je mogućnost dinamičkog preklopnika IOP-a s jedne particije na drugu.



Kada dinamički preklapite IOP, uzimate kontrolu IOP-a nad jednom particijom i dajete ju drugoj, bez ponovnog pokretanja poslužitelja.

Na podijeljenoj sabirnici, IOP-i i njihovi resursi (svi IOA-ovi i pripojeni uređaji) mogu biti dinamički premješteni između particija. Da započnete ovu akciju, desno kliknite na željeni IOP i izaberite **Premjesti**.

Kada dinamički preklapite IOP između particija, postizete da on izgleda kao da particije mogu dijeliti uređaje. Na primjer, ako vaš poslužitelj ima uređaj male upotrebe, više od jedne particije može koristiti taj uređaj preklapanjem IOP-ova. Svaka particija može koristiti uređaj, jer preklapanje IOP-a preklapa sve njemu pripojene uređaje. Međutim, particije ne mogu taj uređaj koristiti istovremeno. Možete samo preklapati IOP na jednu particiju istovremeno. Prije izvođenja ovog zadatka, trebate osloboditi taj uređaj na i5/OS particiji izvora. Ovo možete učiniti korištenjem iSeries Navigatora.

IOP-i koji su kandidati za prebacivanje uključuju:

- IOP-e koji kontroliraju skupe uređaje.
- IOP-e koji kontroliraju uređaje male upotrebe i uređaje malih zahtjeva.
- IOP-e koji kontroliraju isključivo ciljni uređaj ili uređaje.

Prije korištenja IOP preklapanja, trebali biste zapamtiti IBM preporučeni pristup logičkom particioniranju za namjenu svog hardvera unutar particije. Trebali biste particionirati poslužitelj na razini sabirnice. Međutim, kada koristite particioniranje na razini sabirnice, ne možete preklapati IOP-ove. Također, particioniranje na razini sabirnice nije uvijek isplativo. Stoga ćete možda smatrati prihvatljivijim dijeljenje nekih uređaja između particija. I dok particije ne mogu istodobno dijeliti uređaje, preklapanje IOP-a može biti učinkovito rješenje za problem troškova.

Prije nego primijenite preklapanje, razmotrite druge moguće alternative. Za dijeljenje uređaja između particija, možete primijeniti iste tehnike koje su korištene za dijeljenje uređaja između odijeljenih fizičkih sistema:

- Koristite višestruke IOP-e, po jedan u svakoj particiji, za uređaje koji podržavaju višestruko povezivanje (neki kvalitetniji tračni uređaji).
- Koristite višestruke IOP-e, jedan u svakoj particiji i kućicu za preklapanje za uređaje koji podržavaju samo jednostruke veze (pisače ili neke uređaje s trakom visoke kvalitete).
- Koristite višestruke IOP-e i višestruke uređaje u svakoj particiji za zatvoreno rješenje (unutrašnji uklonjivi uređaji).
- Ako za vas nije izvediva upotreba ovih alternativa, tada biste trebali primijeniti IOP preklapanje.

Dinamičko IOP preklapanje možete implementirati osiguranjem da primarna particija posjeduje svaku sabirnicu s tipom vlasništva *dijeljena vlastita sabirnica*. Sve sekundarne particije mogu zatim jednostavno koristiti svaku sabirnicu koja im je potrebna. S ovakvom konfiguracijom možete dodijeliti svaki IOP na poslužitelju particiji koja ga želi koristiti. Sve particije mogu dinamički dodavati i uklanjati bilo koje IOP-e koji kontroliraju skupe i rijetko korištene uređaje koji su pripojeni na sistem.

Kao dodatak omogućavanju IOP preklapanja, ova konfiguracija ima nekoliko drugih prednosti.

- Konceptualno, primjena je jednostavna za konfiguraciju i razumijevanje.
- Primarna particija imaće vlasništvo nad svakim novih hardverom koji se dodaje sistemu.
- Kako particija s vremenom treba promjene, možete napraviti prilagodbe s optimalnom upotrebom hardvera i većom fleksibilnošću.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10

IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

“Koncept logičke particije: I/O particije razine sabirnice i IOP-razine” na stranici 8

Ovisno o vašim potrebama, mogu postojati prednosti u postavljanju jednog tipa I/O particije umjesto drugog.

“Koncept logičke particije: sabirnica” na stranici 7

Sabirnica je upravitelj koji se koristi za prenošenje signala ili snage.

“Izbor particija na razini sabirnice ili na razini IOP” na stranici 40  
Ovisno o vašim potrebama, postoje prednosti u particioniranju vaših I/O resursa na različite načine.

### **Koncept logičke particije: IOP:**

IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

Postoje različite vrste IOP-ova.

- Neki IOP-i mogu podržavati samo jedan tip I/O uređaja. U ovom slučaju IOA je umetnut u IOP, tako da ne možete ukloniti IOA ili ga promijeniti.
- Neki IOP-i mogu podržati više tipova uređaja, ali samo jedan istovremeno. Tip IOA koji je pripojen određuje koji uređaj možete koristiti. IOA-ovi u ovim IOP-ima mogu biti promijenjeni s drugim IOA da se podrži različiti I/O uređaj. IOA i IOP rade zajedno da kontroliraju uređaj.
- Neki IOP-i podržavaju više tipova I/O uređaja istovremeno. Ovi su poznati kao Višefunkcionalni IOP-i (MFIOP) ili IOP-i s kombiniranom funkcijom (CFIOP). Višefunkcionalni IOP-i povezuju se za niz različitih IOA-ova. Na primjer, MFIOP može podržavati disk jedinice, radne stanice, komunikacijsku liniju i uređaje s uklonjivim medijima.
- IOP s kombiniranom funkcijom može se povezati s nizom različitih IOA-ova. Na primjer, CFIOP može podržavati disk jedinice, konzolu i hardver za komunikaciju. CFIOP sadrži neke od istih sposobnosti kao MFIOP, kao i Ethernet i token-ring kontrolere. IOA-ovi za podržane tipove I/O uređaja pripajaju se na IOP.

Nekoliko je važnih I/O uređaja na poslužitelju. Ovi uključuju disk jedinicu za izvor učitavanja, zamjenski IPL uređaj, sistemsku konzolu i hardver za podršku elektroničkih korisnika. Poslužitelj treba znati gdje locirati ove posebne uređaje na sekundarnim particijama. Kada kreirate logičku particiju, trebate identificirati IOP-ove koji kontroliraju ove važne uređaje:

- IOP koji kontrolira diskovnu jedinicu koja će učitati izvor.
- IOP koji kontrolira konzolu.
- IOP koji kontrolira zamjenski IPL uređaj.
- IOP koji kontrolira liniju za podršku elektroničkih korisnika.

**Bilješka:** Sistem s logičkim particijama treba imati ispravne IOP kodove dodatka za disk jedinicu učitavanja izvora i zamjenske IPL uređaje. Bez ispravnog hardvera, sekundarne particije neće ispravno funkcionirati.

Sistem izvještava sve greške koje uključuju IOP u Dnevnik aktivnosti proizvođača (PAL) u logičkoj particiji koja posjeduje IOP. Međutim, sistem može javiti greške u PAL primarne particije protiv IOP-ova za izvor učitavanja. Ovo se može desiti kada se ponovno pokreće sekundarna particija.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: sabirnica” na stranici 7

Sabirnica je upravitelj koji se koristi za prenošenje signala ili snage.

“Koncept logičke particije: I/O particije razine sabirnice i IOP-razine” na stranici 8

Ovisno o vašim potrebama, mogu postojati prednosti u postavljanju jednog tipa I/O particije umjesto drugog.

“Dinamičko preklapanje IOP-a između particija” na stranici 8

Moćna prednost logičkih particija je mogućnost dinamičkog preklopnika IOP-a s jedne particije na drugu.

“Koncept logičke particije: jedinica za proširenje” na stranici 21

Mnogim iSeries poslužiteljima možete dodati jedinicu proširenja radi podrške dodatnih funkcija i uređaja.

“Koncept logičke particije: disk jedinice” na stranici 16

Disk jedinice pohranjuju podatke. Poslužitelj može u bilo kojem trenutku koristiti i ponovno koristiti ove podatke. Trajniji su od memorije, ali još uvijek ih možete obrisati.

“Koncept logičke particije: zamjenski uređaji za ponovno pokretanje (IPL) i uređaji s uklonjivim medijima” na stranici 16

Uređaj s uklonjivim medijem čita i piše na medij (traka, CD-ROM ili DVD).



“Koncept logičke particije: konzola” na stranici 20

Svaka logička particija mora imati konzolu koja joj je pripojena preko IOP.

“Koncept logičke particije: izvor učitavanja” na stranici 21

Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora.

#### **Srodni zadaci**

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

*Koncept logičke particije: preklapanje IOP-a i uređaja:*

Ako izaberete particiju na IOP-razini, možete preklopiti određene IOP-e i sve pripojene uređaje između particija koje dinamički dijele istu sabirnicu.

Particija koja trenutno ima vlasništvo nad IOP-om ne smije biti u upotrebi prije nego preklopite IOP na drugu particiju.

Preklapanje zahtijeva uklanjanje IOP-a s njegove trenutne particije i njegovo dodavanje na drugu particiju. Drugim riječima, dvije particije ne mogu koristiti IOP i njegove uređaje istovremeno.

**Upozorenje:** Prilikom preklapanja IOP-a disk jedinica, osigurajte da su sve disk jedinice koje pripadaju tom specifičnom IOP-u najprije uklonjene iz pomoćnog memorijskog spremišta i da su u ne-konfiguriranom statusu.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: I/O particije razine sabirnice i IOP-razine” na stranici 8

Ovisno o vašim potrebama, mogu postojati prednosti u postavljanju jednog tipa I/O particije umjesto drugog.

*Koncept logičke particije: označeni resurs:*

Označeni resurs je IOP koji ste izabrali, jer kontrolira uređaj koji izvodi specifičnu funkciju za logičku particiju.

Uređaji koji izvode bitne funkcije su zamjenski IPL uređaj, particijska konzola, IOP za Elektroničku podršku korisniku i resurs za izvor učitavanja.

#### **Zamjenski IPL uređaj**

Medij u zamjenskom IPL uređaju je ono što sistem koristi za pokretanje kada izvedete IPL D-source izvora.

Uređaj može biti pogon s trakom ili optički uređaj. Zamjenski IPL uređaj učitava Licencni interni kod sadržan na uklonjivom mediju, umjesto koda na izvoru učitavanja.

#### **Particijska konzola**

Korištenjem Operacijske konzole, trebao bi biti jednak IOP konzole i ECS-a. Konzola je prva radna stanica koju sistem aktivira u particiji. Sistem pretpostavlja da će ova konzola uvijek biti dostupna za upotrebu.

#### **IOP elektronske korisničke podrške**

IOP za Elektroničku podršku korisnika je komunikacijski IOP koji možete izabrati da podržite Elektroničku podršku korisnika na sistemu ili sekundarnoj particiji. Elektronička podrška korisnika dio je operativnog sistema koji vam dozvoljava da pristupate sljedećem:

- Funkcija Pitanje-i-odgovor (Q i A).
- Analiza problema, izvještavanje i upravljanje.
- Popravci (ili Programski privremeni popravci, PTFs).
- IBM informacije o proizvodu.
- Razmjena tehničkih informacija.

#### **Resurs učitavanja izvora**

Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora. Resurs izvora učitavanja je IOP s izvorom učitavanja. Izvor učitavanja sadrži Licencni interni kod i podatke o konfiguraciji za logičke particije. Sistem koristi izvor učitavanja za pokretanje logičke particije. Sistem uvijek identificira disk jedinicu kao jedinicu broj 1.

### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: zamjenski uređaji za ponovno pokretanje (IPL) i uređaji s uklonjivim medijima” na stranici 16

Uređaj s uklonjivim medijem čita i piše na medij (traka, CD-ROM ili DVD).

“Koncept logičke particije: izvor učitavanja” na stranici 21

Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora.

“Koncept logičke particije: konzola” na stranici 20

Svaka logička particija mora imati konzolu koja joj je pripojena preko IOP.

### **Koncept logičke particije: SPD i PCI:**

Hardverski dodaci su pakirani u dva različita oblika: Odjel sistemskih proizvoda (SPD) ili Sučelje perifernih komponenti (PCI), ovisno o modelu poslužitelja.

SPD I/O adaptori (IOA-i) pakirani su s I/O procesorima (IOP-ima) i ne zahtijevaju odijeljene položaje kartica. Uređaj se povezuje na priključnicu koja sadrži IOA i IOP.

PCI IOA-i pakirani su odijeljeno od IOP-a i zahtijevaju posebnu priključnicu za karticu. IOP u položaju kartice povezan je na IOA u drugoj priključnici za karticu. Uređaj se pripaja na IOA.

### **Koncept logičke particije: procesor:**

Procesor je uređaj koji izvodi programirane upute.

Logičke particije podržavaju namjenske i dijeljene procesore. Što više procesora imate, veći je broj istodobnih operacija koje se izvode u danom vremenu. Vaš procesor šalje i prima informacije od različitih dijelova sistema (od hardvera do softvera).

Procesori mogu raditi kao grupa da smanje vrijeme računanja koje operacija zahtijeva. Što je manji broj procesora na sistemu, vrijeme potrebno za računanje je duže. Ako je više procesora dodijeljeno particiji, veći je broj istodobnih operacija.

Ukupnu sistemsku izvedbu mjerite u Radnom opterećenju komercijalnog obrađivanja (CPW) koje je jedinstveno za svaki model. Relativna izvedba particije jednaka je CPW-u za cijeli sistem puta broj procesora u logičkoj particiji podijeljeno s ukupnim brojem procesora na sistemu.

Relativna izvedba logičke particije = (CPW) (# procesori u logičkoj particiji/ukupan # procesora).

Iz prozora Konfiguriraj logičku particiju, možete pogledati sve systemske hardverske procesorske resurse. Iz primarne particije možete također pogledati koje procesore logičke particije imaju u vlasništvu.

Ako procesor ne uspije dok je poslužitelj u izvođenju, tada sve logičke particije na tom poslužitelju (ne samo one s neispravnim procesorima) ne uspijevaju. Ako je kvar procesora otkriven za vrijeme ponovnog pokretanja sistema (IPL), upravitelj konfiguracije logičke particije pokušati će poštivati minimalne postavke procesora za sve particije. Jednom kada je minimum ispunjen, svi preostali resursi su distribuirani proporcionalno namjeravanoj dodjeli između odgovarajućih particija. Ako minimumi particija ne mogu biti ispunjeni, svi su resursi ostavljeni u primarnoj particiji i nije pokrenuta niti jedna sekundarna particija. U Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL) postavljen je unos sa sistemskim referentnim kodom (SRC) B6005342 koji pokazuje da nisu uspostavljeni minimalni konfiguracijski zahtjevi. PAL primarne particije također sadrži jedan ili više unosa da označi neuspjeli hardver. Procesorske greške možete vidjeti u Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL) primarne particije.

### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: memorija” na stranici 15

Procesori koriste memoriju za privremeno zadržavanje informacija.

### **Srodni zadaci**


“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105  
Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

*Koncept logičke particije: namjenski procesor:*

Namjenski procesori su cijeli procesori koje koristi isključivo particija kojoj su dodijeljeni. Namjenski procesor upravlja obradivanjem za specifičnu logičku particiju.

Ako izaberete dodjelu namjenskih procesora logičkoj particiji, morate dodijeliti najmanje jedan procesor toj particiji. Na taj način, ako odlučite ukloniti resurse procesora s namjenske particije, morate ukloniti najmanje jedan procesor s particije.

Za prilagodbu na promjenjivo radno opterećenje, možete premješati namjenske procesore unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti koje postavljate, bez potrebe da ponovno pokrećete particiju. Ove vrijednosti vam omogućuju uspostavu raspona unutar kojega možete dinamički premješati resurse bez potrebe za ponovnim pokretanjem logičkih particija. Kada promijenite minimalne/maksimalne vrijednosti, od vas se zahtijeva da ponovno pokrenete particiju. Minimalna vrijednost diktira što je potrebno za ponovno pokretanje particije. Ako minimalna vrijednost ne odgovara svim logičkim particijama, samo primarna će se ponovno pokrenuti.



Na primjer, poslužitelj sa 4 fizička procesora može imati 3 logičke particije s dvije particije koje imaju 1 namjenski procesor i jednom particijom koja ima 2 namjenska procesora.

#### **Srodni koncepti**

“Određivanje mogućeg broja logičkih particija” na stranici 40

Broj procesora koje želite dodati logičkoj particiji ovisi o planiranom radnom opterećenju particije i željenoj razini izvedbe.

#### **Srodni zadaci**

“Hardver za logičke particije” na stranici 5

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.


*Koncept logičke particije: dijeljeno spremište procesora:*

Spremište dijeljenih procesora vam dozvoljava da dodijelite djelomične procesore logičkoj particiji.

Fizički procesori se drže u spremištu dijeljenih procesora i dijele se između logičkih particija. Minimum od 0.10 procesnih jedinica može biti konfiguriran za svaku particiju koja koristi dijeljene procesore. Primarna particija može trebati više od 0.10 jedinica obrade pri pokretanju sekundarnih particija, inače se mogu desiti vremenska prekoračenja s resursima koji direktno komuniciraju s primarnom particijom. Kapacitet obrade svakog sistema i konfiguracije particije se mora procijeniti zbog određivanja prihvatljivog broja jedinica obrade za primarnu i sekundarne particije.

Virtualni procesori su cijeli broj istodobnih operacija koje operativni sistem može posluživati. Procesna snaga može biti konceptualizirana kao podjednako raširena preko ovih virtualnih procesora. Izbor optimalnog broja primarnih procesora ovisan je o radnom opterećenju na particiji: neki imaju koristi od veće istodobnosti, neki zahtijevaju veću snagu. Preporuča se da zadržite ravnotežu virtualnih procesora na procesorskim jedinicama. Ako je specificirano manje ili upravo 1.00 procesnih jedinica, trebao bi biti korišten 1 virtualni procesor. Isto tako, ako je specificirano manje ili upravo 2.00 procesnih jedinica, trebala bi biti korištena 2 virtualna procesora. Ako se desi neravnoteža procesnih jedinica i virtualnih procesora, batch izvedba particije može biti degradirana.

Za prilagodbu na promjenjivo radno opterećenje, možete prilagoditi dijeljene procesne jedinice unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti koje postavljate, bez potrebe da ponovno pokrenete particiju. Ove vam vrijednosti omogućuju da postavite raspon unutar kojeg možete dinamički premješati resurse, bez potrebe za ponovnim pokretanjem logičke particije. Kada promijenite minimalne/maksimalne vrijednosti, morate ponovno pokrenuti particiju. Minimalne vrijednosti diktiraju što je potrebno za ponovno pokretanje particije. Ako minimalna vrijednost ne odgovara svim logičkim particijama, samo primarna će se ponovno pokrenuti.



Na primjer, sistem sa 4 procesora u dijeljenom spremištu omogućuje 4.00 procesnih jedinica. Pet logičkih particija mogu distribuirati procesnu snagu na sljedeći način: Particija 0 ima 2.00 procesnih jedinica i 2 virtualna procesora, particija 1 ima 0.50 procesnih jedinica i 1 virtualni procesor, particija 2 ima 0.50 procesnih jedinica i 1 virtualni procesor, particija 3 ima 0.75 procesnih jedinica i 1 virtualni procesor i particija 4 ima 0.25 procesnih jedinica i 1 virtualni procesor. Zbroj 5 procesnih jedinica logičke particije manji je ili jednak ukupnom broju procesnih jedinica u dijeljenom spremištu. Ali, ukupan broj virtualnih procesora je 6.

#### Srodni koncepti

“Određivanje mogućeg broja logičkih particija” na stranici 40

Broj procesora koje želite dodati logičkoj particiji ovisi o planiranom radnom opterećenju particije i željenoj razini izvedbe.

#### **Srodni zadaci**

“Hardver za logičke particije” na stranici 5

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.

### **Koncept logičke particije: memorija:**

Procesori koriste memoriju za privremeno zadržavanje informacija.

Zahtjevi za memorijom za particije ovisni su o konfiguraciji particije, dodijeljenim I/O resursima i korištenim aplikacijama. Kada kreirate particiju, morate joj dodati cijeli broj megabajta memorije (1 MB = 1024 x 1024 bajta). Primarna particija treba minimalno 256 MB memorije. Ovisno o korištenim vrijednostima konfiguracije, primarna particija može zahtijevati više od 256 MB. Sekundarna particija koja izvodi V4R4 i V4R5 zahtijeva minimalnu vrijednost od 64MB. Sekundarna particija koja izvodi V5R1 i V5R2 zahtijeva minimum od 128 MB memorije. Ovisno o korištenim vrijednostima konfiguracije, sekundarna particija može zahtijevati više od 128 MB.

Memorija u svakoj logičkoj particiji operira unutar svojih dodijeljenih minimalnih i maksimalnih vrijednosti. Možete dinamički premještati memoriju između V5R1 i V5R2 logičkih particija, bez potrebe za ponovnim pokretanjem utjecanih particija sve dok je vaš zahtjev za premještanjem memorije unutar raspona minimalnih i maksimalnih vrijednosti specificiranih za vrijeme kreiranja particije. Kada zatražite dinamičko premještanje memorije između particija, imajte na umu da je ova memorija premještena i dodana osnovnom memorijskom spremištu svake od particija (\*BASE spremište). Na privatna memorijska spremišta ili dijeljena memorijska spremišta nema utjecaja. Ako zahtjev za premještanjem premašuje količinu dostupne memorije u osnovnom spremištu, sistem će samo osloboditi stranice prekomjerne memorije nakon zadržavanja minimalne količine zahtijevane memorije u osnovnom spremištu. Ova vrijednost određena je sistemskom vrijednošću za minimalnu veličinu osnovne memorije (QBASPOOL). Da bi spriječio bilo kakav gubitak podataka za vrijeme premještanja memorije, sistem najprije upisuje sve podatke sa stranica memorije prije nego stranice memorije napravi dostupnim drugoj particiji. Ovisno o količini memorije za koju ste zahtijevali premještaj, to može potrajati neko vrijeme.

Svaka particija će prijaviti minimalnu veličinu memorije za vrijeme izvođenja. Ova vrijednost je procjena koliko je memorije u particiji zaključano u tu particiju i ne može biti dinamički premješteno. Smanjenje broja procesa ili niti unutar particije ili promjena \*BASE spremišta utjecat će na minimum vremena izvođenja.

Puna količina memorije koju dodijelite logičkoj particiji možda neće biti dostupna za upotrebu particije. Statičko memorijsko opterećenje koje je potrebno za podršku dodijeljene maksimalne memorije, utjecat će na rezerviranu ili skrivenu količinu memorije. Statičko memorijsko opterećenje će također utjecati na minimalnu veličinu memorije particije.

Minimalna veličina memorije dodijeljena particiji može biti promijenjena samo ponovnim pokretanjem particije. Ipak, promjene maksimalne količine memorije zahtijevaju ponovno pokretanje cijelog sistema i mogu trebati veću minimalnu vrijednost memorije.

Ako dođe do greške u memoriji, sistem će pokušati prilagoditi minimume za sve particije. Ako su svi minimumi zadovoljeni, sekundarna će particija biti ponovno pokrenuta sa svim dodatnim resursima proporcionalno distribuiranim njenoj alokaciji. Ako nisu zadovoljeni svi minimumi, sistem će primarno staviti sve resurse, neće uspjeti s ponovnim pokretanjem zaštićene konfiguracije particije i pojavit će se greška B6005343 u Dnevniku aktivnosti proizvoda. Greške memorije možete pogledati u PAL-u na primarnoj particiji.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: sabirnica” na stranici 7

Sabirnica je upravitelj koji se koristi za prenošenje signala ili snage.

“Koncept logičke particije: procesor” na stranici 12

Procesor je uređaj koji izvodi programirane upute.

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82  
Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

#### **Srodni zadaci**

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105  
Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

#### **Koncept logičke particije: disk jedinice:**

Disk jedinice pohranjuju podatke. Poslužitelj može u bilo kojem trenutku koristiti i ponovno koristiti ove podatke. Trajniji su od memorije, ali još uvijek ih možete obrisati.

Ne možete odijeliti jedinice diska na IOP u različite logičke particije. Možete kreirati pomoćna memorijska spremišta za korisnika (ASP-ovi) na bilo kojoj logičkoj particiji. Međutim, ne možete kreirati međuparticijski ASP. Sve disk jedinice koje dodijelite ASP-u moraju biti od iste logičke particije.

Možete također kreirati nezavisno pomoćno memorijsko spremište (ASP). Nezavisni ASP je zbirka disk jedinica koje mogu biti stavljene offline ili napravljene neraspoloživim, neovisno o drugim disk jedinicama, jer su podaci u nezavisnom ASP-u samodostatni. Nezavisni ASP može također biti stavljen online ili napravljen dostupnim dok je sistem aktivan, bez potrebe izvođenja ponovnog pokretanja.

Poslužitelj zadržava konfiguracijske podatke logičke particije na jedinici diska koje ste odredili kao izvor učitavanja za svaku logičku particiju.

Kad premještate jedinice diska, trebali bi brisati konfiguracijske podatke logičke particije koji se na njima nalaze.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: izvor učitavanja” na stranici 21  
Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora.

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10  
IOP pripaja se sistemske I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

Spremišta diskova

Upotreba nezavisnih spremišta diskova

#### **Srodni zadaci**

“Brisanje podataka o konfiguraciji particije s nekonfiguriranih disk jedinica” na stranici 126  
Kada premjestite disk jedinice između logičkih particija ili poslužitelja, možda ćete trebati obrisati sve stare podatke o konfiguraciji prije nego poslužitelj može ponovno koristiti logičku particiju.

*Koncept logičke particije: zamjenski uređaji za ponovno pokretanje (IPL) i uređaji s uklonjivim medijima:*

Uređaj s uklonjivim medijem čita i piše na medij (traka, CD-ROM ili DVD).

Morate imati traku ili optički uređaj (CD-ROM ili DVD) dostupan za svaku logičku particiju. Sistem također koristi neke od ovih uređaja kao uređaj za zamjensko ponovno pokretanje ili IPL uređaj i zamjenski uređaj za instalaciju.

Logičke particije mogu (ovisno o postavu vašeg hardvera) traku ili optički uređaj i njemu pripojene IOP-ove dijeliti međusobno. Međutim, samo jedna logička particija može koristiti uređaj u bilo kojem trenutku. Za preklapanje uređaja između particija, morate premjestiti IOP, zajedno s dijeljenim uređajem, na željenu logičku particiju. Za dodatne informacije o premještanju IOP, uputite se na IOP koncept logičke particije.



## Zamjenski IPL uređaj

Medij u uređaju je ono što sistem koristi za pokretanje kada izvedete IPL D izvora. Zamjenski IPL uređaj učitava Licencni interni kod sadržan na uklonjivom mediju, umjesto koda na izvoru učitavanja. On može također instalirati sistem.

### Srodni koncepti

“Koncept logičke particije: označeni resurs” na stranici 11

Označeni resurs je IOP koji ste izabrali, jer kontrolira uređaj koji izvodi specifičnu funkciju za logičku particiju.

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10

IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

“Koncept logičke particije: izvor učitavanja” na stranici 21

Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora.

### Srodni zadaci

“Hardver za logičke particije” na stranici 5

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.

### Zahtjevi logičke particije za alternativne IPL uređaje:

Nakon definiranih particija, mora se učitati licencni interni kod i operativni sistem bilo s optičkog diska ili trake na izvorni disk za učitavanje logičke particije.

Za vrijeme postava particije, morate izabrati koji se I/O procesor (IOP) povezuje na zamjenski uređaj Učitavanja početnog programa (IPL) (ili uređaj s trakom ili optički uređaj).

IBM vanjski uređaj ili ekvivalent, koji je pripojen IOA koji podržava zamjenski IPL, i može se pripojiti sistemu na kojem možete kreirati particije, može se koristiti kao zamjenski IPL uređaj. Nema podrške za vanjske CD-ROM uređaje na 6xx, 7xx, Sxx sistemima. Za 8xx poslužitelje, možete pripojiti 7210 vanjski CD-ROM na 2768.

**Bilješka:** Pri spajanju vanjske CD-ROM jedinice kao zamjenski IPL uređaj, mora biti na jediničnoj adresi hardvera 5, jediničnoj adresi 6 ili jediničnoj adresi 7. Sljedeća tablica prikazuje prijevod SCSI na jedinične adrese hardvera.

Tablica 1. Konverzija SCSI na jedinične adrese

SCSI Adresa	Adresa jedinice
2	5
1	6
0	7

## IOP razmatranja


IOP razmatranja su sljedeća:

- Ako želite podržati oboje, uređaje s trakom i optičke uređaje s jednostrukim SPD IOP, to mora biti 2624, koji podržava samo 6380 i 6390 uređaje s internom trakom.
- 2624 IOP ne podržava optičke uređaje ili uređaje s trakom u SPD Integriranoj jedinici za proširenje 9364 i 9331 (poslužitelji 620 i 720) ili 5064 i 9331 (poslužitelji S20 i 720).
- Samo poslužitelji 650, 740, S40 podržavaju prekidanje zamjenskih IPL uređaja interne primarne particije (optički uređaji i uređaji s trakom) na sekundarne particije.

Sljedeće su zahtjevi za zamjenske IPL uređaje:

- Pravila za zamjenski IPL IOP na sekundarnoj particiji

- Pravila za interni zamjenski IPL uređaj na sekundarnoj particiji
- Druga pravila koja se odnose na zamjenski IPL uređaj

LPAR alat provjere valjanosti(LVT) , kao i sistemski Handbook, prikazuje zamjenske IPL uređaje interne trake koje podržavaju logičke particije bazirane na naručenom poslužitelju.

Sljedeća tablica pokazuje zamjenske IPL uređaje internog CD-ROM-a koji su podržani od strane logičkih particija.

Tablica 2. Podržani interni CD-ROM uređaji

Kod dodatka internog optičkog uređaja	810, 820, 825, 870, 890	830/840 5065/5066 5074/5079	620/720/S20	Svi drugi sistemi
6325				X
6425			X	
6005		X		
4525	X			

## Pravila za zamjenske IPL IOP sekundarnih particija

Zahtjevi za hardverom dozvoljavaju samo upotrebu određenih IOP-ova kao zamjenskih IPL IOP-ova na sekundarnoj particiji. Neki od ovih IOP-ova moraju biti u određenim položajima kartica u njihovim jedinicama za proširenje. IOP, specificiran za vrijeme postava particije, mora biti jedan od sljedećih:

Tablica 3. Mjesto za SPD zamjenski IPL IOP

SPD IOP-i	Opis	5072/5073 položaj kartice	5064/9364 položaj kartice
2621	Pripajanje uređaja odstranjivog medija	bilo koji	bilo koji
2624	Kontroler uređaja za pohranu	3	S02
2644	34xx Pripojenje magnetske trake	bilo koji	bilo koji
6501	Kontroler uređaja s trakom ili disk uređaja	bilo koji	bilo koji
6513	Kontroler uređaja s internom trakom	3	S02
6534	Kontroler magnetskog medija	bilo koji	bilo koji



Tablica 4. Mjesto za PCI zamjenski IPL IOP u 5064/9364, 5065/5066

PCI IOP	Opis			
2809, 2824	PCI WAN/LAN radna stanica IOP <b>Bilješka:</b> Bez obzira što njihov opis to ne govori, 2809 ili 2824 također podržava CD-ROM i traku s jednim od sljedećih I/O adaptora (IOA):			
	PCI IOA	Opis	5064/9364 IOP/IOA položaji kartice	5065/5066 IOP/IOA položaji kartice
	2726, 2768	PCI RAID Kontroler disk jedinice	E15/E16	N/A
	2729	PCI Kontroler magnetskog medija	E10/E11 ili E05/E06	C3/C4 <sup>1</sup> ili C8/C9 <sup>1</sup> ili C13/C14 <sup>1</sup>
	2741	PCI RAID Kontroler disk jedinice	E15/E16	N/A
	2748	PCI RAID Kontroler disk jedinice	E15/E16	C3/C4 <sup>2</sup>
<b>Napomene:</b>				
1. Pripajanje samo vanjske trake				
2. Pripajanje samo CD-ROM-a ili vanjske trake				

Tablica 5. Mjesto za PCI zamjenski IPL IOP u 8xx, 5074, 5075, 5079

PCI IOP	Opis	
2843, 2844, 284C, 284B, 9943	PCI WAN/LAN Radna stanica IOP <b>Bilješka:</b> 284C je podržan samo na poslužitelju 820. 284B je podržan samo na 5075. Svi drugi poslužitelji i jedinice za proširenje koriste ili 2843, 2844 ili 9943.	
	PCI IOA	8xx, 5074, 5075, 5079 položaji kartica
	2749	Bilo koja IOA priključnica
	2757	Bilo koja IOA priključnica
	2768	Bilo koja IOA priključnica
	2778	Bilo koja IOA priključnica
	2782	Bilo koja IOA priključnica
	4748	Bilo koja IOA priključnica
	4778	Bilo koja IOA priključnica
	5702	Bilo koja IOA priključnica
	5703	Bilo koja IOA priključnica

## Pravila za interne zamjenske IPL uređaje sekundarnih particija

Zamjenski IPL uređaj ista je jedinica za proširenje kao i njen kontrolni IOP. Mora biti smještena na sljedeći način:

Tablica 6. Mjesto za interni zamjenski IPL uređaj

Jedinica za proširenje	Priključnica za odstranjivi medij
5072, 5073, 5077	D01, D02 ili D03
5064/9364, 5034, 5035	D12 ili D13 <sup>1</sup>
5065, 5066, 5074, 5079	D41 ili D42
9251	D03 ili D04 <sup>2</sup>

Tablica 6. Mjesto za interni zamjenski IPL uređaj (nastavak)

Jedinica za proširenje	Priključnica za odstranjivi medij
<b>Napomene:</b>	
1. Samo modeli 620/720/S20	
2. Samo modeli 650/740/S40	

Interni odstranjivi mediji su:

- Četvrt-inčna kazeta (QIC) 1/4-inčna traka
- 8 mm traka
- CD-ROM

### Ostala pravila za zamjenski IPL sekundarne particije

- Zamjenski IPL uređaj mora biti povezan na SCSI sabirnicu 0.
- Zamjenski IPL IOP je specificiran za vrijeme postava particije.
- Ako je zamjenski IPL IOP pripojen na 2624 (SPD), vrijedi sljedeće:
  - QIC 1/4-inčna traka mora biti 6380 ili 6390
  - 2624 ne podržava traku ili CD-ROM u SPD jedinici za proširenje 5064/9364 (modeli 620/720/S20).
- CD-ROM uređaji nisu podržani na 6513 (SPD)
- 2726, 2741, 2757, 2782, 5702 i 5703 također podržavaju disk uređaje. Ovi IOA-ovi ne bi trebali biti korišteni za pripajanje odstranjivih medija koji će biti preklapani između particija ako su disk uređaji također pripojeni.

Informacije o svim podržanim dodacima internih traka i CD-ROM-a i o IOP-ima na koje moraju biti pripojeni se mogu naći u LVT i u Sistemskom priručniku.

*Koncept logičke particije: konzola:*

Svaka logička particija mora imati konzolu koja joj je pripojena preko IOP.

Svaka logička particija mora imati konzolu koja joj je pripojena preko IOP. Konzola je prva radna stanica koju sistem aktivira. Sistem pretpostavlja da će ova konzola uvijek biti dostupna za upotrebu. Do ekrana Namjenskih servisnih alata (DST) možete pristupiti samo s ove konzole.

Konzola sekundarne particije može biti twinax radna stanica, lokalna konzola na mreži ili lokalna konzola direktno pripojena poslužitelju.

**Upozorenje:** Ako na mreži planirate koristiti lokalnu konzolu Operacijske konzole i imate twinax IOA na istom IOP-u, moguće je da twinax radna stanica naiđe prva i postane konzola. Moguća rješenja bi bila da imate twinax IOA na različitom IOP-u, da konfigurirate terminal na adresi različitoj od 0 ili da iskopčate uređaj iz twinax kabela.

Za lokalnu konzolu Operacijske konzole direktno pripojenu konfiguraciji poslužitelja, IOP konzole treba biti označen kao oboje, IOP konzole i podrške elektroničkog korisnika (ECS).

Za bilo koji drugi tip konzole, uključujući lokalnu konzolu Operacijske konzole na mrežnoj konfiguraciji, Operacijska konzola koristi Token-Ring ili Ethernet komunikacijsku karticu, jednostavno označite preferirani IOP i izaberite željeni na panelu konzole Nova logička particija.

#### Srodni koncepti

“Koncept logičke particije: označeni resurs” na stranici 11

Označeni resurs je IOP koji ste izabrali, jer kontrolira uređaj koji izvodi specifičnu funkciju za logičku particiju.

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10

IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

### **Srodni zadaci**

“Hardver za logičke particije” na stranici 5

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.

*Koncept logičke particije: jedinica za proširenje:*

Mnogim iSeries poslužiteljima možete dodati jedinicu proširenja radi podrške dodatnih funkcija i uređaja.

Ako želite kreirati logičke particije na iSeries poslužitelju, vjerojatno ćete trebati dodati jedinicu proširenja. Ovo će sadržavati dodatni hardver koje trebate za svaku logičku particiju.

Postoje različiti tipovi jedinica za proširenje. Neke jedinice za proširenje mogu podržavati samo disk jedinice (jedinice za proširenje memorije), dok druge mogu podržavati raznoliki hardver (jedinice za proširenje sistema). Ovo ovisi o vrstama sabirnica i IOP-a koji su instalirani u jedinici.

Jedinice proširenja općenito sadrže jednu ili dvije systemske I/O sabirnice s višestrukim IOP-ovima koji kontroliraju raznolike I/O uređaje.

### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: sabirnica” na stranici 7

Sabirnica je upravitelj koji se koristi za prenošenje signala ili snage.

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10

IOP pripaja se systemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

### **Srodni zadaci**

“Hardver za logičke particije” na stranici 5

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.

*Koncept logičke particije: izvor učitavanja:*

Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora.

Izvor učitavanja sadrži Licencni interni kod i podatke o konfiguraciji za logičke particije. Poslužitelj koristi izvor učitavanja za pokretanje logičke particije. Poslužitelj uvijek identificira ovu disk jedinicu kao jedinicu broj 1.

Podaci o konfiguraciji logičke jedinice na izvoru učitavanja primarne particije su glavna kopija. Poslužitelj koristi ovu kopiju da provjeri integritet podataka o konfiguraciji koje održava na izvoru učitavanja svake logičke particije.

Svaki put kada je izvor učitavanja logičke particije obrisano, podaci o konfiguraciji logičke particije moraju biti obnovljeni. Na sekundarnoj particiji poslužitelj automatski prepisuje podatke upotrebom glavne kopije s primarne particije. Na primarnoj particiji, morate ručno obnoviti konfiguracijske podatke.

Pri premještanju učitavanja izvora logičke particije na drugi poslužitelj ili drugu logičku particiju kao nekonfigurirana diskovna jedinica, trebate izbrisati njene konfiguracijske podatke. Ova akcija obnavljanja ispravlja probleme podataka o konfiguraciji.

### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: označeni resurs” na stranici 11

Označeni resurs je IOP koji ste izabrali, jer kontrolira uređaj koji izvodi specifičnu funkciju za logičku particiju.

“Koncept logičke particije: disk jedinice” na stranici 16

Disk jedinice pohranjuju podatke. Poslužitelj može u bilo kojem trenutku koristiti i ponovno koristiti ove podatke. Trajniji su od memorije, ali još uvijek ih možete obrisati.

“Koncept logičke particije: zamjenski uređaji za ponovno pokretanje (IPL) i uređaji s uklonjivim medijima” na stranici 16

Uređaj s uklonjivim medijem čita i piše na medij (traka, CD-ROM ili DVD).

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10

IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

#### Srodni zadaci

“Obnavljanje konfiguracijskih podataka logičke particije” na stranici 123

Ovu opciju možete koristiti za obnavljanje konfiguracijskih podataka logičke particije ako jedna od sekundarnih particija izvodi i5/OS operativni sistem. Ova procedura je dio punog obnavljanja poslužitelja.

“Brisanje podataka o konfiguraciji particije s nekonfiguriranih disk jedinica” na stranici 126

Kada premjestite disk jedinice između logičkih particija ili poslužitelja, možda ćete trebati obrisati sve stare podatke o konfiguraciji prije nego poslužitelj može ponovno koristiti logičku particiju.

*Pravila smještaja izvora učitavanja za sekundarne particije:*

Svaka logička particija zahtijeva disk jedinicu za učitavanje izvora.

Izvor učitavanja sadrži Licencni interni kod. Poslužitelj koristi učitavanje izvora za pokretanje particije. Svaka sekundarna particija ima specifičnu priključnicu za svoj izvor učitavanja ovisno o tipu systemske jedinice ili jedinice proširenja gdje je instalirana. Zatim je zahtijevan IOP i IOA za kontrolu disk jedinice za izvor učitavanja za svaku particiju.

**Upozorenje:** Navedene informacije ne zamjenjuju LPAR alat provjere valjanosti. Ove informacije se moraju koristiti kao resurs s LVT izlazom. Svrha je pomoć pri smještanju izvora učitavanja za vaše sekundarne particije.

Disk izvora učitavanja za sekundarnu particiju se mora smjestiti na sljedeći način:

Poslužitelj ili Jedinica proširenja	IOA	Priključnica diska
5082 ili 5083		15C
5064 ili 9364		F31, F32, F33, F34
5052 ili 5058		K01, K02, K03, K04
5077	617A u S02 i S03	11A, 11B, 13A, 13B
5065 ili 5066	IOA u priključnicu C4	D31, D32, D33, D34
	IOA u priključnicu C9	D01, D02
	IOA u priključnicu C14	D06, D07
5074 ili 5079	IOA kontrolira DB3	D31, D32, D33, D34
	IOA kontrolira DB1	D01, D02
	IOA kontroliranje DB2	D06, D07
5094 ili 5294	SCSI Port sabirnice 0 za IOA bilo koje memorije na koju je povezana disk jedinica za izvor učitavanja.	D01, D02, D11, D12, D21, D22, D06, D16, D17, D26, D27, D31, D32, D33, D34
5075		D01, D02, D03, D04
5095	IOA kontrolira DB1	D01, D02, D03, D04
	IOA kontroliranje DB2	D07, D08, D09, D10
800/810	IOA kontroliranje DB2	D09, D10, D11, D12
	IOA kontrolira DB3	D15, D16, D17, D18
820	IOA kontroliranje DB2	D07, D08, D09, D10
825	IOA kontrolira DB3	D06, D07, D08, D09
	IOA kontrolira DB4	D11, D12, D13, D14

Poslužitelj ili Jedinica proširenja	IOA	Priključnica diska
830, 840, 870 ili 890	IOA kontrolira DB1	D01, D02
	IOA kontrolira DB2	D06, D07

Morate biti svjesni ovih pravila za smještanje izvora učitavanja sekundarne particije:

- Navedite IOP izvor učitavanja kada kreirate vašu particiju.
- Komprimiranje diska mora biti isključeno za disk izvora učitavanja.
- Disk jedinice moraju imati barem 1GB upotrebljivog kapaciteta.
- **Upozorenje:** Paritetno zaštićena 1GB datoteka (6602 ili 6605) ne može biti korištena.
- Zrcaljenje diska zahtijeva dva disk uređaja izvora učitavanja u ispravnim pozicijama izvora učitavanja.
- Vanjske disk jedinice se ne mogu koristiti.
- Bilo koji IOP ili IOA diska koji se mogu pripojiti sistemu sposobnom za korištenje logičkih particija se mogu koristiti kao dodatan spremišni prostor jednom kada se dostignu posebni zahtjevi za disk izvora učitavanja.
- Svaka particija ima svoje vlastito jedno-razinsko spremište i u skladu s tim vlastitu ASP konfiguraciju. Ista pravila za ASP konfiguraciju vrijede unutar particije kao što vrijede na sistemu bez logičkih particija.
- Zaštita diska se može definirati za particiju na isti način kao za ne-particioniran sistem: paritetna zaštita (RAID), zrcaljenje ili miješano. Zrcaljenje na razini sabirnice zahtijeva dvije sabirnice u particiji. Particioniranje na IOP razini zahtijeva dva IOP diska u particiji.
- Disk jedinice koje su već u upotrebi od logičke particije ne mogu se dodati u različite logičke particije. Morate ih prvo ukloniti iz konfiguracije particije koja koristi disk jedinice prije nego ih dodate drugoj particiji. Na ovaj način, sistem automatski premjesti sve korisničke ili sistemske podatke na druge disk jedinice u istom ASP.
- Za 5094 ili 5294, možete pripojiti diskovne jedinice učitavanja izvora na maksimalno 9 IOA memorija. Također, 5094 ili 5294 mogu imati diskovne jedinice učitavanja izvora za do šest sekundarnih particija.

## Licenciranje softvera i licencni programi za logičke particije

Naučite o strategiji licenciranja softvera i postavljanju cijena za IBM proizvode na iSeries poslužiteljima s logičkim particijama.

Jedinstveni softverski resursi postoje i rade na hardveru koji je dodijeljen svakoj particiji. Ovi softverski resursi uključuju odijeljene kopije Licencnog internog koda, i5/OS i svih drugih proizvoda za licenciranje proizvoda. Dodatno, kodovi jezičnih dodataka, sigurnost, podaci o korisniku, većina sistemskih vrijednosti i izdanje i popravci softvera (ili privremenih programskih popravaka, PTF-ova) ostaju jednoznačni za svaku logičku particiju.

Ponašanje softverske licence mijenja se po softverskim proizvodima. Svaki dobavljač rješenja ima vlastitu strategiju za licenciranje. Možete koristiti IBM softverske proizvode, koje je licencirala grupa procesora, u bilo kojoj particiji. Sve što trebate jest kupnja jedne licence za iSeries poslužitelj. Zatim možete instalirati proizvod na svaku particiju koju izaberete. IBM proizvodi bazirani na korisniku temelje cijenu na ukupnom broju korisnika koji izvode preko svih particija na iSeries poslužitelju

Licenciranje softvera i postavljanje cijena za IBM softverske proizvode na poslužiteljima koji izvode višestruke particije ostaje uglavnom nepromijenjeno od trenutne politike licenciranja i postavljanja cijena. Proizvodi bazirani na procesu koji se izvode u okruženju s logičkim particijama procjenjuju se po Grupi stroja softvera podcrtanog ng iSeries hardverskog modela. IBM softverski proizvodi jednog punjenja koji su bazirani na procesoru, licencirani su za istovremeno izvođenje na svim particijama na poslužitelju. IBM proizvodi bazirani na korisniku temelje cijenu na ukupnom broju korisnika koji izvode preko svih particija na iSeries.

Funkcije upravljanja licencom softvera koje trenutno postoje u i5/OS dostupne su u okruženju s logičkim particijama. Upravljanje licencom softvera podržava razne modele naplaćivanja koje iSeries nezavisni prodavači softvera tipično koriste za licenciranje proizvoda na iSeries poslužitelju.

Upravljanje softverskim licencama ima 3 tipa upotrebe: registrirani korisnici, istodobni korisnici i procesori. Sva tri broje upotrebu preko poslužitelja. Može se odrediti i pojačati broj korisnika za licencni proizvod preko višestrukih logičkih particija na iSeries.

### Razmatranja dijeljenog procesorskog spremišta za i5/OS ugovore o licenci:

Jedinstveni softverski resursi postoje i rade na hardveru koji je dodijeljen svakoj particiji.

Ovi softverski resursi uključuju odijeljene kopije Licencnog internog koda, i5/OS i svih drugih proizvoda za licenciranje proizvoda. Dodatno, kodovi jezičnih dodataka, sigurnost, podaci o korisniku, većina sistemskih vrijednosti i izdanje i popravci softvera (ili privremenih programskih popravaka, PTF-ova) ostaju jednoznačni za svaku logičku particiju.

Ako koristite spremište dijeljenih procesora, trebate biti svjesni maksimalnog broja virtualnih procesora koje dodjeljujete svakoj particiji na vašem poslužitelju. Ovisno o konfiguraciji vaše logičke particije, možda ćete trebati kupiti više i5/OS licenca kako bi udovoljili zahtjevima u i5/OS ugovoru o licenci. IBM zaokružuje na najbliži cijeli broj pri računanju broja licenci koje trebate kupiti. Ipak, IBM nikad ne naplaćuje više softverskih licenci od broja fizičkih procesora koji postoje na vašem poslužitelju.

Na primjer, Poduzeće Y je kupilo 2 i5/OS licence. Poduzeće Y ima poslužitelj s 3 procesora i 4 logičke particije. Sve 4 particije koriste dijeljeno spremište procesora. Konfiguracija particija je sljedeća:

Tablica 7. Konfiguracija logičke particije na osnovi ugovora o licenci

Ime particije	Operativni sistem	Jedinice za obrađivanje koje koristi svaka particija	Ukupno jedinica za obrađivanje
Particija A	i5/OS	0.25	2.0
Particija B	i5/OS	1.75	
Particija C	Linux	0.25	1.0
Particija D	Linux	0.75	

Konfiguracija u prethodnoj tablici u skladu je s ugovorom o licenci Poduzeća Y, jer i5/OS particije koriste ukupno 2 procesorske jedinice u dijeljenom procesorskom spremištu. Međutim, Poduzeće Y s ovom konfiguracijom može kršiti i5/OS ugovor o licenci.

Na primjer, sistemski administrator ugasi Particiju C i premjesti procesorske jedinice u Particiju A. Ukupne procesorske jedinice koje koriste i5/OS particije povećavaju se na 2.25. Sljedeća tablica pokazuje novu partijsku konfiguraciju.

Tablica 8. Konfiguracija logičke particije nije u skladu s ugovorom o licenci

Ime particije	Operativni sistem	Jedinice za obrađivanje koje koristi svaka particija	Ukupno jedinica za obrađivanje
Particija A	i5/OS	0.50	2.25
Particija B	i5/OS	1.75	
Particija C (isključena)	Linux	0.00	0.75
Particija D	Linux	0.75	

Pri određivanju ukupnog broja particija za i5/OS licence, bilo koje djelomične procesorske jedinice koje koristi i5/OS zaokružene su na sljedeći cijeli broj. Zato, ako Poduzeće Y koristi konfiguraciju u prethodnoj tablici, treba tri i5/OS licence. Zbog toga što je Poduzeće Y nabavilo dvije i5/OS licence, time se krši ugovor o licenci. Da bi osiguralo usklađenost s ugovorom o licenci, Poduzeće Y mora ili smanjiti maksimalni broj procesorskih jedinica koje koristi Particija A ili kupiti još jednu i5/OS licencu.

Morate imati dovoljno i5/OS licenci za izjednačavanje maksimalnog procesorskog kapaciteta vaših particija. Ako procesorski kapaciteti nadmašuju broj i5/OS licenci koje ste kupili, primit ćete poruku o kršenju ugovora. Za prekid primanja ovih poruka, kontaktirajte IBM za kupnju dodatnih licenci ili možete ponovno konfigurirati dodjelu procesora.

### **Podrška za izdanje logičke particije:**

Sistemi s logičkim particijama imaju sposobnost podrške više od jedne verzije OS/400 ili i5/OS.

Strategija logičkih particija je podrška do četiri različita izdanja na istom sistemu, uz uvjet da su sva izdanja podržana na modelu poslužitelja. Izdanja koja možete instalirati na određenom poslužitelju zavise od tome koja izdanja su podržana na modelu poslužitelja i o tome koje izdanje izaberete za instaliranje na primarnoj particiji (to će biti označeno u ovom članku kao referentno izdanje ili P).

Ako primarna particija izvodi Verziju 4 Izdanje 5 (V4R5) ili ranije, možete instalirati i izvoditi sljedeća izdanja na sekundarnim particijama, uz uvjet da je svako od tih izdanja podržano na modelu poslužitelja:

- Izdanje ispred izdanja na primarnoj particiji (P - 1)
- Izdanje primarne particije (P)
- Izdanje nakon izdanja na primarnoj particiji (P + 1)

Jedini izuzetak od ovog pravila je kad primarna particija na 6xx, 7xx ili Sx0 poslužiteljima izvodi V4R4. U tom slučaju, možete instalirati V5R1 na sekundarnu particiju tih poslužitelja.

Na primjer, ako se V4R5 izvodi na primarnoj particiji poslužitelja, možete instalirati V4R4, V4R5 ili V5R1 na sekundarne particije, uz uvjet da poslužitelj podržava ta izdanja.

Ako primarna particija izvodi V5R1 ili kasnije, možete instalirati i izvoditi sljedeća izdanja na sekundarnim particijama, uz uvjet da je svako od tih izdanja podržano na modelu poslužitelja:

- Izdanje ispred izdanja na primarnoj particiji (P - 1)
- Izdanje primarne particije (P)
- Izdanje nakon izdanja na primarnoj particiji (P + 1)
- Drugo izdanje nakon izdanja na primarnoj particiji (P + 2)

Na primjer, ako se V5R1 izvodi na primarnoj particiji poslužitelja, možete instalirati V4R5, V5R1, V5R2 ili V5R3 na sekundarne particije, uz uvjet da poslužitelj podržava ta izdanja.

Funkcionalnost logičke particije koju će vaš poslužitelj podržavati ovisi o modelu poslužitelja i izdanjima OS/400 i i5/OS koje ste instalirali na poslužitelju. Za dodatne informacije o funkcionalnosti logičke particije koju podržava svaki model poslužitelja, pogledajte Procjena hardverskih ograničenja iSeries(TM) poslužitelja. Za dodatne informacije o funkcionalnosti logičke particije koju podržava svako izdanje, pogledajte OS/400 i i5/OS funkcija logičke particije po izdanju.

#### **Srodni koncepti**

“Softverski zahtjevi za logičke particije” na stranici 50

Otkrijte koje su razine izdanja podržane i kako možete particionirati sistem za podršku novih funkcija.

“Izvođenje dinamičkog premještanja resursa” na stranici 42

Možete dinamički premještat procesore, memoriju i interaktivne performanse.

“Procjena hardverskih ograničenja iSeries poslužitelja” na stranici 45

6xx, 7xx, Sxx, 8xx i 890 n-procesorski osnovni poslužitelji podržavaju logičke particije (LPAR).

*OS/400 i i5/OS podrška izdanja za 6xx, 7xx, i Sx0 modele:* 6xx i Sx0 poslužitelji podržavaju sva izdanja od V4R4 do V5R2. 7xx poslužitelji podržavaju sva izdanja od V4R4 do V5R3. Ti modeli ne podržavaju spremište dijeljenih procesora. Zbog ovoga, ove modele možete particionirati ako poslužitelj ima dva ili više procesora.



Primaran	Sekundaran (P-1)	Sekundaran (P)	Sekundaran (P+1)	Sekundaran (P+2)
V4R4	nije podržano	V4R4	V4R5	V5R1
V4R5	V4R4	V4R5	V5R1	nije podržano
V5R1	V4R5	V5R1	V5R2	nije podržano
V5R2	V5R1	V5R2	V5R3 (samo 7xx hardver)	nije podržano
V5R3 (samo 7xx hardver)	V5R2	V5R3	nije podržano	nije podržano

*OS/400 i i5/OS podrška izdanja za 820, 830, 840, i 270 modele:* 8xx hardver (isključujući 810, 825, 870 i 890 modele) može podržati izdanje V4R5 ili kasnije na primarnoj ili sekundarnoj particiji, sve dok 8xx model ima više od jednog procesora. 270 hardver može podržati samo V4R5 u sekundarnoj particiji na 2-smjernoj procesorskoj konfiguraciji. 270 i 8xx modeli (isključujući 810, 825, 870 i 890 modele) s jednim procesorom mogu podržati V5R1 ili kasnija izdanja na svim particijama.

Primaran	Sekundaran (P-1)	Sekundaran (P)	Sekundaran (P+1)	Sekundaran (P+2)
V4R5	nije podržano	V4R5	V5R1	nije podržano
V5R1	V4R5	V5R1	V5R2	V5R3
V5R2	V5R1	V5R2	V5R3	V5R4
V5R3	V5R2	V5R3	V5R4	buduća podržana izdanja
V5R4	V5R3	V5R4	buduća podržana izdanja	buduća podržana izdanja

**Upozorenje:** Neki 820, 830 i 840 modeli podržavaju samo V5R1 ili kasnije izdanje na primarnoj particiji. Posavjetujte se s IBM poslovnim partnerom, predstavnikom marketinga ili servisnom specijalistu za više detalja.

*OS/400 i i5/OS podrška izdanja za 810, 825, 870, i 890 modele:* 810, 825, 870 i 890 hardver može podržati V5R2 i kasnije verzije na svim particijama.

Primaran	Sekundaran (P-1)	Sekundaran (P)	Sekundaran (P+1)	Sekundaran (P+2)
V5R2	nije podržano	V5R2	V5R3	V5R4
V5R3	V5R2	V5R3	V5R4	buduća podržana izdanja
V5R4	V5R3	V5R4	buduća podržana izdanja	buduća podržana izdanja

### **i5/OS funkcije logičke particije po izdanju:**

Sposobnosti koje su dostupne u i5/OS logičkim particijama mijenjaju se sa svakim izdanjem operativnog sistema.

Kad instalirate višestruka izdanja na pojedinačnom poslužitelju, izdanje na primarnoj particiji određuje osnovnu funkcionalnost logičkog particioniranja koja je dostupna na tom poslužitelju. Na primjer, ako instalirate V4R5 na primarnu particiju poslužitelja, ne možete koristiti dijeljene procesore na tom poslužitelju, zato što V4R5 ne podržava dijeljene procesore. To je tako čak i ako su dijeljeni procesori podržani na modelu poslužitelja i vi instalirate V5R1 (koji podržava dijeljene procesore) na više sekundarnih particija.

Isto tako, instaliranje ranijeg izdanja na sekundarnu particiju ograničava funkcionalnost logičke particije koja je dostupna sekundarnoj particiji. Na primjer, ako instalirate V4R5 na sekundarnu particiju, ona neće moći koristiti dijeljene procesore. To je tako čak i ako ste instalirali V5R1 na primarnu particiju i na ostale sekundarne particije. (Primarna particija i sekundarne particije na kojima ste instalirali V5R1 može i dalje koristiti dijeljene procesore, iako ste instalirali V4R5 na drugu sekundarnu particiju.)



Upotrijebite sljedeću tablicu da odredite funkcije logičke particije po izdanju.

Softverska funkcija	V4R4	V4R5	V5R1 i V5R2	V5R3 i novije
Maksimalne particije	12 ili broj procesora na sistemu, koji je manji.	12 za 6xx, 7xx, Sx0 modele; 24 za 820, 830 i 840 modele; ili broj procesora na sistemu, prema tome što je od tog manje.	12 za 6xx, 7xx, Sx0 modele za 270, 810, 820, 825, 830 i 840; broj podržanih particija ovisi o broju procesora u modelu poslužitelja. 810, 825, 870, i 890 modeli podržavaju samo V5R2 ili novije.)	12 za 32xx modele. 32 za 810, 820, 825, 830 i 840; broj podržanih particija ovisi o broju procesora u modelu poslužitelja. 810, 825, 870, i 890 modeli podržavaju samo V5R2 ili novije.)
Procesori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statički: zahtijeva ponovno pokretanje particije za promjenu.</li> <li>• Namijenjen particiji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statički: zahtijeva ponovno pokretanje particije za promjenu.</li> <li>• Namijenjen particiji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može se mijenjati s ponovnim pokretanjem particije.</li> <li>• Može biti dijeljen između više particija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može se mijenjati s ponovnim pokretanjem particije.</li> <li>• Može biti dijeljen između više particija.</li> </ul>
Memorija	Statički: zahtijeva ponovno pokretanje particije za promjenu.	Statički: zahtijeva ponovno pokretanje particije za promjenu.	Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.	Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.
Interaktivni	Statički: zahtijeva ponovno pokretanje particije za promjenu.	Statički: zahtijeva ponovno pokretanje particije za promjenu.	Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.	Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.
Virtualni OptiConnect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statički: zahtijeva ponovno pokretanje cijelog sistema za promjenu.</li> <li>• Jednostruka mreža.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statički: zahtijeva ponovno pokretanje cijelog sistema za promjenu.</li> <li>• Jednostruka mreža.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.</li> <li>• Jednostruka mreža.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.</li> <li>• Jednostruka mreža.</li> </ul>
Virtualni Ethernet	Nije podržan.	Nije podržan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.</li> <li>• Do 16 mreža.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.</li> <li>• Do 16 mreža.</li> </ul>
HSL OptiConnect	Nije podržan.	Nije podržan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.</li> <li>• Može biti dijeljen između više particija.</li> <li>• Jednostruka mreža.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamički: može biti promijenjen bez ponovnog pokretanja particije.</li> <li>• Može biti dijeljen između više particija.</li> <li>• Jednostruka mreža.</li> </ul>

Softverska funkcija	V4R4	V4R5	V5R1 i V5R2	V5R3 i novije
I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodijeljen na razini sabirnice ili IOP razini.</li> <li>• IOP može biti dinamički preklapan između particija.</li> <li>• Promjene vlasništva nad sabirnicom ili upotreba sabirnice (dijeljene ili namjenske) zahtijevaju ponovno pokretanje cijelog sistema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodijeljen na razini sabirnice ili IOP razini.</li> <li>• IOP može biti dinamički preklapan između particija.</li> <li>• Promjene vlasništva nad sabirnicom ili upotreba sabirnice (dijeljene ili namjenske) zahtijevaju ponovno pokretanje cijelog sistema.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodijeljen na razini sabirnice ili IOP razini.</li> <li>• IOP može biti dinamički preklapan između particija.</li> <li>• Promjene vlasništva nad sabirnicom ili upotrebe sabirnice (dijeljene ili namjenske) javljaju se dinamički.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodijeljen na razini sabirnice ili IOP razini.</li> <li>• IOP može biti dinamički preklapan između particija.</li> <li>• Promjene vlasništva nad sabirnicom ili upotrebe sabirnice (dijeljene ili namjenske) javljaju se dinamički.</li> </ul>
Gostujuća particija	Nije podržan.	Nije podržan.	Linux.	Linux.

Kada ste odredili sposobnosti softvera, osigurajte da određeni hardverski model podržava sve zahtijevane sposobnosti logičke particije. Dodatne detalje locirajte u Procjena hardverskih ograničenja iSeries.

#### Srodni koncepti

“Procjena hardverskih ograničenja iSeries poslužitelja” na stranici 45

6xx, 7xx, Sxx, 8xx i 890 n-procesorski osnovni poslužitelji podržavaju logičke particije (LPAR).

## Opcije komunikacije za logičke particije

Naučite kako su logičke particije u mogućnosti dijeliti podatke između particija ili između poslužitelja.

Logičke particije mogu koristiti bilo koju od sljedećih metoda komunikacije za međudjelovanje s drugim particijama na poslužiteljima.

#### Srodni koncepti

“Koncept logičke particije: sabirnica” na stranici 7

Sabirnica je upravitelj koji se koristi za prenošenje signala ili snage.

“Mrežni rad za logičke particije” na stranici 46

Logičke particije mogu koristiti bilo koju od sljedećih komunikacijskih metoda za interakciju s ostalim particijama ili poslužiteljima.

“HSL OptiConnect” na stranici 47

Veza velike brzine (HSL - High Speed Link) OptiConnect omogućava komunikaciju velike brzine od sistema do sistema.

“SPD OptiConnect” na stranici 50

SPD OptiConnect dopušta particijama komuniciranje s drugim poslužiteljem ili drugom particijom koja također ima OptiConnect hardver.

#### Srodni zadaci


“Hardver za logičke particije” na stranici 5

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.

#### Srodne informacije

Opticonnect


## Virtualni Ethernet:



Virtualni Ethernet omogućuje vam uspostavu komunikacije preko TCP/IP između logičkih particija. Za svaki od 16 omogućenih portova, sistem će kreirati port za komunikaciju virtualnog Ethernet, kao što je CMNxx s tipom resursa 268C. Tada logičke particije dodijeljene istom virtualnom Ethernetu postaju dostupne za komunikaciju putem te veze. Fizički sistem vam dozvoljava da konfigurirate do 16 različitih virtualnih mreža lokalnog područja. Virtualni ethernet omogućuje istu funkciju kao i upotreba 1 GB Ethernet adaptera. Token Ring ili Ethernet 10 Mbps i 100 Mbps mreže lokalnog područja nisu podržane virtualnim Ethernetom. Virtualni Ethernet zahtijeva V5R1 i kasnija izdanja i može biti korišten bez dodatnog hardvera ili softvera.

Za scenarij prikaza postavljanja Virtualnog Ethernet na vašem poslužitelju, pogledajte Kreiranje Virtualnog Ethernet za vezu među particijama.


#### Veza velike brzine (HSL) OptiConnect:



OptiConnect veze velike brzine (HSL) omogućuje sistem-sistem komunikaciju velike brzine za PCI-bazirane modele. On zahtijeva standardne HSL kabele, ali nije potreban dodatni hardver. Za korištenje HSL OptiConnect, trebate kupiti OptiConnect za i5/OS softver (opcijski dodatak koji se naplaćuje). OptiConnect softver će izabrati Virtual OptiConnect stazu preko HSL ili SPD OptiConnect vanjske staze, ako su dostupne višestruke staze.

Možete omogućiti HSL OptiConnect za druge sisteme u bilo kojem trenutku za bilo koju particiju unutar sistema. Međutim, prvo morate instalirati OptiConnect za i5/OS softver prije nego možete koristiti ovaj dodatak. Kada omogućite ili onemogućite HSL OptiConnect, promjene odmah stupaju na snagu.

### Virtualni OptiConnect:




Virtualni OptiConnect

Virtualni OptiConnect emulira vanjski OptiConnect hardver osiguravajući virtualnu sabirnicu između logičkih particija. Možete koristiti virtualni OptiConnect bez dodatnih hardverskih zahtjeva. Za korištenje virtual OptiConnect, trebate kupiti OptiConnect za i5/OS (opcijski dodatak koji se naplaćuje).

OptiConnect softver će izabrati virtualnu OptiConnect stazu preko HSL ili SPD OptiConnect vanjske staze, ako su dostupne višestruke staze.

U bilo kojem trenutku možete omogućiti Virtualni OptiConnect za logičku particiju. Međutim, prvo morate instalirati OptiConnect za i5/OS softver prije nego možete koristiti ovaj dodatak. Kada omogućite ili onemogućite Virtualni OptiConnect, promjene odmah stupaju na snagu.

### SPD OptiConnect:



SPD OptiConnect predstavlja kombinaciju hardvera i softvera koji vam omogućava spajanje višestrukih high-end iSeries poslužitelja preko brze sabirnice s optičkim kabelom. Ova kombinacija brzina optičke sabirnice i djelotvornog softvera čini OptiConnect značajnim rješenjem, omogućujući višestruke smjerove do baze podataka. Preko OptiConnect-a možete izvoditi oboje, APPC ili TCP/IP komunikacijske protokole. TCP/IP podrška dodana je OptiConnect-u počevši s OS/400 or i5/OS V4R4.

Za korištenje OptiConnect, morate kupiti hardver i OptiConnect za i5/OS (dodatak koji se naplaćuje).

Za svaku logičku particiju koja sudjeluje u vanjskom OptiConnect, trebate namjensku sabirnicu. Ne možete dodijeliti ovu sabirnicu kao dijeljenu.

Za dodatne informacije o OptiConnect-u, pogledajte OptiConnect za OS/400.

Natrag na hardver za logičke particije.

## Scenariji logičke i gostujuće particije

Pročitajte scenarije logičke i gostujuće particije za razumijevanje kako se može konfigurirati i koristiti particionirani poslužitelj.

Sljedeći scenariji vam pomažu u razumijevanju kako se mogu konfigurirati i koristiti logičke i particije gosta na vašem iSeries poslužitelju. Ovi scenariji uvode neke zajedničke implementacije logičke i gostujuće particije.

### Srodni koncepti

“Kako logičko particioniranje može raditi za vas” na stranici 4

Pokušajte razumjeti prednosti particioniranja vašeg poslužitelja i praktične scenarije koje vaše poduzeće može koristiti s ovom naprednom tehnologijom.

### Srodne informacije

Mrežni scenariji

## Scenarij logičke particije: Konsolidacija poslužitelja

Ovaj scenarij demonstrira kako se može postići konsolidacija radnog opterećenja na iSeries poslužitelju.

### Situacija

Vi ste sistem administrator za malo tehnološko poduzeće. Zaduženi ste za održavanje 3 poslužitelja. Trenutno, poslužitelj 1 održava platni spisak i tehničke podatke za poduzeće. Poslužitelj 2 održava razvojne projekte, dok poslužitelj 3 poslužuje proizvodnju. Uprava želi smanjiti troškove i pita vas za prijedlog rješenja. Vi vjerujete da će particioniranje ubrzati tok operacija Informacijske tehnologije (IT) poduzeća i poboljšati dostupnost poslužitelja. Predlažete konsolidiranje poslužitelja i particioniranja jednog iSeries poslužitelja. Konzultirali ste se s IBM poslovnim partnerom i provjerili da će 840 iSeries model odgovarati potrebama poduzeća. Poslužitelj je stigao i hardver vam je dodijeljen. Što napraviti?

### Ciljevi

Ciljevi ovog scenarija su sljedeći:

- Kreirajte ili koristite korisnički ID servisnih alata s LPAR ovlaštenjem administratora.
- Konfigurirajte poslužitelj servisnih alata.
- Kreirajte 4 particije na iSeries poslužitelju.

### Rješenje

Morate dovršiti svaki od ovih zadataka da biste kreirali 3 sekundarne particije opisane ovim scenarijem.

#### Kreiranje korisničkog ID-a servisnih alata:

Kreirajte profil ID-a korisnika za servisne alate s LPAR ovlaštenjem administratora.

Preporučeno je da koristite profil različit od QSECOFR. Za kreiranje profila administratorskog ovlaštenja logičke particije (koje omogućuje sve operativne zadatke također), obavite sljedeće korake:

1. Pokrenite DST kao QSECOFR ili s bilo kojim drugim ID-om sa sigurnosnim ovlaštenjem Servisnih alata.
2. Na ekranu Upotreba Namjenskih servisnih alata, izaberite opciju 5 (Rad s DST okolinom).
3. Na ekranu Rad s DST okolinom, izaberite opciju 3 (Korisnički profili servisnih alata).

4. Na ekranu Rad s korisničkim profilima, izaberite opciju 1 (Kreiraj) za kreiranje novog korisničkog profila i lozinke.
5. Osigurajte da je dodijeljeno ovlaštenje **Sistemska particija-Administracija**.

### **Dodavanje poslužitelja servisnih alata:**

Prije korištenja iSeries Navigatora za rad s logičkim particijama, morate dodati poslužitelj servisnih alata za iSeries.

Za konfiguraciju poslužitelja servisnih alata, slijedite ove korake:

1. S reda za naredbe i5/OS, upišite ADDSRVTBLE (Dodaj unos u servisnu tablicu usluge) i pritisnite **Enter**. Pojavljuje se ekran Unos u servisnu tablicu. Unesite sljedeće informacije:

**Bilješka:** Sljedeće su informacije osjetljive na velika i mala slova.

- Usluga: 'as-sts'
  - PORT: 3000
  - PROTOKOL: 'tcp'
  - TEKST: 'Poslužitelj servisnih alata'
  - PSEUDONIM: 'AS-STs'
2. Za dodavanje unosa u tablicu, pritisnite **Enter**.
  3. Za izlaz iz prikaza Dodaj unos u servisnu tablicu usluge pritisnite **F3**.
  4. Unesite ENDTCP za zaustavljanje TCP aplikacijskih poslužitelja.
  5. Unesite STRTCP za pokretanje TCP aplikacijskih poslužitelja.
  6. Jednom aktivan, poslužitelj servisnih alata se pokreće kada se pokrene TCP/IP sve dok se ne ukloni unos iz tablice.

### **Kreiranje particija:**

Spremni ste za kreiranje particija na vašem sistemu.

Čarobnjak za kreiranje će vam pomoći pri postavljanju vaše 3 logičke particije. Za kreiranje nove logičke particije koristeći prozor servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.
5. Desno kliknite na **Logičku particiju** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Nove logičke particije** za pokretanje čarobnjaka.
7. Slijedite upute u čarobnjaku za dovršenje zadatka.

Vaše nove particije će biti dostupne nakon što ponovno pokrenete cijeli sistem. Sada možete početi s konfiguriranjem konzole vaših particija i instalaciju operativnog sistema, bilo kojeg LPP-a, popravaka i aplikacijskih proizvoda.

Pojedinačan multiprocessing iSeries poslužitelj izvodi se kao četiri nezavisna poslužitelja. Dijagram prikazuje različite poslužitelje koji se izvode na novom iSeries.

### **Scenarij logičke particije: Raspored premještanja procesorske snage**

Ovaj scenarij prikazuje kako možete dinamički raspodijeliti resurse zasnovano na vršnom radnom opterećenju.

## Situacija

Vi ste sistemski administrator poduzeća koje ima particionirani 270 iSeries. Vaše poduzeće ima 4 particije gdje svaka particija posjeduje 0.50 procesnih jedinica. Na kraju mjeseca, particija 2 treba 0.40 dodatnih procesnih jedinica zbog povećanog radnog opterećenja. Radno opterećenje na particiji 3 je minimalno na kraju mjeseca. Vaša 270 podržava samo 2 procesora. Što napraviti?

## Ciljevi

Ciljevi ovog scenarija su sljedeći:

- Koristite dinamičko premještanje resursa za dodjelu procesne snage drugoj particiji.
- Mjesečno rasporedite premještanje procesne snage.


## Rješenje:

Morate izvesti svaki od ovih zadataka za premještanje procesne snage i za podešavanje mjesečnog premještanja.

Za raspoređivanje premještanja dijeljenog procesora pomoću prozora servisni alati, slijedite ove korake.

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Desno kliknite na dijeljeni skup procesora koje želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
8. Navedite broj procesnih jedinica u dijeljenom skupu procesora koje želite premjestiti u **Količina za premjestiti**.
9. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
10. U prozoru **Raspored Središnjeg upravljanja**, izaberite koliko često želite da se procesna snaga premješta i u koje vrijeme želite da nastupi promjena. Vaš izbor će se prikazati u **Sažetku** pri dnu prozora.
11. Kliknite **OK**.

Željet ćete podesiti procesnu snagu natrag na originalnu konfiguraciju jednom kada završi potreba s povećanim radnim opterećenjem.




### Scenarij particije gosta: Linux aplikacije na iSeries

Ovaj scenarij prikazuje kako možete koristiti pouzdanost iSeries za izvođenje Linux aplikacije.



## Situacija




Vi ste sistem administrator poduzeća s tri uređaja poslužitelja. Svaki poslužitelj izvodi jedinstvene zadatke za vaše poduzeće. Poslužitelji su kao što slijedi:

- IBM sistem izvodi naručeni sistem koji je core business aplikacija.
- UNIX web poslužitelj je korporativan intranet web poslužitelj.
- Microsoft baziran poslužitelj s podacima koristi se za dijeljenje i backup datoteka.

Ovi poslužitelji daju usluge računalima u mreži vašeg poduzeća. Vaše poduzeće želi konsolidirati zastarjelu opremu i ubrzati tok operacija Informacijske tehnologije (IT) i poboljšati dostupnost poslužitelja. Poduzeće također želi da povećate fleksibilnost aplikacija koristeći open-source operativni sistem. Što napraviti?

## Rješenje

Sljedeća slika prikazuje konsolidirani iSeries poslužitelj na kojem se izvode logičke i particije gosta.



Nakon istraživanja i planiranja particioniranog okruženja, kreirali ste četiri particije na novom poslužitelju koristeći iSeries Navigator. Alocirate minimalnu količinu hardverskih resursa za primarnu particiju. Sve informacije na starijem AS/400 migrirane su na particiju P1 koja izvodi OS/400 V5R2. Ovo izdanje osigurava fleksibilnost dinamičkog premještanja resursa logičkih particija između particija bez potrebe ponovnog pokretanja sistema. Instalirali ste Linux operativni sistem na particiji P2 i P3. Particija P2 izvodi Apache i predstavlja vaš HTTP poslužitelj. Instalirate Samba softver na particiju P3. Ova particija daje usluge ispisa i dijeljenja datoteka Server Message Block (SMB) klijentima.

Sve ove particije posjeduju direktno priključene LAN mrežne adaptore. Svaki od ovih LAN adaptora su spojeni na korporativnu mrežu. Vaši zaposlenici su i dalje u mogućnosti pristupiti podacima iz svake particije koristeći svoja prijenosna računala ili radne stanice.

Sada kada imate novu konfiguraciju, još ste zabrinuti zbog zaštite vaše korporativne mreže. Vjerujete da je vaše trenutno rješenje vatrenog zida nedovoljno i želite bolje prilagođenu aplikaciju vatrenog zida.

### Srodni koncepti

“Scenarij particije gosta: Linux vatreni zid”


Ovaj scenarij prikazuje primjenu vatrenog zida korištenjem particije gosta na koju se izvodi Linux.

## Scenarij particije gosta: Linux vatreni zid

Ovaj scenarij prikazuje primjenu vatrenog zida korištenjem particije gosta na koju se izvodi Linux.


## Situacija

Vi ste sistem administrator poduzeća koje je konsolidiralo radno opterećenje poduzeća novom iSeries poslužitelju. Nova iSeries konfiguracija ima četiri particije. Izvodite u podržanom miješanom okruženju s i5/OS particijama i particijama gosta na kojima se izvodi Linux. Imate poseban sistem s instaliranim vatrenim zidom da štiti korporativnu mrežu od nepoželjnih podataka. Pa ipak, taj sistem je zastario i vrlo je skup za održavanje. I dalje želite zaštititi vašu mrežu; Što napraviti?



## Rješenje koje koristi direktno pripojene LAN adaptore.

**Upozorenje:** Direktno pripojeni I/O resursi su pod kontrolom Linux operativnog sistema.




Imali ste hardverske resurse na poslužitelju za kreiranje druge particije gosta koja koristi iSeries Navigator. Instalirali ste Linux na particiji P4. Vatreni zid je ugrađen u jezgu operativnog sistema kojeg koristite. Particija Linux vatreneog zida posjeduje direktno pripojen LAN adaptor koji štiti cijeli sistem od nepovjerljivih podataka.

Dok vaši zaposlenici mogu koristiti laptop računala i radne stanice za spajanje na osiguranu korporativnu mrežu, dodali ste osiguranje da je cijeli Korporativni LAN zaštićen sa svojom iSeries Linux particijom vatreneog zida.

## Rješenje za korištenje virtualnih Ethernet adaptora

**Upozorenje:** Virtualni I/O resursi su uređaji koje posjeduju particije i5/OS hosta koje sadržavaju I/O funkciju particije gosta.



Kreirali ste i instalirali Linux na particiji gosta na iSeries. Pa ipak, ne želite koristiti dodatne fizičke Ethernet adaptore za svaku particiju, tako da ste se odlučili za virtualni Ethernet za spajanje vaših particija na mrežu. Nova Linux particija ima direktno pripojen LAN adaptor koji spaja vatreni zid na nepovjerljivu mrežu. Vaša primarna particija posjeduje direktno pripojen LAN adaptor da iSeries poslužitelj može spojiti na osiguranu mrežu. Sve vaše particije mogu komunicirati jedna s drugom i s korporativnim LAN-om, jer koristite virtualni Ethernet.

Iako ste smanjili broj direktno pripojenih LAN adaptora u ovoj konfiguraciji, cijelu mrežu i dalje štiti Linux particija vatrenog zida.

#### Srodni koncepti

“Scenarij particije gosta: Linux aplikacije na iSeries” na stranici 34

Ovaj scenarij prikazuje kako možete koristiti pouzdanost iSeries za izvođenje Linux aplikacije.

## Planiranje logičkih particija

Steknite znanje o zahtjevima hardvera i softvera potrebnog za uspješnu implementaciju logičkih particija. Pročitajte i prođite kroz unaprijed zadane zadatke za popunjavanje radne tablice za planiranje.

Kad ste razumjeli koncepte logičkih particija, spremni ste za razvoj plana koji procjenjuje vaše hardverske resurse, razine izdanja softvera i trenutne i buduće zahtjeve za radnim opterećenjima vašeg poduzeća. Ovaj odlomak vas vodi kroz potrebne korake u procesu planiranja prije kreiranja particija na vašem iSeries poslužitelju.

#### Srodni koncepti

“Koncepti logičke particije” na stranici 2

Koristite ove informacije da dobijete tehničke činjenice o logičkim particijama i saznate što trebate znati o vašem hardveru i da otkrijete višestruku upotrebu koju možete dobiti od logičkih particija.

#### Srodni zadaci

“Hardver za logičke particije” na stranici 5

Pokušajte razumjeti osnovne hardverske koncepte i zahtjeve za particioniranje vašeg poslužitelja.

“Kreiranje logičkih particija” na stranici 54

Pronađite informacije o iSeries Navigator čarobnjaku koji vas vodi kroz proces kreiranja logičkih particija na poslužitelju.

## Hardverski zahtjevi za logičke particije

Odredite da li vaši hardverski resursi udovoljavaju minimalnim zahtjevima potrebnim za particioniranje poslužitelja. Procijenite svaki iSeries model da bi odredili kako će vam nakon particioniranja poslužitelja funkcionirati hardver.

U toku procesa planiranja za logičke particije, morate odlučiti kako želite konfigurirati hardverske resurse. Svaki poslužitelj možete različito konfigurirati s logičkim particijama, bazirano na sljedećim poglavljima.

### Srodni koncepti

“Oblikovanje vaših logičkih particija” na stranici 51

Napravite planiranje kapaciteta i dovršite radne tablice planiranja potrebne za uspješno kreiranje particija na poslužitelju. Primjeri radnih tablica planiranja kapaciteta i planiranja hardvera vas vode kroz cijeli proces.

### Određivanje mogućeg broja logičkih particija:

Broj procesora koje želite dodati logičkoj particiji ovisi o planiranom radnom opterećenju particije i željenoj razini izvedbe.

Broj procesora koje želite dodati logičkoj particiji ovisi o planiranom radnom opterećenju particije i željenoj razini izvedbe. Broj podržanih particija ovisi o broju procesora u modelu poslužitelja. Ako izvodite V5R1 izdanje ili novije, 820, 830 i 840 modeli mogu imati do 32 logičke particije korištenjem dijeljenog spremišta procesora. 820, 830, i 840 modeli također su dizajnirani da mogu imati do 24 logičke particije korištenjem namjenskih procesora. 890 model podržava do 32 logičke particije koje koriste namjenske procesore.

Za potrebe procjene, približno svaki procesor poslužitelja nudi 1/(ukupan broj procesora na poslužitelju) od ukupnog Radnog opterećenja komercijalnog procesiranja (CPW) dostupnog preko tog procesorskog dodatka.

Za dodatne informacije o izvođenju Planiranja kapaciteta  za vaš iSeries poslužitelj, uputite se na Web stranicu Logičke particije.

### Srodni koncepti

“Koncept logičke particije: dijeljeno spremište procesora” na stranici 13

Spremište dijeljenih procesora vam dozvoljava da dodijelite djelomične procesore logičkoj particiji.

“Koncept logičke particije: namjenski procesor” na stranici 13

Namjenski procesori su cijeli procesori koje koristi isključivo particija kojoj su dodijeljeni. Namjenski procesor upravlja obrađivanjem za specifičnu logičku particiju.

“Kako logičko particioniranje može raditi za vas” na stranici 4

Pokušajte razumjeti prednosti particioniranja vašeg poslužitelja i praktične scenarije koje vaše poduzeće može koristiti s ovom naprednom tehnologijom.

### Izbor particija na razini sabirnice ili na razini IOP:

Ovisno o vašim potrebama, postoje prednosti u particioniranju vaših I/O resursa na različite načine.

## Particioniranje na razini sabirnice

S I/O particijom na razini sabirnice, dodjeljujete I/O sabirnicu i sve resurse na sabirnici istoj particiji. Na particiji koja koristi konfiguraciju na razini sabirnice, svi I/O (uključujući alternativne IPL uređaje, konzolu i uređaje elektroničke podrške korisnika) su namjenski i resursi se dinamički ne prebacuju u ili izvan particije. Na poslužitelju koji ima particije na razini sabirnice, sve sabirnice su namjenski u posjedu odgovarajućih particija i nema prebacivanja uređaja.

Logičke particije na razini sabirnice imaju:

- Bolju izolaciju problema i samim time bolju dostupnost.
- Bolje performanse.
- Pojednostavljeno upravljanje hardverom.

## Particioniranje na IOP razini

Kada particionirate sabirnicu na IOP razini, dijelite sabirnicu i dijelite I/O resurse od IOP-a. Ovaj tip logičkih particija ima:

- Bolju fleksibilnost s particijom I/O podsistema.
- Moguće smanjenje troškova eliminiranjem određenih jedinica proširenja kojima bi morali podržati dodatne sabirnice.
- Optimizacija hardverskih resursa za izbjegavanje granica poslužitelja kao što je 19 sabirnica po poslužitelju (samo na AS/400e modelima).
- Mogućnost dinamičkog preklopnika IOP-a s jedne particije na drugu bez potrebe za ponovnim pokretanjem poslužitelja.
- Pojednostavljeno planiranje konfiguracije budući da nema potrebe za preseljenjem opreme.

Dodatno, moguće je konfigurirati particiju da koristi i namjenske sabirnice i namjenske IOP-e na dijeljenim sabirnicama.

### Srodni koncepti

“Dinamičko preklapanje IOP-a između particija” na stranici 8

Moćna prednost logičkih particija je mogućnost dinamičkog preklopnika IOP-a s jedne particije na drugu.

“Izbor namjenskih ili preklopnih IOP-a i uređaja za logičke particije”

Ove informacije koristite kako biste odredili da li su namjenski ili preklopni IOP-ovi ispravni za particionirano okruženje.

### Izbor namjenskih ili preklopnih IOP-a i uređaja za logičke particije:

Ove informacije koristite kako biste odredili da li su namjenski ili preklopni IOP-ovi ispravni za particionirano okruženje.

IOP-i koji su kandidati za prebacivanje uključuju:

- IOP-e koji kontroliraju skupe uređaje.
- IOP-e koji kontroliraju uređaje niske iskoristivosti i smanjene upotrebe.
- IOP-e koji kontroliraju isključivo ciljni uređaj ili uređaje.

IBM preporučuje pristup usklađivanja hardvera unutar particije. Ovo nije uvijek i isplativo rješenje. Nekim uređajima može biti preporučljivo dijeljenje među particijama. Iako particije ne podržavaju istodobno dijeljenje uređaja, preklapanje na IOP razini može biti učinkovito rješenje.

#### • Prednosti preklapanja IOP-a i uređaja

- Smanjeni troškovi.
- Potrebno je manje položaja kartica. U nekim slučajevima ovo može značiti da trebate manje uređaja za proširenje.

#### • Nedostaci preklapanja IOP-a i uređaja

- Neugodnost rasporeda korištenja preklopnih IOP-a i uređaja.

**Upozorenje:** Za vanjske trake (na primjer, 3590), moguće je imati samo jedan tračni uređaj, ali posebne IOP-e za svaku particiju koja će ga koristiti. Particija koja zatraži korištenje uređaja dobiva oznaku "zauzeto" ako uređaj koristi neka druga particija.



Prije implementacije preklopnih IOP-a i drugih uređaja, možete razmotriti i ostale moguće alternative. Za dijeljenje uređaja među particijama, možete koristiti iste tehnike koje se koriste za dijeljenje između odvojenih poslužitelja:

- Koristite višestruke IOP-e, po jedan u svakoj particiji, za uređaje koji podržavaju višestruko povezivanje (neki kvalitetniji tračni uređaji).
- Koristite višestruke IOP-e, po jedan u svakoj particiji i prekidač za uređaje koji podržavaju samo jednostruko povezivanje (pisači ili neki kvalitetniji tračni uređaji).
- Koristite višestruke IOP-e i višestruke uređaje u svakoj particiji za zatvoreno rješenje (unutrašnji uklonjivi uređaji).

#### **Srodni koncepti**

“Izbor particija na razini sabirnice ili na razini IOP” na stranici 40

Ovisno o vašim potrebama, postoje prednosti u particioniranju vaših I/O resursa na različite načine.

#### **Izbor namjenskih dijeljenih procesora:**

Particije mogu koristiti jedan od dva načina procesora na iSeries poslužitelju. Rezultat vašeg planiranja kapaciteta i hardverske konfiguracije sistema će vam pomoći pri odluci o korištenju namjenskih procesora ili skupa dijeljenih procesora za svaku particiju.

Ovisno o radnom opterećenju za svaku particiju, jedna particija može koristiti namjenske procesore a druga dijeljeni skup procesora.

Namjenski procesori vam omogućuju da dodijelite procesor particiji. Možete dodijeliti namjenske procesore particiji dok god su procesori dostupni ili nedodijeljeni.

Skup dijeljenih procesora vam omogućuje dodjelu dijela procesora particiji. Procesori se drže u skupu dijeljenih procesora i dijele se između logičkih particija. Koristeći dijeljene procesore moguće je konfigurirati minimalno 0.10 jedinica obrade po virtualnom procesoru. Primarna particija može trebati više od 0.10 jedinica obrade pri pokretanju sekundarnih particija, inače se mogu desiti vremenska prekoračenja s resursima koji direktno komuniciraju s primarnom particijom. Kapacitet obrade svakog sistema i konfiguracije particije se mora procijeniti zbog određivanja prihvatljivog broja jedinica obrade za primarnu i sekundarne particije.

Za prilagođenje zahtjeva za radnim opterećenjem, možete premjestiti dijeljene procesorske resurse bez potrebe za ponovnim pokretanjem particije. Korištenje skupa dijeljenih procesora se preferira za male (manje od jednog procesora) particije ili tamo gdje je korištenje cijelog procesora previše za particiju.

#### **Izvođenje dinamičkog premještanja resursa:**

Možete dinamički premještati procesore, memoriju i interaktivne performanse.

Dinamičko premještanje resursa pruža korisnicima mogućnost premještanja resursa između particija bez potrebe za ponovnim pokretanjem sistema ili particije. Za potpunu iskoristivost ovog poboljšanja primarnih i sekundarnih particija, morate izvoditi OS/400 ili i5/OS V5R1 ili V5R2.

#### **Srodni koncepti**

“Podrška za izdanje logičke particije” na stranici 25

Sistemi s logičkim particijama imaju sposobnost podrške više od jedne verzije OS/400 ili i5/OS.

“Izbor interaktivne izvedbe”

Svaki fizički sistem je kupljen s određenom količinom interaktivnog izvođenja koje je dodijeljeno particiji kao postotak ukupnog interaktivnog izvođenja sistema.

“Određivanje količine memorije za premještaj” na stranici 43

Primarne particije trebaju minimalno 256 MB memorije.

“Dodjela procesorske snage” na stranici 44

Sposobnost dinamičkog premještanja procesorske snage postaje važno kada se trebete prilagoditi mijenjajućim radnim opterećenjem.

*Izbor interaktivne izvedbe:*



Svaki fizički sistem je kupljen s određenom količinom interaktivnog izvođenja koje je dodijeljeno particiji kao postotak ukupnog interaktivnog izvođenja sistema.

Interaktivne performanse vam omogućuju pokretanje poslova koji zahtijevaju korisničku interakciju u suprotnosti s batch poslovima koji je ne trebaju. Svaka particija ima jedinstveni zahtjev za količinom interaktivnih performansi.

Za premještanje interaktivnih performansi, morate uspostaviti minimalan i maksimalan raspon unutar kojega možete premještatı resurse bez potrebe za ponovnim pokretanjem logičke particije. Ako promijenite bilo minimalnu ili maksimalnu vrijednost bit će potrebno ponovo pokrenuti particiju.

Možete navesti minimalnu vrijednost interaktivnog izvođenja jednaku minimalnoj veličini interaktivnog izvođenja potrebnog za podršku logičke particije. Maksimalna vrijednost mora biti manja od dostupne količine interaktivnog izvođenja na sistemu. Maksimalno interaktivno izvođenje je ograničeno s brojem procesora u particiji.

## **Odnos između 5250 interaktivnog kapaciteta, logičkog particioniranja i kapaciteta na zahtjev**

Dodijelili ste 5250 interaktivni kapacitet preko logičkih particija, specificirajući postotak ukupno dostupnog kapaciteta. Metoda za dodjelu 5250 interaktivnog kapaciteta logičkoj particiji, radi isto na svim iSeries, modelima, bez obzira da li modeli imaju pripravne procesore ili ne:

- Za poslužitelje s interaktivnim funkcijama, možete dodijeliti postotak kapaciteta interaktivne funkcije da bude dostupan za 5250 interaktivno obrađivanje.
- Za poslužitelje s Poduzetničkim izdanjem, možete dodijeliti postotak kapaciteta aktivnog procesora koji treba biti dostupan za 5250 interaktivno obrađivanje .
- Za poslužitelje Standardnog izdanja, nema kapaciteta 5250 interaktivnog obrađivanja za dodjelu. Međutim, do 100% kapaciteta aktivnog procesora dostupno je bilo kojoj particiji s pojedinim poslom koji radi 5250 interaktivno obrađivanje.

Pravila za dodjelu interaktivnog kapaciteta su sljedeća.

## **Poslužitelj vas ograničava od dodjele dodatnog 5250 interaktivnog kapaciteta particiji nego dodijeljeni procesorski kapacitet na istoj particiji.**

Ovo ograničenje sprečava vas u gubitku 5250 interaktivnog kapaciteta. Na primjer, za poslužitelj sa šest instaliranih i aktiviranih procesora, svaki procesor ima prosječno 16.7% od ukupnog kapaciteta poslužitelja. Za jednoprocorsku particiju na ovom poslužitelju s Poduzetničkim izdanjem, maksimalna 5250 interaktivna dodjela može biti 17% od ukupnog 5250 interaktivnog kapaciteta, koji vam dozvoljava da dodijelite neznatno više 5250 interaktivnog kapaciteta od partijskog procesorskog kapaciteta. Međutim, ne možete dodijeliti 17% na svih šest jednoprocorskih particija, jer to ukupno premašuje 100%.

## **Postotak interaktivnog kapaciteta koji dodjeljujete baziran je na ukupnom broju instaliranih procesora, bez obzira da li su aktivirani ili ne.**

Međutim, interaktivni kapacitet možete koristiti samo za aktivirane procesore. Na primjer, za poslužitelj sa šest instaliranih procesora i tri aktivirana procesora s tri jednoprocorske particije, ne možete dodijeliti više od 50% interaktivnog kapaciteta na sva tri procesora. Ovo je stoga što vi imate pristup samo na interaktivni kapacitet za tri aktivirana procesora. Stoga, ako kreirate tri jednoprocorske particije, možete dodijeliti 16.7% interaktivnog kapaciteta za svaku particiju. Ali ako pokušate dodijeliti 16.7% interaktivnog kapaciteta za dvije particije i 30% interaktivnog za treću particiju, treća particija neće uspjeti.

### **Srodni koncepti**

“Izvođenje dinamičkog premještanja resursa” na stranici 42

Možete dinamički premještatı procesore, memoriju i interaktivne performanse.

*Određivanje količine memorije za premještaj:*

Primarne particije trebaju minimalno 256 MB memorije.

Minimalna memorija V5R1 i V5R2 sekundarnih particija je 128 MB. V4R4 i V4R5 zahtjevi za minimumom memorije za sekundarne particije ostaje 64 MB. Ovisno o broju sekundarnih particija na poslužitelju, primarna particija može trebati više memorije za uspješno upravljanje particijama na poslužitelju.

Za dinamički premještanje memorije, morate postaviti minimalni i maksimalni raspon unutar kojeg ćete premještati resurse bez potrebe za ponovnim pokretanjem logičke particije. Promjena maksimalne vrijednosti zahtijeva ponovno pokretanje sistema. Promjena minimalne vrijednosti zahtijeva ponovno pokretanje particije. Zbog razloga izvedbe, preporuča se da specificirate maksimalnu vrijednost koja je blizu količini memorije koju će particija koristiti na redovitoj bazi. Ako odredite maksimalnu vrijednost veću od one koja je potrebna particiji, uzalud trošite memorijske resurse. Minimalna vrijednost diktira što je potrebno za ponovno pokretanje particije. Ako minimalna vrijednost ne odgovara svim logičkim particijama, samo primarna će se ponovno pokrenuti. Minimalnu vrijednost memorije možete navesti i 0. Vrijednost 0 na bilo kojoj particiji kreira particiju koja ne funkcioniše. Ako se ponovno pokrene primarna particija (sistemsko pokretanje) nakon što je sekundarna particija postavljena na 0, tada je potrebno još jedno sistemsko pokretanje kada se promjeni sekundarna memorijska vrijednost. Ako su promjene memorije obavljene u sklopu primarnog ponovnog pokretanja, sistemsko pokretanje nije potrebno za promjene dodjele memorije.

Puna količina memorije koju dodijelite logičkoj particiji možda neće biti dostupna za upotrebu particije. Statičko memorijsko opterećenje koje je potrebno za podršku dodijeljene maksimalne memorije, utjecat će na rezerviranu ili skrivenu količinu memorije. Statičko memorijsko opterećenje će također utjecati na minimalnu veličinu memorije particije.

Dinamičkim uklanjanjem memorije iz logičke particije, trenutno dodijeljena količina se neće smanjiti na novu specificiranu vrijednost sve dok se particija ponovno ne pokrene. Ovo ovisi o faktorima operativnog sistema na toj particiji. Vrijednosti vremena izvođenja bazirane su na memoriji koja je potrebna particiji za dovršavanje dodijeljenog zadatka.

#### **Srodni koncepti**

“Izvođenje dinamičkog premještanja resursa” na stranici 42

Možete dinamički premještati procesore, memoriju i interaktivne performanse.

#### **Srodni zadaci**

“Dinamičko premještanje memorije” na stranici 70

Memorija u svakoj logičkoj particiji operira unutar svojih dodijeljenih minimalnih i maksimalnih vrijednosti.

#### *Dodjela procesorske snage:*

Sposobnost dinamičkog premještanja procesorske snage postaje važno kada se trebate prilagoditi mijenjajućim radnim opterećenjem.

Procesori imaju pridjeljene minimalne i maksimalne vrijednosti. Ove vrijednosti vam omogućuju uspostavu raspona unutar kojega možete dinamički premještati resurse bez potrebe za ponovnim pokretanjem logičkih particija. Minimalne vrijednosti diktiraju što je potrebno za ponovno pokretanje particije. Minimalna vrijednost nula je važeća. Particija s nula procesora ili procesnih jedinica nije funkcionalna. Na primjer, test particija može osloboditi vrijednu procesnu snagu i primijeniti je na proizvodnu particiju ako je potrebno. Jednom kada je potražnja na proizvodnoj particiji prestala, procesna snaga se može vratiti natrag test particiji.

Za dijeljene ili namjenske procesore možete navesti minimalnu vrijednost koja je jednaka minimalnoj vrijednosti procesne snage potrebne za podršku logičkih particija. Maksimalna vrijednost ne može biti veća ili jednaka ukupnoj količini procesne snage koju ima sistem. Ako promijenite bilo minimalnu ili maksimalnu vrijednost bit će potrebno ponovo pokrenuti particiju. Ako minimalna vrijednost ne odgovara svim logičkim particijama, samo primarna će se ponovno pokrenuti.

**Napomena za particije koje ne koriste DB2 UDB Simetrično Multiprocesiranje (SMP):** Dinamička promjena procesorskih resursa ne utječe na broj zadataka koje se koriste za ponovnu izgradnju staza pristupa. Za primjenu promjene resursa procesora na staze za pristup bazi podataka, trebate ponovno pokrenuti particiju. Ako ste omogućili SMP, ponovno pokretanje nije potrebno.

#### Srodni koncepti

“Izvođenje dinamičkog premještanja resursa” na stranici 42


Možete dinamički premještatii procesore, memoriju i interaktivne performanse.

#### Procjena hardverskih ograničenja iSeries poslužitelja:

6xx, 7xx, Sxx, 8xx i 890 n-procesorski osnovni poslužitelji podržavaju logičke particije (LPAR).

Međutim, 6xx, 7xx i Sx0 modeli ne podržavaju spremište dijeljenih procesora ili Linux na sekundarnoj particiji.

Za korisnike koji nadograđuju, trenutno fizičko mjesto na kojem se hardver nalazi može ograničiti konfiguracijske izbore. Za specifične informacije o poslužitelju, posavjetujte se s dijelom Tehničkih informacija na Web stranici

Logička particija , i kontaktirajte poslovnog partnera, predstavnika marketinga ili specijalista usluga.

Budite sigurni da imate ispravan hardver i softver za poslužitelj. Sljedeća tablica popisuje funkciju LPAR hardvera po modelu.

#### Dostupne hardverske funkcije, izlistane po modelu:

Funkcija hardvera	AS/400e modeli Sx0, 6xx, i 7xx	iSeries modeli 820, 830, i 840	iSeries model 270	iSeries model 890
Logičko particioniranje	<p>S Verzija 4 Izdanje 4 (V4R4) preko V5R2 na primarnoj particiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S20 procesor kodovi dodataka 2165, 2166, 2170, 2177, 2178</li> <li>S30 procesor kodovi dodataka 2258, 2259, 2260, 2320, 2321, 2322</li> <li>S40 svi procesorski dodaci</li> <li>620 procesor kod dodatka 2182</li> <li>640 procesor kodovi dodataka 2238, 2239</li> <li>650 svi procesorski dodaci</li> </ul> <p>V4R4 i novije na primarnoj particiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>720 procesorski dodaci 2063, 2064</li> <li>730 procesorski dodaci 2066, 2067, 2068</li> <li>740 svi procesorski dodaci</li> </ul>	<p>S V4R5 na primarnoj particiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>820 procesor kodovi dodataka 2397, 2398, 2426, 2427</li> <li>830 svi kodovi procesorskih dodataka</li> <li>840 svi kodovi procesorskih dodataka</li> </ul> <p>V5R1 i novije na primarnoj particiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>820 svi kodovi procesorskih dodataka</li> <li>830 svi kodovi procesorskih dodataka</li> <li>840 svi kodovi procesorskih dodataka</li> </ul>	<p>Nema LPAR podrške s V4R5 na primarnoj particiji.</p> <p>S V5R1 na primarnoj particiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>270 kodovi procesorskih dodataka 2431, 2432, 2434, 2452, 2454</li> </ul>	<p>V5R2 i novije na primarnoj particiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>810 svi kodovi procesorskih dodataka</li> <li>825 svi kodovi procesorskih dodataka</li> <li>870 svi kodovi procesorskih dodataka</li> <li>890 svi kodovi procesorskih dodataka</li> </ul>

Funkcija hardvera	AS/400e modeli Sx0, 6xx, i 7xx	iSeries modeli 820, 830, i 840	iSeries model 270	iSeries model 890
Dijeljeno procesorsko spremište	Ne	Da	Da	Da
Linux	Ne	Da za sve modele osim 820 procesorskih kodova dodatka 2303, 2395, 2396, 2425.	Da za sve 270 modele s kodovima dodatka 2431, 2432, 2434, 2452, 2454.	Da

Možete kreirati maksimalno jednu logičku particiju za svaki instaliran procesor koji koristi namjenske procesore. Ili možete koristiti spremište dijeljenih procesora i odrediti djelomičan broj procesora za particiju.

#### **Srodni koncepti**

“i5/OS funkcije logičke particije po izdanju” na stranici 26

Sposobnosti koje su dostupne u i5/OS logičkim particijama mijenjaju se sa svakim izdanjem operativnog sistema.

“Podrška za izdanje logičke particije” na stranici 25

Sistemi s logičkim particijama imaju sposobnost podrške više od jedne verzije OS/400 ili i5/OS.

#### **Mrežni rad za logičke particije:**

Logičke particije mogu koristiti bilo koju od sljedećih komunikacijskih metoda za interakciju s ostalim particijama ili poslužiteljima.

Tip komunikacijskih opcija koje koristite će ovisiti o vašim poslovnim potrebama. Možete koristiti bilo koju kombinaciju (ili nijednu) ovih metoda unutar particije.

#### **Srodni koncepti**

“Opcije komunikacije za logičke particije” na stranici 28

Naučite kako su logičke particije u mogućnosti dijeliti podatke između particija ili između poslužitelja.

“Virtualni Ethernet”

Virtualni Ethernet omogućuje vam uspostavu komunikacije preko TCP/IP između logičkih particija.

“HSL OptiConnect” na stranici 47

Veza velike brzine (HSL - High Speed Link) OptiConnect omogućava komunikaciju velike brzine od sistema do sistema.

“Virtualni OptiConnect” na stranici 48

Virtualni OptiConnect dozvoljava jednoj particiji komunikaciju s drugom particijom ako obje imaju omogućen virtualni OptiConnect.

“SPD OptiConnect” na stranici 50

SPD OptiConnect dopušta particijama komuniciranje s drugim poslužiteljem ili drugom particijom koja također ima OptiConnect hardver.

#### **Srodne informacije**

Opticonnect

#### *Virtualni Ethernet:*

Virtualni Ethernet omogućuje vam uspostavu komunikacije preko TCP/IP između logičkih particija.

Svaka particija može definirati do 16 virtualnih LAN-ova. Particije definirane da koriste iste portove mogu komunicirati preko te veze.

Virtualni Ethernet se može koristiti bez bilo kakvog dodatnog hardvera ili softvera.

#### **Srodni koncepti**

“Mrežni rad za logičke particije” na stranici 46

Logičke particije mogu koristiti bilo koju od sljedećih komunikacijskih metoda za interakciju s ostalim particijama ili poslužiteljima.

### **Srodne informacije**

TCP/IP postav

#### *Konfiguriranje opisa Ethernet linije za virtualni Ethernet:*

Za konfiguraciju i5/OS za korištenje virtualnog Etherneta, morate konfigurirati virtualni IOA s primarne particije, i potom kreirate Ethernet opis linije.

Sistem će kreirati virtualni Ethernet komunikacijski port, poput CMNxx s tipom resursa 268C. Tada logičke particije dodijeljene istom virtualnom Ethernetu postaju dostupne za komunikaciju putem te veze.

Za konfiguraciju novog opisa Ethernet linije za podršku za virtualan Ethernet dovršite sljedeće korake:

1. U redu za naredbe, upišite WRKHDWRSC \*CMN i pritisnite **Enter**.
2. Na ekranu Rad s komunikacijskim resursima, izaberite opciju 7 (Prikaz detalja o resursima) pokraj odgovarajućeg virtualnog Ethernet porta. Ethernet port identificiran kao 268C je resurs virtualnog Etherneta. Postojat će jedan za svaki virtualni Ethernet koji je povezan s particijom.
3. Na ekranu Prikaz detalja o resursima, otkližite prema dolje i pronađite adresu porta. Adresa porta podudara se s virtualnim Ethernetom koji ste izabrali prilikom konfiguracije particije.
4. Na ekranu Rad s komunikacijskim resursima, izaberite opciju 5 5 (Rad s opisima konfiguracija) pokraj odgovarajućeg porta virtualnog Etherneta i pritisnite **Enter**.
5. Na ekranu Rad s opisima konfiguracija, izaberite opciju 1 (Kreiraj), upišite ime opisa linije i pritisnite Enter.
6. Na ekranu Kreiranje opisa Ethernet linije (CRTLINETH), unesite sljedeće informacije:

```
LINESPEED (1G)
DUPLEX (*FULL)
FRAMESIZE (8096)
Pritisnite Enter
Pritisnite Enter
```

Na ekranu Rad s opisima konfiguracija, vidjet ćete poruku koja pokazuje da je opis linije kreiran.

#### *Konfiguriranje TCP/IP-a za virtualni Ethernet:*

Za dodjelu adrese Ethernet opisu linije, morate konfigurirati TCP/IP.

### **Srodni koncepti**

Konfiguriranje TCP/IP-a pomoću sučelja baziranog na znakovima

#### *HSL OptiConnect:*

Veza velike brzine (HSL - High Speed Link) OptiConnect omogućava komunikaciju velike brzine od sistema do sistema.

Ovo se ne može koristiti za komunikaciju od particije do particije. HSL OptiConnect zahtjeva standardne HSL kablove, ali bez dodatnog hardvera. Prije korištenja ove opcije morate nabaviti OptiConnect (opcijski dodatak koji se naplaćuje) za operativni sistem.

### **Srodni koncepti**

“Mrežni rad za logičke particije” na stranici 46

Logičke particije mogu koristiti bilo koju od sljedećih komunikacijskih metoda za interakciju s ostalim particijama ili poslužiteljima.

“Opcije komunikacije za logičke particije” na stranici 28

Naučite kako su logičke particije u mogućnosti dijeliti podatke između particija ili između poslužitelja.

### **Srodne informacije**

Opticonnect

#### *Virtualni OptiConnect:*

Virtualni OptiConnect dozvoljava jednoj particiji komunikaciju s drugom particijom ako obje imaju omogućen virtualni OptiConnect.

Bilo koja particija može koristiti virtualni OptiConnect. Možete omogućiti virtualni OptiConnect u bilo koje vrijeme. Kada omogućite ili onemogućite virtualni OptiConnect, promjene nastupaju odmah. Nije potreban dodatan hardver za korištenje virtualnog OptiConnecta. Međutim, morate nabaviti OptiConnect (opcijski dodatak koji se naplaćuje) i5/OS softver za korištenje ovog dodatka.

#### **Srodni koncepti**

“Mrežni rad za logičke particije” na stranici 46

Logičke particije mogu koristiti bilo koju od sljedećih komunikacijskih metoda za interakciju s ostalim particijama ili poslužiteljima.

#### **Srodni zadaci**

“Konfiguriranje TCP/IP-a za virtualni OptiConnect”

Virtualni OptiConnect emulira vanjski OptiConnect hardver osiguravajući virtualnu sabirnicu između logičkih particija.

“Konfiguriranje SNA za virtualni OptiConnect” na stranici 49

U IBM mrežama, Systems Network Architecture (SNA) je slojevita logička struktura, formati, protokoli i redoslijedi operacija koji se koriste za prijenos jedinica informacija preko mreža. SNA također kontrolira konfiguraciju i rad mreža.

### **Srodne informacije**

Opticonnect

#### *Konfiguriranje TCP/IP-a za virtualni OptiConnect:*

Virtualni OptiConnect emulira vanjski OptiConnect hardver osiguravajući virtualnu sabirnicu između logičkih particija.

Možete koristiti virtualni OptiConnect bez dodatnih hardverskih zahtjeva. Za korištenje virtual OptiConnect, trebate kupiti OptiConnect za i5/OS (opcijski dodatak koji se naplaćuje).

Da omogućite virtualni OptiConnect, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
5. Izaberite stranicu **Opcije**.
6. Izaberite **Virtualni (interni) OptiConnect** Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
7. Kliknite **OK**.

**Bilješka:** Internet adresa dodijeljena je \*OPC opisu linije.

#### **Srodni koncepti**

“Virtualni OptiConnect”

Virtualni OptiConnect dozvoljava jednoj particiji komunikaciju s drugom particijom ako obje imaju omogućen virtualni OptiConnect.

Konfiguriranje TCP/IP-a pomoću sučelja baziranog na znakovima

### *Konfiguriranje SNA za virtualni OptiConnect:*

U IBM mrežama, Systems Network Architecture (SNA) je slojevita logička struktura, formati, protokoli i redoslijedi operacija koji se koriste za prijenos jedinica informacija preko mreža. SNA također kontrolira konfiguraciju i rad mreža.

Možete koristiti SNA komunikaciju u particijskoj okolini. SNA komunikacija je ograničena na APPC koji koristi virtualni OptiConnect. Možete komunicirati direktno samo između dva poslužitelja. Da bi komunicirali s particijama koje nisu dio vašeg poslužitelja morate imati pristup poslužitelju koji ima pristup mreži.

Za postavljanje APPC veze iz primarne particije na sekundarnu particiju, slijedite ove korake:

1. U redu za naredbe, unesite naredbu CRTCTLAPPC i pritisnite **Enter**.
2. Na ekranu Kreiranje opisa kontrolera (APPC), unesite sljedeće informacije:

Opis kontrolera (Ime)  
Tip veze (\*OPC)  
Ime udaljenog sistema (Ime sistema)  
Uloga veze podataka (\*pri)  
Tekstualni opis

3. U redu za naredbe, unesite naredbu CRTDEVAPPC i pritisnite **Enter**.
4. Na ekranu Kreiranje opisa uređaja (APPC), unesite sljedeće informacije:

Opis uređaja (Ime)  
Opcija (\*BASIC)  
Kategorija uređaja (\*APPC)  
Udaljena lokacija (upišite isto sistemsko ime koje se nalazi na ekranu Prikaz mrežnih atributa (DSPNETA).)  
Online na IPL (\*YES)  
Lokalna lokacija (Ime)  
Identifikator udaljene mreže (\*None)  
Pripojen kontroler (Ime)  
APPN-sposoban (\*NO)

Za uspostavljanje APPC veze iz sekundarne particije, slijedite ove korake:

1. U redu za naredbe, unesite naredbu CRTCTLAPPC i pritisnite **Enter**.
2. Na ekranu Kreiranje opisa kontrolera (APPC), unesite sljedeće informacije:

Opis kontrolera (Ime)  
Tip veze (\*OPC)  
Ime udaljenog sistema (Ime sistema)  
Uloga veze podataka (\*SEC)  
Tekstualni opis

3. U redu za naredbe, unesite naredbu CRTDEVAPPC i pritisnite **Enter**.
4. Na ekranu Kreiranje opisa uređaja (APPC), unesite sljedeće informacije:

Opis uređaja (Ime)  
Opcija (\*BASIC)  
Kategorija uređaja (\*APPC)  
Udaljena lokacija (Ime)  
Online na IPL (\*YES)  
Lokalna lokacija (Ime)  
Identifikator udaljene mreže (\*None)  
Pripojen kontroler (Ime)  
APPN-sposoban (\*NO)



### **Srodni koncepti**

“Virtualni OptiConnect” na stranici 48

Virtualni OptiConnect dozvoljava jednoj particiji komunikaciju s drugom particijom ako obje imaju omogućen virtualni OptiConnect.

*SPD OptiConnect:*

SPD OptiConnect dopušta particijama komuniciranje s drugim poslužiteljem ili drugom particijom koja također ima OptiConnect hardver.

Bilo koja particija koja koristi OptiConnect mora imati OptiConnect hardver na namjenskoj sabirnici u particiji. OptiConnect hardver ne može biti na dijeljenoj sabirnici. Dodatno, možete nabaviti OptiConnect (opcijski dodatak koji se naplaćuje) za i5/OS softver.

### **Srodni koncepti**

“Mrežni rad za logičke particije” na stranici 46

Logičke particije mogu koristiti bilo koju od sljedećih komunikacijskih metoda za interakciju s ostalim particijama ili poslužiteljima.

“Opcije komunikacije za logičke particije” na stranici 28

Naučite kako su logičke particije u mogućnosti dijeliti podatke između particija ili između poslužitelja.

Opticonnect

## **Softverski zahtjevi za logičke particije**

Otkrijte koje su razine izdanja podržane i kako možete particionirati sistem za podršku novih funkcija.

Samo Verzija 4 Izdanje 4 (V4R4) i novija izdanja i5/OS (R) operativnog sistema podržavaju logičke particije. (Sva izdanja i5/OS(TM) operativnog sistema podržavaju logičke particije.) V4R4 je najranije izdanje koje je podržano u bilo kojoj logičkoj particiji.

Možete instalirati do četiri različita izdanja na jedan poslužitelj. Izdanja koja možete instalirati na određenom poslužitelju zavise od tome koja izdanja su podržana na modelu poslužitelja i o tome koje izdanje izaberete za instaliranje na primarnoj particiji.

Ako primarna particija izvodi V4R5 ili ranije, možete instalirati i izvoditi sljedeća izdanja na sekundarnim particijama, uz uvjet da je svako od tih izdanja podržano na modelu poslužitelja:

- Izdanje ispred izdanja na primarnoj particiji
- Izdanje na primarnoj particiji
- Izdanje nakon izdanja na primarnoj particiji

Jedini izuzetak od ovog pravila je kad primarna particija na 6xx, 7xx ili Sx0 poslužiteljima izvodi V4R4. U tom slučaju, možete instalirati V5R1 na sekundarnu particiju tih poslužitelja.

Ako primarna particija izvodi V5R1 ili kasnije, možete instalirati i izvoditi sljedeća izdanja na sekundarnim particijama, uz uvjet da je svako od tih izdanja podržano na modelu poslužitelja:

- Izdanje ispred izdanja na primarnoj particiji
- Izdanje na primarnoj particiji
- Izdanje nakon izdanja na primarnoj particiji
- Drugo izdanje nakon izdanja na primarnoj particiji

6xx i Sx0 poslužitelji podržavaju sva izdanja od V4R4 do V5R2. 7xx poslužitelji podržavaju sva izdanja od V4R4 do V5R3. 6xx, 7xx i Sx0 poslužitelji ne podržavaju spremište dijeljenih procesora. Zbog toga te modele možete particionirati samo ako poslužitelj ima dva ili više procesora.



820, 830, 840 i 270 poslužitelji s jednim procesorom podržavaju V5R1 i kasnija izdanja na svim logičkim particijama. 820, 830 i 840 poslužitelji s dva ili više procesora podržavaju V4R5 i kasnija izdanja na svim logičkim particijama. 270 poslužitelji s 2 procesora podržavaju V5R1 i kasnija izdanja na primarnoj particiji i V4R5 i kasnija izdanja na sekundarnim particijama.

810, 825, 870, i 890 poslužitelji mogu podržati V5R2 i novije verzije na primarnim i sekundarnim particijama.

U Konceptima logičke particije pročitajte više informacija o podržanom izdanju.

#### **Srodni koncepti**

“Podrška za izdanje logičke particije” na stranici 25

Sistemi s logičkim particijama imaju sposobnost podrške više od jedne verzije OS/400 ili i5/OS.

“Oblikovanje vaših logičkih particija”

Napravite planiranje kapaciteta i dovršite radne tablice planiranja potrebne za uspješno kreiranje particija na poslužitelju. Primjeri radnih tablica planiranja kapaciteta i planiranja hardvera vas vode kroz cijeli proces.

## **Planiranje Linuxa na particiji gosta**

Pripremite poslužitelj za izvođenje ne-i5/OS operativnog sistema na particiji. Naučite o hardverskim resursima koji se trebaju za instalaciju Linuxa na particiju.

Možete izvoditi Linux, a ne-i5/OS operativni sistem, na particiji gosta. iSeries poslužitelj koji izvodi Linux prihvaća nove aplikacije s većom pouzdanosti od ostalih hardverskim platformi.

#### **Srodni koncepti**

Linux na particiji gosta

## **Naručivanje novog ili nadogradnja postojećeg poslužitelja s logičkim particijama**

Odredite da li trebate kupiti novi ili nadograditi postojeći hardver za vaše poduzeće. IBM vam može pomagati u ispravnoj narudžbi koja odgovara vašim zahtjevima za particije.

Za unos narudžbe za vaš novi poslužitelj, obratite se IBM predstavniku marketinga ili poslovnom partneru. Možete unijeti narudžbu koristeći konfigurator. Pri naručivanju poslužitelja s logičkim particijama, navedite 0140 kod dodatka za svaku particiju.

Za nadogradnju postojećeg poslužitelja s logičkim particijama, mora se napraviti detaljno planiranje prije nadogradnje poslužitelja. Posebno se preporučuje da sve akcije konfiguracije logičke particije izvodi školovano LPAR servisno osoblje. Pogledajte Konverzija jedinica proširenja u particioniranoj okolini za više informacija o nadogradnji postojećeg poslužitelja s logičkim particijama.

### **Dostavljanje informacija o smještaju hardvera dobavljaču servisa:**

Logičke particije zahtijevaju da određeni resursi sekundarnih particija zauzmu nekoliko kartičnih pozicija u jedinicama ekspanzije sistema i jedinicama za ekspanziju spremišta na iSeries poslužiteljima.

LVT izlaz ili Radne tablice planiranja konfiguracije će osigurati potrebne informacije smještaja kartica za zadovoljenje određenih partijskih zahtjeva.

IBM mjesta za proizvodnju u poslužiteljima ima svojstvo optimizacije performansi kao poslužitelj kojim se može upravljati s jedne strane. Ako planirate naručiti novi poslužitelj za podršku logičkim particijama, možda će biti potrebno premjestiti određene kartice nakon korisničke instalacije. Premještaj kartica se može naplatiti korisniku. Ako planirate nadograditi postojeći poslužitelj da podržava logičke particije, upute o smještaju kartica koje obično prate nadogradnju mogu biti neispravne. Dodatno, neke već instalirane kartice će možda biti potrebno premjestiti.

## **Oblikovanje vaših logičkih particija**

Napravite planiranje kapaciteta i dovršite radne tablice planiranja potrebne za uspješno kreiranje particija na poslužitelju. Primjeri radnih tablica planiranja kapaciteta i planiranja hardvera vas vode kroz cijeli proces.

Nakon što ste razumjeli zahtjeve za hardverom i softverom logičkih particija, vrijeme je za razvoj detaljnog obrisa trenutnih i budućih potreba radnog opterećenja svake particije vašeg poduzeća. Trebate razmotriti kako će ti zahtjevi promijeniti sistemske resurse. Usredotočite se na potražnju radnog opterećenja svake particije i potom odredite hardverske resurse koji su potrebni za postizanje željenih poslužiteljskih performansi

Proces planiranja za svaku particiju na poslužitelju možete početi dovršavanjem ovih predmeta.

Pogledajte Web stranicu Logičke particije  za više informacija o planiranju logičkih particija.

#### **Srodni koncepti**

“Hardverski zahtjevi za logičke particije” na stranici 40

Odredite da li vaši hardverski resursi udovoljavaju minimalnim zahtjevima potrebnim za particioniranje poslužitelja. Procijenite svaki iSeries model da bi odredili kako će vam nakon particioniranja poslužitelja funkcionirati hardver.

“Softverski zahtjevi za logičke particije” na stranici 50

Otkrijte koje su razine izdanja podržane i kako možete particionirati sistem za podršku novih funkcija.

#### **Odlučivanje što se izvodi na primarnoj i sekundarnim particijama:**

Svaka sekundarna particija na iSeries poslužitelju služi kao nezavisni sistem na poslužitelju.

Pa ipak, ove particije moraju održavati ovisnost o primarnoj particiji. Ona se mora izvoditi zbog držanja svake sekundarne particije na sistemu dohvatljivom. S tim na umu, odluka o tome što će se izvoditi na primarnoj particiji je važna za održanje stabilnosti kroz cijeli sistem.

Ako imate višestruke proizvodne okoline na istom poslužitelju, preporučljivo je konfigurirati primarnu particiju s minimalnom količinom hardverskih resursa i ako je nužno, koristite primarnu samo za aplikacije koje su stabilne.

Sekundarne particije mogu rukovati različitim tipovima zahtjeva za radnim opterećenjem bez povećanja vremena stajanja na poslužitelju. Možete testirati zakrpe ili nova izdanja na sekundarnim particijama prije instalacije tih paketa na primarnu particiju. Aplikacije koje zahtijevaju veliku dostupnost se trebaju izvoditi na sekundarnoj particiji zbog minimizacije problema s aplikacijama. Također možete koristiti sekundarnu particiju za izradu sigurnosnih kopija neke druge particije na poslužitelju. Ovako, ako nastupi gubitak podataka, sekundarna particija odgovorna za sigurnosnu kopiju se može koristiti bez odgoda u vašem poslovnom rasporedu.

*Forsiranje sigurnosti na sekundarnim particijama:*

Sekundarne particije služe kao nezavisni poslužitelji na iSeries.

Općenito, kada donosite sigurnosne odluke i radite sigurnosne akcije, morate zapamtiti da planirate i izvedete zadatak za svaku logičku particiju.

Da bi mogli pristupiti funkcijama logičke particije, morate prvo konfigurirati poslužitelj servisnih alata. Za više informacija o poslužitelju servisnih alata, uputite se na Konfiguriranje poslužitelja servisnih alata .

#### **Srodni koncepti**

“Upravljanje sigurnosti za logičke particije” na stranici 65

Naučite tko ima ovlaštenje za izvođenje zadataka logičke particije i kako ograničiti pristup sistemu.

#### **Planiranje kapaciteta za logičke particije:**

Planiranje kapaciteta će vam pomoći u određivanju potrebne količine particija za vaš posao i koliko hardvera trebate u svakoj particiji.


Morate izvesti individualno planiranje kapaciteta za svaku logičku particiju koju imate ili želite na poslužitelju. Ovisno o broju particija koju odlučite kreirati na poslužitelju, primarna particija može trebati više memorije za uspješno upravljanje particijama na poslužitelju.

Za više informacija pogledajte Planiranje kapaciteta  na Web stranici Logička particija. Ove informacije vam mogu pomoći u određivanju potrebnih resursa za postizanje željenih performansi.

*Primjeri: Planiranje kapaciteta:*

Kad ste odlučili particionirati iSeries poslužitelj, morate izvesti planiranje kapaciteta svake particije.

Planiranje kapaciteta vam pomaže u određivanju hardverske konfiguracije poslužitelja za vaše poslovne potrebe. Rezultati planiranja kapaciteta su ključ uspješne implementacije logičkih particija.

Pogledajte Web stranice o Logičkim particijama za više informacija o Planiranju kapaciteta. 


### **Upotreba LPAR validacijskog alata:**


LPAR alat provjere valjanosti (LVT) oponaša LPAR konfiguraciju i provjerava da li su planirane particije valjane. U dodatku, LVT omogućava vam testiranje postavke i5/OS i Linux hardvera unutar sistema kako bi se osigurali da je postavljanje ispravno.

Pogledajte Web stranice Logičke particije  za informacije o LPAR alatu za provjeru valjanosti.

*Popunjavanje Radne tablice planiranja konfiguracije:*


Treba pažljivo planirati kreiranje logičkih particija na iSeries . Ovo uključuje planiranje za sav potreban hardver.

Web stranica Vodič za ispunjavanje radne tablice planiranja konfiguracije na Logičkoj particiji , sadrži okvir za davanje informacija potrebnih za izgradnju poslužitelja sposobnog za podršku logičkih particija. Na Web stranici, možete spustiti radnu tablicu kao Lotus Smartmaster, Microsoft Word ili HTML dokument (kad dobijete prompt, spremite dokument na vaše računalo).

Ova radna tablica planiranja vam može pomoći u pripremi potrebnih informacija za dovršenje Radne tablice planiranja konfiguracije. Radna tablica planiranja konfiguracije dostupna je s Web stranice Logička particija. 

*Slanje 6xx, 7xx, Sxx radnih tablica u IBM:*

Da bi vam mogao pomoći, IBM mora od vas primiti sljedeće:

- Radna tablica konfiguracije logičkih particija 
- Izlaz konfiguratora (u HTML ili tekstualnom formatu datoteke)

Pošaljite sljedeće dokumente pomoću jedne od sljedećih metoda:

- E-mail: [rechtsc@us.ibm.com](mailto:rechtsc@us.ibm.com)
- Fax: (507) 286-5045

Ako šaljete e-poštom, dokumente dodajte kao privitke e-pošte.

IBM pribavlja pomoć u sljedećem:

- Pozivi tehničke konferencije s vašim IBM predstavnikom marketinga ili poslovnim partnerom
- Prilagođena hardverska konfiguracija

- Prilagođeni uzorak narudžbe
- Savjetovanje na licu mjesta, ako je potrebno
- Školovanje
- Usluge savjetovanja

Neke od ovih usluga se naplaćuju od korisnika.

Dužnost IBM predstavnika ili poslovnog partnera je osiguravanje valjanih radnih tablica Hardveru CE.

Ako je potrebna pomoć u vezi LPAR procesa planiranja, obratite se predstavniku Globalnih usluga (IGS). IBM predstavnik marketinga može vam pomoći u lociranju IGS predstavnika.

## Primjeri: Logičko particioniranje

Pregled primjera različitih iSeries modela na kojima se izvode varijacije koncepta logičke particije. Kreirajte jedinstvene postavke particija koristeći konfiguracije na razini sabirnice ili IOP razini.

Da biste izbjegli pogreške prilikom postavljanja particije, preporučuje se planiranje. Sljedeći detaljni primjeri particioniranja vam mogu u tome pomoći:

Particioniranje na razini sabirnice pomoću 840 poslužitelja



Uputite se na Web stranicu Logička particija za dodatne informacije o particioniranju na razini sabirnice koristeći 840 poslužitelj.

Particioniranje na IOP razini pomoću 840 poslužitelja



Uputite se na Web stranicu Logička particija za dodatne informacije o particioniranju na IOP razini koristeći 840 poslužitelj.

## Kreiranje logičkih particija

Pronađite informacije o iSeries Navigator čarobnjaku koji vas vodi kroz proces kreiranja logičkih particija na poslužitelju.

Prije početka kreiranja logičkih particija na iSeries , za pomoć pogledajte Plan za logičke particije. Pogledajte Sigurnosno kopiranje vašeg sistema za upute o izvodenju potpunog sistemskog kopiranja.

**Bilješka:** Ako planirate particioniranje eServer iSeries modela s Konzolom upravljanja hardverom eServera (HMC), pogledajte informacije o logičkom particioniranju u IBM informacijskom centru za sistemski hardver.

Logičke particije mogu se kreirati korištenjem iSeries Navigatora. Da bi mogli pristupiti funkcijama logičke particije, morate prvo konfigurirati poslužitelj servisnih alata. Za više informacija o poslužitelju servisnih alata, pogledajte Konfigurirajte poslužitelj servisnih alata.

Trebat ćete koristiti ID korisnika servisnih alata s LPAR ovlaštenjem administratora.

Ovisno o broju sekundarnih particija koje planirate kreirati, moguće je povećanje zahtjeva za memorijom primarne particije. Ako ste dodijelili minimalne memorijske resurse vašoj primarnoj particiji za njenu konfiguraciju s maksimalnom memorijom, morate dodati 8MB memorije minimalnoj veličini memorije primarne particije prije nego možete kreirati sekundarne particije na vašem poslužitelju. Ovo je povećanje zbog internog obrađivanja potrebnog za podršku nove particije.

Ako nemate dovoljno minimuma memorije za pokretanje Primarne particije, možda ćete primiti sistemski referentni kod (SRC) 1 B600 5390. Za povećanje minimuma memorije za Primarnu particiju, morate rekonfigurirati memoriju Primarne particije. U sučelju baziranom na znakovima, sistem će omogućiti predložene memorijske minimume u ekranu za prikaz konfiguracije particije. Pri kreiranju particije pomoću iSeries Navigatora, iSeries Navigator provjerit će memorijske zahtjeve i pitati vas da ih popravite prije ponovnog pokretanja sistema.

**Upozorenje:** Jako se preporuča da ispišete systemske konfiguracije za sve vaše I/O resurse koji su dodijeljeni svim logičkim particijama, kada je vaš postav dovršen.

Ako ste već dodali vaš poslužitelj u folder Sistemi s particijama i želite kreirati novu logičku particiju na vašem sistemu, slijedite ove korake:

Za kreiranje nove logičke particije pomoću stavke Moje veze, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i usluge** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na fizički sistem i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Nove logičke particije** za pokretanje čarobnjaka.

Za kreiranje nove logičke particije koristeći prozor servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.
5. Desno kliknite na **Logičku particiju** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Nove logičke particije** za pokretanje čarobnjaka.

Ako je ovo prvi put da koristite iSeries Navigator za kreiranje logičke particije na sistemu, prvo trebate dodati vaš sistem Sistemima unutar foldera Particije koristeći ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Desno kliknite na **Sistemi s particijama** i izaberite **Dodaj sistem**. Morate omogućiti IP adresu ili ime sistema za sistemsku primarnu particiju koju želite dodati.
3. Prozor **Prijava uređaja za servis** će tražiti korisnički ID i lozinku za servisne alate.
4. Kliknite **Završetak** na panelu **Dodavanje sistema**.

Kada je sistem dodan, slijedite ove korake za upotrebu Središnjeg upravljanja:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem gdje želite kreirati novu logičku particiju.
4. Desno kliknite na fizički sistem i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Nove logičke particije** za pokretanje čarobnjaka.

Detaljne upute i objašnjenja pronaći ćete u poglavljima pomoći iSeries Navigatora.

### **Srodni koncepti**

“Planiranje logičkih particija” na stranici 39

Steknite znanje o zahtjevima hardvera i softvera potrebnog za uspješnu implementaciju logičkih particija. Pročitajte i prođite kroz unaprijed zadane zadatke za popunjavanje radne tablice za planiranje.

#### **Srodni zadaci**

“Ovlaštenje logičke particije” na stranici 62

Ovlaštenja koja dodjeljujete korisnicima uslužnih alata određuju kojim informacijama o logičkoj particiji mogu pristupiti i koje zadatke mogu izvoditi. Posebna briga bi se trebala posvetiti dodjeli povlastica za korisnički profil servisnih alata za upravljanje sigurnošću particije.

## **Upravljanje logičkim particijama**

Pronađite sve informacije koje trebate za upravljanje vašim logičkim particijama. Pristupite informacijama o vašoj logičkoj particiji i pronađite upute o ponovnom pokretanju i isključivanju pojedinačnih logičkih particija. Također, koristite informacije da promijenite konfiguraciju vaše logičke particije, upravljate sigurnošću i promijenite resurse za obrađivanje.

Pri kreiranju jedne ili više logičkih particija na iSeries poslužitelju, kreirate particije koje su nezavisne jedne od drugih. Svaka logička particija ima vlastitu nezavisnu konfiguraciju procesora, memorije, input/output (I/O) uređaja, licencni interni kod, operativni sistem (i5/OS ), i opcijske softverske aplikacije.

Možete koristiti iSeries Navigator za upravljanje logičkim particijama. Većinu zadataka koje izvodite nezavisni su od drugih logičkih particija na sistemu. Trebali biste pristupiti svakoj logičkoj particiji kao nezavisnom sistemu.

Pogledajte Sigurnosno kopiranje i obnavljanje za informacije o sigurnosnom kopiranju vašeg sistema. Osnovne systemske operacije je drugi izvor koji dobavlja dodatne informacije o pokretanju i upravljanju vašim sistemom.

Za dodatne informacije o osnovnim koracima za instaliranje popravka (ili Privremenog popravka programa, PTF) pomoću Središnjeg upravljanja, pogledajte Instaliranje popravka na sistem s logičkim particijama

#### **Srodni koncepti**

“Koncepti logičke particije” na stranici 2

Koristite ove informacije da dobijete tehničke činjenice o logičkim particijama i saznate što trebate znati o vašem hardveru i da otkrijete višestruku upotrebu koju možete dobiti od logičkih particija.

## **Upravljanje logičkim particijama korištenjem iSeries Navigatora, DST, i SST**

Razumijevanje upravljanja logičkih particija s iSeries Navigatorom i s DST i SST. Odredite ovlaštenje potrebno za izvođenje zadataka logičke particije.

Na sistemu bez logičkih particija, možete koristiti kontrolni panel za izvođenje mnogih zadataka. Međutim, za sisteme s logičkim particijama, sekundarne particije nemaju fizičke kontrolne panele. Za kontroliranje vaših sekundarnih particija možete koristiti grafičko korisničko sučelje daljinskog kontrolnog panela (GUI).

Za više informacija kako koristiti daljinski kontrolni panel za logičke particije, pogledajte Pristup funkcijama kontrolnog panela.

## **Sigurnosna razmatranja**

Korisnici koji žele pristupiti informacijama o logičkoj particiji u iSeries Navigatoru, Namjenski servisni alati (DST) i Sistemski servisni alati (SST) trebat će ovlaštenja operacija ili administracija funkciji logičke particije. U dodatku, korisnici koji žele iskoristiti udaljeni panel Operacijske konzole sekundarne particije s njihovih PC-a, trebat će ovlaštenje udaljenog panela.

Posebne se mjere opreza trebaju poduzeti kod administriranja odgovarajućeg ovlaštenja za servisne alate za kontrolu particije. Pogledajte Korisnički ID-ovi Servisnih alata za više informacija o administriranju sigurnosti servisnih alata.

## iSeries Navigator

iSeries Navigator je grafičko korisničko sučelje koje se koristi za konfiguraciju, nadgledanje i upravljanje iSeries poslužiteljem. iSeries Navigator dolazi pakiran s iSeries Accessom za Windows i ne treba iSeries Access licencu za korištenje.

iSeries Navigator sadrži grafičkog čarobnjaka kojeg možete koristiti za kreiranje logičkih particija, laku konfiguraciju i upravljanje logičkim particijama; dinamičko premještanje procesora, memorije, interaktivne izvedbe i nekih I/O procesora; i dijeljenih procesora s novim dijeljenim procesorskim spremištem. Dodatno, također ćete moći omogućiti ili onemogućiti virtualni OptiConnect, virtualni Ethernet i HSL OptiConnect; ili promijeniti status sistemske sabirnice na namjenski ili dijeljeni način bez zahtjeva za ponovno pokretanje sistema. Sa svakom funkcijom logičke particije, iSeries Navigator vam daje detaljan tekst pomoći koji odgovara svakom zadatku. Pogledajte iSeries Navigator za dodatne informacije.

## iSeries Navigator u usporedbi s DST/SST funkcijama

Postoje neke funkcije logičkih particija koje još uvijek zahtijevaju od vas da koristite DST ili SST preko ekrana sučelja baziranog na znakovima. Na primjer, neke akcije obnavljanja logičkih particija i zadaci ispisa sistemskih konfiguracija imaju pristup samo preko DST i SST funkcija. Međutim, stoga što je SST-u lakše pristupiti nego DST-u, preporučujemo da koristite SST kad god je to moguće za pristup ovim zadacima.

Za pokretanje SST ili DST na ekranu sučelja baziranog na znakovima, otidite na Pokretanje SST i DST.

Sljedeća tablica opisuje sposobnosti koje su dostupne za logičke particije pomoću iSeries Navigatora ili DST i SST.

*Tablica 9. Dostupne sposobnosti za logičke particije pomoću iSeries Navigatora ili DST i SST*

Funkcija	iSeries Navigator	DST i SST
Prihvatanje disk jedinice kao izvora učitavanja za logičku particiju		X
Promjena tipa vlasništva sabirnice	X	X
Promjena defaultnih resursa za podršku elektroničkog korisnika	X	X
Promjena imena particije	X	X
Promjena opcija komunikacije	X	X
Promjena I/O konfiguracije primarnih i sekundarnih particija	X	X
Promjena načina rada za logičku particiju	X	X
Promjena alternativnog uređaja za ponovno pokretanje	X	X
Promjena informacija o hostu gostujuće particije	X	X
Promjena tipa particije	X	X
Promjena parametara linije za naredbe izvora ponovnog pokretanja gostujuće particije	X	X
Promjena IPL izvora za logičku particiju	X	X
Brisanje resursa koji ne izvještavaju na logičkim particijama	X	X
Brisanje svih podataka o konfiguraciji particije za logičke particije	X	X



Tablica 9. Dostupne sposobnosti za logičke particije pomoću iSeries Navigatora ili DST i SST (nastavak)

Funkcija	iSeries Navigator	DST i SST
Brisanje konfiguracije particije s nekonfiguriranih disk jedinica		X
Kreiranje nove i5/OS logičke particije	X	X
Kreiranje gostujuće particije	X	X
Kopiranje podataka o konfiguraciji particije između IPL izvora		X
Brisanje logičke particije	X	X
Brisanje svih podataka o konfiguraciji logičkih particija	X	X
Prikaz dostupnih hardverskih resursa	X	X
Prikaz sistemskih resursa	X	X
Prikaz opcija komunikacije logičkih particija	X	X
Prikaz konzole za particiju	X	X
Prikaz razine izdanja logičke particije operativnog sistema	X	X
Prikaz tipa operativnog sistema za particiju	X	X
Prikaz ID-a particije	X	X
Prikaz PCI informacija	X	X
Prikaz panela za daljinsko upravljanje logičkom particijom	X	X
Prikaz povijesti sistemskog referentnog koda za primarnu particiju	X	
Prikaz povijesti sistemskog referentnog koda za sekundarne particije	X	X
Dinamičko premještanje interaktivne izvedbe	X	X
Dinamičko premještanje I/O procesora	X	X
Dinamičko premještanje memorije	X	X
Dinamičko premještanje procesora	X	X
Omogućavanje OptiConnect veze velike brzine (HSL)	X	X
Omogućavanje virtualne Ethernet komunikacije	X	X
Omogućavanje virtualne OptiConnect komunikacije	X	X
Nalaženje logičke adrese za resurs	X	X
Premještanje namjenskog procesora	X	X
Premještanje namjenskog procesora u spremište dijeljenih procesora	X	X
Premještanje I/O procesora	X	X
Premještanje interaktivne izvedbe, memorije ili snage podijeljene obrade	X	X



Tablica 9. Dostupne sposobnosti za logičke particije pomoću iSeries Navigatora ili DST i SST (nastavak)

Funkcija	iSeries Navigator	DST i SST
Premještanje IOA dodijeljenog IOP-u na gostujuću particiju	X	X
Premještanje IOA na gostujuću particiju	X	X
Premjestite IOA dodijeljen i5/OS particiji	X	X
Izvođenje dumpova glavne memorije na poslužiteljima s logičkim particijama	X	X
Spriječavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema	X	X
Ispis konfiguracije sistema za logičke particije		X
Obnavljanje konfiguracijskih podataka logičke particije	X	X
Resetiranje I/O procesora disk jedinice s logičkim particijama		X
Ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema		X
Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama	X	X
Vraćanje svih podataka o konfiguraciji logičkih particija	X	
Spremanje svih podataka o konfiguraciji logičke particije	X	
Raspored premještanja namjenskog procesora	X	
Raspored premještanja interaktivne izvedbe	X	
Raspored premještanja I/O procesora	X	
Raspored premještanja memorije	X	
Raspored premještanja podijeljenog procesora	X	
Ažuriranja podataka o konfiguraciji	X	X
Upotreba daljinskog servisa s logičkim particijama	X	X
Pogled na status logičke particije	X	X

#### Srodni zadaci

“Ovlaštenje logičke particije” na stranici 62

Ovlaštenja koja dodjeljujete korisnicima uslužnih alata određuju kojim informacijama o logičkoj particiji mogu pristupiti i koje zadatke mogu izvoditi. Posebna briga bi se trebala posvetiti dodjeli povlastica za korisnički profil servisnih alata za upravljanje sigurnošću particije.

“Pokretanje SST-a i DST-a za logičke particije” na stranici 60

Za informacije o pokretanju SST i DST na primarnim i sekundarnim particijama, pogledajte ovdje.

#### Pokretanje iSeries Navigatora:

iSeries Navigator uključen je kao dio iSeries Accessa za Windows.

Da osigurate da vaš PC odgovara zahtjevima iSeries Navigatora, pogledajte hardverski i softverski zahtjevi. Za dodatne informacije o instaliranju iSeries Navigatora na vaš PC, uputite se na iSeries Navigator.

Uzduž iSeries Navigatora, želite instalirati Operacijsku konzolu za iSeries Access. Operacijske konzole omogućavaju vam korištenje direktno povezanog kablom, priključenog na LAN ili udaljenog PC-a za pristup i kontrolu iSeries konzole i udaljenog kontrolnog panela logičkih particija.

iSeries Navigator možete pokrenuti dvostrukim klikom na ikonu iSeries Navigatora na vašem Windows desktopu. Kada dobijete upit za kreiranjem iSeries veze, kliknite **Da** i slijedite upute u čarobnjaku Veze. Morate imati ovlaštenje operacija ili administracije za korištenje iSeries Navigatora.

### **Pokretanje SST-a i DST-a za logičke particije:**

Za informacije o pokretanju SST i DST na primarnim i sekundarnim particijama, pogledajte ovdje.

### **Pokretanje SST na primarnoj ili sekundarnoj particiji**

Prije pokretanja SST-a ili DST-a morate konfigurirati ID-ove korisnika Servisnih alata. Za dodatne informacije o konfiguriranju korisničkog ID-a, uputite se na ovlaštenje logičke particije.

Sistemske servisne alate (SST) možete pokrenuti unošenjem naredbe pokreni sistemske servisne alate (STRSST) i pritiskanjem Enter u i5/OS redu za naredbe. Možete pokrenuti SST na bilo kojoj radnoj stanici primarne ili sekundarne particije.

#### **Srodni koncepti**

“Upravljanje logičkim particijama korištenjem iSeries Navigatora, DST, i SST” na stranici 56

Razumijevanje upravljanja logičkih particija s iSeries Navigatorom i s DST i SST. Odredite ovlaštenje potrebno za izvođenje zadataka logičke particije.

“Promjena načina rada za logičku particiju” na stranici 86

Način rada za logičke particije radi isto kao način rada na sistemu bez logičkih particija.

#### **Srodni zadaci**

“Ovlaštenje logičke particije” na stranici 62

Ovlaštenja koja dodjeljujete korisnicima uslužnih alata određuju kojim informacijama o logičkoj particiji mogu pristupiti i koje zadatke mogu izvoditi. Posebna briga bi se trebala posvetiti dodjeli povlastica za korisnički profil servisnih alata za upravljanje sigurnošću particije.

“Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama” na stranici 85

Da ponovno pokrenete cijeli sistem (izvedete isključivanje i punjenje početnog programa (IPL-a)), sekundarna particija se mora isključiti zajedno s primarnom particijom.

### *Pokretanje DST na primarnoj particiji:*

Kada pokrenete Namjenske servisne alate (DST), provjerite da je konzola primarne particije na ekranu za prijavu da spriječi nepravilan završetak poslova. Kao alternativa, možete izvesti sljedeće korake na logičkoj particiji. Ove korake trebate izvesti samo jednom, jer sistem održava promjene preko punjenja početnih programa (IPL-a):

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moja veza**.
2. Izaberite fizički sistem s kojim želite raditi.
3. Proširite **Konfiguracija i usluge** i izaberite **Sistemske vrijednosti**.
4. Izaberite kartice **Uređaji** i **Obnavljanje**.
5. Izaberite **Zaustavite posao i pošaljite poruku u dnevnik QHST (ENDJOBNO LIST)** i deselektirajte kućicu ili izaberite **Zaustavite posao i pošaljite poruku u dnevnik QHST (ENDJOB)** kućicu.

### *Dovršetak intervala isteka vremena (QDSJOBITV):*

Da dovršite **Interval isteka vremena (QDSCJOBITV)**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moja veza**.
2. Izaberite fizički sistem s kojim želite raditi.
3. Proširite **Konfiguracija i usluge** i izaberite **Sistemske vrijednosti**.
4. Izaberite kartice **Poslovi i Interaktivni poslovi**.
5. Izaberite **Prekid poslova** i postavite sistemsku vrijednost na 5 minuta.

Za dodatne informacije o korištenju sistemskih vrijednosti iSeries Navigatora, uputite se na i5/OS sistemske vrijednosti.

Da pokrenete DST na primarnoj particiji, koristite kontrolni panel da stavite sistem u ručni način i izaberite opciju 21. Sistem će od vas tražiti ID i lozinku korisnika. Za više informacija o dobivanju ID-a i lozinke, pogledajte Konfiguriranje korisničkih ID-ova za servisne alate .

*Pokretanje DST na sekundarnoj particiji s DST-a na primarnoj particiji:*

Slijedite ove korake da pokrenete DST na sekundarnoj particiji:

1. Pokrenite DST na primarnoj particiji.
2. Izaberite opciju 11 (Rad sa sistemskim particijama).
3. Izaberite opciju 2 (Rad sa statusom particije).
4. Koristite vaš kursor da izaberete sekundarnu particiju za koju želite DST.
5. Izaberite opciju 10 (Ručni način) ako sekundarna particija već nije u ručnom načinu.
6. Pritisnite F23 za više opcija.
7. Izaberite opciju 21 (Forsiranje Namjenskih servisnih alata). Konzoli sekundarne particije dogodit će se I/O greška za uređaj i završit će nepravilno. Ovo je normalno.
8. DST ekran će se pojaviti na radnoj stanici koja se ponaša kao konzola za sekundarnu particiju. Prijavite se na DST.
9. Prije napuštanja DST-a, sekundarnu particiju postavite na normalan način ako želite da sljedeći IPL bude nenadziran.

*Forsiranje DST iz SST:*

Možete forsirati pokretanje DST-a iz SST-a ako logička particija nije u sigurnom načinu. Na primarnoj particiji možete forsirati DST za njega samog ili za bilo koju od sekundarnih particija. Na sekundarnoj particiji možete forsirati pokretanje DST-a na njemu samom.

Kada forsirate DST iz sistemskog kontrolnog panela na ekranu Rad sa statusom particije, opozivate trenutni posao na konzoli za particiju.

**Upozorenje:** Ako izvedete IPL na logičkoj particiji prije nego što izadete iz DST-a, sljedeći IPL neće biti normalan. Da izbjegnute nenormalni IPL, izadite iz DST-a prije izvođenja IPL-a. Tada se prijavite na tu logičku particiju i izvedite IPL.

Ovi koraci utječu na to kako sistem zaustavlja aktivne poslove kada pokrenete DST, uključujući funkciju usluge sistemskih particija. Možda ćete morati pričekati pet minuta prije pokretanja funkcija usluge u DST-u koje su bile aktivne u SST-u kada ste upisali opciju 21.

Da forsirate DST iz SST-a, slijedite ove korake:

1. Koristite naredbu STRSST za pokretanje SST.
2. Izaberite opciju 5 (Rad sa sistemskim particijama).
3. Izaberite opciju 2 (Rad sa statusom particije).
4. Koristite kursor da izaberete logičku particiju na kojoj želite DST.
5. Ako particija nije u ručnom načinu, izaberite opciju 10 (Ručni način).

6. Izaberite opciju 21 (Forsiraj DST). Ako forsirate DST s radne stanice logičke particije gdje želite DST, radna stanica će iskusiti I/O grešku za uređaj i završiti nepravilno. Ovo je normalno.
7. Prijavite se na DST.
8. Prije nego izađete iz DST-a, postavite logičku particiju natrag na normalan način ako želite da sljedeći IPL bude bez nadzora.

### Ovlaštenje logičke particije:

Ovlaštenja koja dodjeljujete korisnicima uslužnih alata određuju kojim informacijama o logičkoj particiji mogu pristupiti i koje zadatke mogu izvoditi. Posebna briga bi se trebala posvetiti dodjeli povlastica za korisnički profil servisnih alata za upravljanje sigurnošću particije.

Dvije funkcionalne povlastice servisnih alata se odnose na logičke particije. Ove povlastice podržavaju osnovne operacije ili naprednu administraciju.

Da korisniku dodijelite ovlaštenje za **operacije** logičke particije, izvedite sljedeće korake:

1. Pokrenite DST kao QSECOFR ili s bilo kojim drugim ID-om sa sigurnosnim ovlaštenjem Servisnih alata.
2. Izaberite opciju 5 (Rad s DST okolinom).
3. Izaberite opciju 3 (Korisnički profili servisnih alata).
4. Izaberite opciju 1 (Kreiraj) da kreirate novi korisnički profil ili opciju 7 (Promjena atributa) da prilagodite postojećeg korisnika.
5. Osigurajte da je dodijeljena povlastica **Sistemske particije-operacije**.

Da korisniku dodijelite ovlaštenje za **administraciju** logičke particije (koja također omogućuje sve operativne zadatke), izvedite sljedeće korake:

1. Pokrenite DST kao QSECOFR ili s bilo kojim drugim ID-om sa sigurnosnim ovlaštenjem Servisnih alata.
2. Izaberite opciju 5 (Rad s DST okolinom).
3. Izaberite opciju 3 (Korisnički profili servisnih alata).
4. Izaberite opciju 1 (Kreiraj) da kreirate novi korisnički profil ili opciju 7 (Promjena atributa) da prilagodite postojećeg korisnika.
5. Osigurajte da je dodijeljeno ovlaštenje **Sistemska particija-Administracija**.

Sljedeća tablica opisuje koje ovlaštenje je potrebno za dovršetak zadatka logičke particije:

Tablica 10. Potrebno ovlaštenje za dovršetak zadatka logičke particije

Funkcija	Ovlaštenje za administraciju	Ovlaštenje za operaciju
Prihvatanje disk jedinice kao izvora učitavanja za logičku particiju	X	
Promjena tipa vlasništva sabirnice	X	
Promjena defaultnih resursa za podršku elektroničkog korisnika	X	X
Promjena imena particije	X	X
Promjena opcije komunikacije s resursima u upotrebi (forsirano)	X	
Promjena opcije komunikacije s resursima koji nisu u upotrebi	X	X
Promjena I/O konfiguracije primarnih i sekundarnih particija	X	X
Promjena načina rada za logičku particiju	X	X

Tablica 10. Potrebno ovlaštenje za dovršetak zadatka logičke particije (nastavak)

Funkcija	Ovlaštenje za administraciju	Ovlaštenje za operaciju
Promjena zamjenskog uređaja za ponovno pokretanje za logičku particiju	X	X
Promjena informacija o hostu gostujuće particije	X	X
Promjena tipa particije	X	
Promjena parametara linije za naredbe izvora ponovnog pokretanja gostujuće particije	X	X
Promjena izvora učitavanja za logičku particiju	X	X
Brisanje resursa koji ne izvještavaju na logičkim particijama	X	
Brisanje konfiguracije particije s nekonfiguriranih disk jedinica	X	
Kopiranje podataka o konfiguraciji particije između izvora učitavanja	X	
Kreiranje nove logičke particije	X	
Kreiranje gostujuće particije	X	
Brisanje logičke particije	X	
Brisanje svih podataka o konfiguraciji logičkih particija	X	
Prikaz dostupnih hardverskih resursa	X	X
Prikaz opcija komunikacije logičkih particija	X	X
Prikaz konzole za particiju	X	X
Prikaz razine izdanja logičke particije operativnog sistema	X	X
Prikaz tipa operativnog sistema za particiju	X	X
Prikaz ID-a particije	X	X
Prikaz PCI informacija	X	X
Prikaz panela za daljinsko upravljanje logičkom particijom	X	X
Prikaz povijesti sistemskog referentnog koda za logičke particije	X	X
Prikaz sistemskih resursa	X	X
Dinamičko premještanje interaktivne izvedbe	X	X
Dinamičko premještanje I/O procesora	X	X
Dinamičko premještanje memorije	X	X
Dinamičko premještanje procesora	X	X
Omogućavanje virtualnih Ethernet komunikacija za logičku particiju	X	X
Nalaženje logičke adrese za resurs	X	X
Premještanje namjenskog procesora	X	X

Tablica 10. Potrebno ovlaštenje za dovršetak zadatka logičke particije (nastavak)

Funkcija	Ovlaštenje za administraciju	Ovlaštenje za operaciju
Premještanje namjenskog procesora u spremište dijeljenih procesora	X	X
Premještanje I/O procesora s resursima u upotrebi (forsirano)	X	X
Premještanje I/O procesora s resursima koji nisu u upotrebi	X	X
Premještanje interaktivne izvedbe, memorije ili snage podijeljene obrade	X	X
Premještanje I/O adaptora dodijeljenog I/O procesoru na gostujuću particiju	X	X
Premještanje I/O adaptora na gostujuću particiju	X	X
Premjestite I/O adaptor dodijeljen i5/OS particiji	X	X
Izvođenje dumpova glavne memorije na poslužiteljima s logičkim particijama	X	X
Spriječavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema	X	X
Ispis konfiguracije sistema za logičke particije	X	X
Obnavljanje konfiguracijskih podataka logičke particije	X	
Resetiranje I/O procesora disk jedinice s logičkim particijama	X	X
Ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema		X
Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama	X	X
Vraćanje svih podataka o konfiguraciji logičkih particija	X	X
Spremanje svih podataka o konfiguraciji logičke particije	X	X
Raspored premještanja namjenskog procesora	X	X
Raspored premještanja interaktivne izvedbe	X	X
Raspored premještanja I/O procesora	X	X
Raspored premještanja memorije	X	X
Raspored premještanja podijeljenog procesora	X	X
Ažuriranje podataka o konfiguraciji particije na svim logičkim particijama	X	
Upotreba daljinskog servisa s logičkim particijama	X	X
Pogled na status logičke particije	X	X

Za upotrebu **daljinskog panela Operacijska konzola** preko LAN-a, PC treba profil uređaja u primarnoj particiji s atributom **Daljinski panel particije XXXXXXXX nnn**, gdje je XXXXXXXX ime ciljne particije i nnn numerički identifikator particije. Za dodjelu korisniku sposobnosti upotrebe daljinskog panela, izvedite sljedeće korake:

1. Pokrenite DST kao QSECOFR ili s bilo kojim drugim ID-om sa sigurnosnim ovlaštenjem Servisnih alata.
2. Izaberite opciju 5 (Rad s DST okolinom).
3. Izaberite opciju 5 (Profili uređaja Servisnih alata).
4. Izaberite opciju 1 (Kreiraj) da kreirate novi korisnički profil ili opciju 7 (Promijeni attribute) da prilagodite postojeći uređaj.
5. Osigurajte da je dodijeljen atribut **Daljinski panel za particiju** za odgovarajuću particiju.

Ovaj profil uređaja omogućuje funkcije panela iz grafičkog korisničkog sučelja daljinske konzole na PC-u. Svi korisnici će trebati važeći korisnički profil servisnih alata. Za većinu funkcija nisu potrebne posebne povlastice za upotrebu panela. Ipak, za promjenu pozicije ključa panela (Ručno, Normalno, Automatski ili Osigurano), korisnik će zahtijevati korisnički profil alata usluga na primarnoj particiji s

### Udaljeni ključ panela particije XXXXXXXX nnn gdje XXXXXXXX

je ime particije cilja i nnn je brojevi identifikator particije. Za dodjelu korisniku sposobnosti promjene ključa, izvedite sljedeće korake:

1. Pokrenite DST kao QSECOFR ili s bilo kojim drugim ID-om sa sigurnosnim ovlaštenjem Servisnih alata.
2. Izaberite opciju 5 (Rad s DST okolinom).
3. Izaberite opciju 3 (Korisnički profili servisnih alata).
4. Izaberite opciju 1 (Kreiraj) da kreirate novi korisnički profil ili opciju 7 (Promjena atributa) da prilagodite postojećeg korisnika.
5. Osigurajte da je dodijeljena povlastica **Ključ daljinskog panela za particiju** za odgovarajuću particiju.

Za dodatne informacije o korisničkim ID-ovima za servisne alate, pogledajte Korisnički ID-ovi za servisne alate.

#### Srodni koncepti

“Upravljanje logičkim particijama korištenjem iSeries Navigatora, DST, i SST” na stranici 56

Razumijevanje upravljanja logičkih particija s iSeries Navigatorom i s DST i SST. Odredite ovlaštenje potrebno za izvođenje zadataka logičke particije.

“Upravljanje sigurnosti za logičke particije”

Naučite tko ima ovlaštenje za izvođenje zadataka logičke particije i kako ograničiti pristup sistemu.

#### Srodni zadaci

“Kreiranje logičkih particija” na stranici 54

Pronađite informacije o iSeries Navigator čarobnjaku koji vas vodi kroz proces kreiranja logičkih particija na poslužitelju.

“Pokretanje SST-a i DST-a za logičke particije” na stranici 60

Za informacije o pokretanju SST i DST na primarnim i sekundarnim particijama, pogledajte ovdje.

## Upravljanje sigurnosti za logičke particije

Naučite tko ima ovlaštenje za izvođenje zadataka logičke particije i kako ograničiti pristup sistemu.


Većina zadataka vezanih za sigurnost koje izvodite na particioniranom sistemu isti su kao na sistemu bez logičkih particija. Međutim, kada kreirate logičke particije, radite s više od jednog nezavisnog sistema. Stoga ćete trebati izvesti iste zadatke na svakoj logičkoj particiji, umjesto samo jednom na sistemu bez logičkih particija.

Ovdje su neka osnovna pravila koja treba zapamtiti prilikom rada sa sigurnošću na logičkim particijama:

- Prvo morate konfigurirati poslužitelj servisnih alata da bi pristupili funkcijama iSeries Navigator logičke particije. Za više informacija o poslužitelju servisnih alata, uputite se na Konfiguriranje poslužitelja servisnih alata .
- Korisnici koji izvode operacije logičke particije ili ovlaštenje administracije trebat će korisnički profil Servisnih alata u primarnoj particiji.



- Dodajete korisnike sistemu na jednu po jednu logičku particiju. Trebate dodati vaše korisnike na svaku logičku particiju za koju želite da imaju pristup.
  - Particije ne mogu vidjeti ili koristite memoriju i disk jedinice druge logičke particije.
  - Particije mogu vidjeti samo njihove vlastite hardverske resurse.
  - Funkcija iSeries Navigator logičke particije može vidjeti sve resurse sistemskog hardvera u prozoru Konfiguriraj particije izborom Sav hardver pri korištenju s primarne particije. Kada se koristi sa sekundarnih particija, vidljivi su samo resursi dodijeljeni particiji. U svakoj particiji, korisnici zahtijevaju ovlaštenje operacije ili administracije logičke particije za gledanje informacija.
  - Sistemski kontrolni panel kontrolira primarnu particiju. Daljinski kontrolni panel kontrolira sve particije na poslužitelju. Kada je bilo koja particija postavljena na sigurno, niti jedna akcija ne može biti izvedena sa sistemskog panela, daljinskog kontrolnog panela ili s ekrana Rad sa statusom particije sa SST-a. Za forsiranje DST-a iz sistemskog kontrolnog panela ili daljinskog kontrolnog panela, morate promijeniti način na Ručno.
    - Možete koristiti daljinski kontrolni panel za uključivanje i isključivanje particije.
    - Možete koristiti daljinski kontrolni panel za postav načina sekundarne particije sa siguran na neku drugu vrijednost.
- Jednom kada način sekundarne particije nije više siguran, možete koristiti daljinski kontrolni panel da promijenite status particije.

Za više informacija o sigurnosti iSeries poslužiteljima, uputite se na iSeries Sigurnosne reference  i Planiranje i postavljanje sistemskih sigurnosti za dodatne informacije o sigurnosti.

#### Srodni koncepti

“Sistemski referentni kodovi (SRC-i) za logičke particije” na stranici 89  
Pronađite popis koji sadrži zajedničke SRC koje PAL može izvjestiti.

“Forsiranje sigurnosti na sekundarnim particijama” na stranici 52  
Sekundarne particije služe kao nezavisni poslužitelji na iSeries.

#### Srodni zadaci

“Ovlaštenje logičke particije” na stranici 62

Ovlaštenja koja dodjeljujete korisnicima uslužnih alata određuju kojim informacijama o logičkoj particiji mogu pristupiti i koje zadatke mogu izvoditi. Posebna briga bi se trebala posvetiti dodjeli povlastica za korisnički profil servisnih alata za upravljanje sigurnošću particije.

## Ispis konfiguracije sistema za logičke particije

Koristite DST ili SST da ispišete kopije hardverske konfiguracije vašeg sistema.

Čvrsto se preporuča da ispišete sistemsku konfiguraciju za sve vaše I/O resurse koji su dodijeljeni svim logičkim particijama, kada je vaš postav dovršen. Informacije o konfiguraciji logičke particije nisu spremljene za vrijeme procesa spremanja i stoga će biti potreban ispis za dodjelu odgovarajućih resursa u slučaju da trebate obnoviti vaš sistem u scenariju obnavljanja od katastrofe.

Također ćete trebati ispisati izvještaj o sistemskoj konfiguraciji za sve logičke particije u slučaju da trebate izvesti MES (Mješovite specifikacije opreme), također poznato kao nadogradnja hardvera na vaš sistem s logičkim particijama. Ove informacije pomoći će IBM poslovnom partneru ili IBM predstavniku marketinga kako bi razumjeli kako se sistemski I/O resursi dodjeljuju logičkim particijama.

**Upozorenje:** Ispis liste sistemske konfiguracije kroz Upravitelja hardverskog servisa unutar SST-a samo će vam dobiti ispis konfiguracije za resurse koji su dodijeljeni toj specifičnoj particiji. Ovaj izvještaj neće vam dobiti detalje za cijeli sistem. Iz tog razloga trebate koristiti niže označene korake upotrebom primarne particije.

Slijedite ove korake da ispišete sistemsku konfiguraciju:

1. Iz primarne particije pokrenite SST ili DST.
2. Iz SST izaberite opciju 5 (Rad sa sistemskim particijama); iz DST izaberite opciju 11 (Rad sa sistemskim particijama) i pritisnite **Enter**.



3. Izaberite opciju 1 (Prikaz informacije o particiji) i pritisnite F6 za pribavljanje sljedećih informacija. Ili možete nastaviti na sljedeće korake.
4. Izaberite opciju 5 (Prikaz sistemskih I/O resursa).
5. U polju Razina detalja za prikaz, upišite \*ALL da postavite razinu detalja na ALL.
6. Pritisnite F6 za ispis sistemske I/O konfiguracije.
7. Izaberite opciju 1 i pritisnite Enter za ispis u spooliranu datoteku.
8. Pritisnite F12 za povratak na ekran Prikaz informacija o particiji.
9. Izaberite opciju 2 (Prikaz konfiguracije za obrađivanje particije).
10. Pritisnite F6 za ispis konfiguracije za obradu.
11. Pritisnite F12 za povratak na ekran Prikaz informacija o particiji.
12. Izaberite opciju 7 (Prikaz opcija komunikacije).
13. Pritisnite F11, i nakon toga F6 za ispis konfiguracije komunikacija.
14. Izaberite opciju 1 i pritisnite **Enter** za ispis u spool datoteku.
15. Vratite se na i5/OS red za naredbe i ispišite te tri spool datoteke.

## Dinamičko premještanje resursa logičkih particija

Naučite kako premještatii procesore, I/O procesore, memoriju i interaktivnu izvedbu između particija, bez zahtjeva za particijom ili ponovnim pokretanjem sistema.

Dinamičko premještanje resursa omogućuje korisnicima sposobnost da premještau procesore, memoriju i interaktivnu izvedbu između particija, bez zahtjeva za ponovnim pokretanjem particije ili sistema. Da potpuno iskoristite ovo poboljšanje, vaše primarne i sekundarne particije moraju raditi s V5R1 ili V5R2.

### Dinamičko premještanje interaktivne izvedbe:

Možete postaviti interaktivnu izvedbu tako da možete mijenjati vrijednosti između logičkih particija, bez potrebe za ponovnim pokretanjem cijelog sistema.

Minimum i maksimum specificiraju raspon vrijednosti koje možete unijeti, bez potrebe za ponovnim pokretanjem sistema. Promjenom granica interaktivnih performansi logičke particije, morate ponovno pokrenuti particiju.

Možete navesti minimalnu vrijednost interaktivnog izvođenja jednaku minimalnoj veličini interaktivnog izvođenja potrebnog za podršku logičke particije. Maksimalna vrijednost mora biti manja od dostupne količine interaktivnog izvođenja na sistemu.

Vaš sistem ima određenu količinu interaktivne izvedbe baziranu na tipu sistema i broju procesora. Interaktivna izvedba upućuje na to koliko korisnik mora međudjelovati s (odgovarati na promptove) računalom. Interaktivno možete suprotstaviti batchu (intervencija korisnika nije potrebna).

S danom količinom interaktivne izvedbe na vašem sistemu (CPW), trebate odrediti koji postotak će biti dostupan za svaku logičku particiju. Kombinirani zbroj za interaktivnu izvedbu svake logičke particije ne smije premašiti 100%.

Za premještanje interaktivnih performansi iz jedne logičke particije na drugu pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti interaktivne performanse.
6. Desno kliknite **Interaktivne performanse** i izaberite **Premjesti**.

7. Navedite količinu interaktivnih performansi za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine interaktivne izvedbe dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za interaktivne performanse obaju particija.
8. Izaberite particiju za primanje interaktivnih performansi u **Premjesti na -- Logička particija**.
9. Kliknite **OK** za premještanje navedene količine interaktivnih performansi.

Za premještanje interaktivnih performansi iz jedne logičke particije na drugu pomoću prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti interaktivne performanse.
8. Desno kliknite **Interaktivne performanse** i izaberite **Premjesti**.
9. Navedite količinu interaktivnih performansi za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine interaktivne izvedbe dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za interaktivne performanse obaju particija.
10. Izaberite particiju za primanje interaktivnih performansi u **Premjesti na -- Logička particija**.
11. Kliknite **OK** za premještanje navedene količine interaktivnih performansi.

Za premještanje interaktivnih performansi iz jedne logičke particije na drugu pomoću Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti interaktivne performanse.
6. Desno kliknite **Interaktivne performanse** i izaberite **Premjesti**.
7. Navedite količinu interaktivnih performansi za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine interaktivne izvedbe dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za interaktivne performanse obaju particija.
8. Izaberite particiju za primanje interaktivnih performansi u **Premjesti na -- Logička particija**.
9. Kliknite **OK** za premještanje navedene količine interaktivnih performansi.

#### **Srodni koncepti**

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82  
Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

#### **Dinamičko premještanje I/O procesora:**

Logička particija kontrolira sve uređaje povezane na IOP.

Ne možete preklopiti I/O uređaj na drugu logičku particiju bez premještanja vlasništva nad IOP-om. Na dijeljenoj sabirnici, možete premjestiti IOP-ove s logičke particije bez ponovnog pokretanja poslužitelja.

Svi resursi (IOA-i i uređaji) koji su pripojeni na IOP ne mogu biti u upotrebi kada premjestite IOP s logičke particije.

Za premještanje I/O procesora s jedne logičke particije na drugu pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. Osigurajte da svaki uređaj pripojen na I/O procesor koji želite premjestiti nije zauzet. Uređaji bi trebali biti u stanju varied off i izlistani kao neraspoloživ hardver.
2. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
3. Izaberite primarnu particiju sistema.
4. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
5. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Izaberite particiju koja ima I/O procesor koje biste željeli premjestiti.
7. Desno kliknite I/O procesor koji želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.

Za premještanje I/O procesora s jedne logičke particije na drugu pomoću prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. Osigurajte da svaki uređaj pripojen na I/O procesor koji želite premjestiti nije zauzet. Uređaji bi trebali biti u stanju varied off i izlistani kao neraspoloživ hardver.
2. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
3. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
4. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
5. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Servisnih alata**.
6. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
7. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
8. Izaberite particiju koja ima I/O procesor koje biste željeli premjestiti.
9. Desno kliknite I/O procesor koji želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.

Za premještanje I/O procesora s jedne logičke particije na drugu pomoću Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. Osigurajte da svaki uređaj pripojen na I/O procesor koji želite premjestiti nije zauzet. Uređaji bi trebali biti u stanju varied off i izlistani kao neraspoloživ hardver.
2. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
3. Proširite **Sistemi s particijama**.
4. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
5. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Izaberite particiju koja ima I/O procesor koje biste željeli premjestiti.
7. Desno kliknite I/O procesor koji želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.

*Promjena vlasništva sabirnice:*

Logička particija može imati vlasništvo nad sistemskom ulazno/izlaznom (I/O) sabirnicom na dva načina, namjensko vlasništvo nad sabirnicom i podijeljeno vlasništvo nad sabirnicom.

Kada logička particija ima vlasništvo nad sabirnicom sa statusom namjensko vlasništvo nad sabirnicom, niti jedna druga logička particija ju ne može dijeliti.

Ako logička particija ima vlasništvo nad sabirnicom sa statusom podijeljeno vlasništvo nad sabirnicom, particija može dijeliti sabirnicu s drugom logičkom particijom. Međutim, ta druga logička particija mora dodati tu sabirnicu sa statusom upotrebe podijeljene sabirnice.

Prije nego promijenite tip vlasništva nad sabirnicom na vlasništvo nad podijeljenom sabirnicom, najprije morate dodati sve resurse pod tom sabirnicom toj particiji. Kada promijenite tip vlasništva nad sabirnicom na vlasništvo nad podijeljenom sabirnicom, resursi pod tom sabirnicom sada mogu biti uklonjeni. Druge logičke particije (primarna particija i sve sekundarne particije) sada mogu koristiti ove resurse.

Za promjenu vlasništva nad sabirnicom pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i usluge** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite sabirnicu kojoj želite promijeniti vlasništvo i izaberite **Svojstva**.
6. Izaberite stranicu **Particije**.
7. Izaberite particiju koja posjeduje sabirnicu u **Posjedovanje logičke particije**, i potom izaberite tip vlasništva u **Dijeljenje**. Ako je tip vlasništva podijeljen, particije koje dijele sabirnicu pojavljuju se na listi. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovim opcijama.
8. Kliknite **OK**.

### **Dinamičko premještanje memorije:**

Memorija u svakoj logičkoj particiji operira unutar svojih dodijeljenih minimalnih i maksimalnih vrijednosti.

Možete dinamički premjestiti memoriju između logičkih particija bez potrebe za ponovnim pokretanjem particija na koje utječe premještaj, sve dok je zahtjev za memorijskim premještanjem unutar raspona minimalnih i maksimalnih vrijednosti koje su navedenih za vrijeme kreiranja particije.

Kada zatražite dinamičko premještanje memorije između particija, trebate imati na umu da se ta memorija premješta i dodaje osnovnom memorijskom spremištu svake od particija (\*BASE spremište). Na privatna memorijska spremišta ili dijeljena memorijska spremišta nema utjecaja. Ako zahtjev za premještanjem premašuje količinu dostupne memorije u osnovnom spremištu, sistem će samo osloboditi stranice prekomjerne memorije nakon zadržavanja minimalne količine zahtijevane memorije u osnovnom spremištu. Ova vrijednost određena je sistemskom vrijednošću za minimalnu veličinu osnovne memorije (QBASPOOL). Da bi spriječio bilo kakav gubitak podataka za vrijeme premještanja memorije, sistem najprije upisuje sve podatke sa stranica memorije prije nego stranice memorije napravi dostupnim drugoj particiji. Ovisno o količini memorije za koju ste zahtijevali premještaj, to može potrajati neko vrijeme.

Svaka particija će prijaviti minimalnu veličinu memorije za vrijeme izvođenja. Ova vrijednost je procjena koliko je memorije u particiji zaključano u tu particiju i ne može biti dinamički premješteno. Smanjenje broja procesa ili niti unutar particije ili promjena \*BASE spremišta utjecat će na minimum vremena izvođenja.

Puna količina memorije koju dodijelite logičkoj particiji možda neće biti dostupna za upotrebu particije. Statičko memorijsko opterećenje koje je potrebno za podršku dodijeljene maksimalne memorije, utjecat će na rezerviranu ili skrivenu količinu memorije. Statičko memorijsko opterećenje će također utjecati na minimalnu veličinu memorije particije.

Minimalna veličina memorije dodijeljena particiji može biti promijenjena samo ponovnim pokretanjem particije. Ipak, promjene maksimalne količine memorije zahtijevaju ponovno pokretanje cijelog sistema i mogu trebati veću minimalnu vrijednost memorije.

Za premještanje memorije iz jedne logičke particije na drugu pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.

2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti memoriju.
6. Desno kliknite na **Memorija** i izaberite **Premjesti**.
7. Specificirajte količinu memorije za premještaj u **Memorija za premještaj**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine memorije dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za memoriju.
8. Izaberite particiju za primanje memorije u **Na logičku particiju**.
9. Kliknite **OK** da premjestite specificiranu memoriju.

Za premještanje memorije iz jedne logičke particije na drugu pomoću prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti memoriju.
8. Desno kliknite na **Memorija** i izaberite **Premjesti**.
9. Specificirajte količinu memorije za premještaj u **Memorija za premještaj**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine memorije dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za memoriju.
10. Izaberite particiju za primanje memorije u **Na logičku particiju**.
11. Kliknite **OK** da premjestite specificiranu memoriju.

Za premještanje memorije iz jedne logičke particije na drugu pomoću Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti memoriju.
6. Desno kliknite na **Memorija** i izaberite **Premjesti**.
7. Specificirajte količinu memorije za premještaj u **Memorija za premještaj**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine memorije dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za memoriju.
8. Izaberite particiju za primanje memorije u **Na logičku particiju**.
9. Kliknite **OK** da premjestite specificiranu memoriju.

#### **Srodni koncepti**

“Određivanje količine memorije za premještaj” na stranici 43  
 Primarne particije trebaju minimalno 256 MB memorije.

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82  
 Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

#### **Dinamičko premještanje snage obrađivanja:**

Sposobnost dinamičkog premještanja procesorske snage postaje važno kada se trebete prilagoditi mijenjajućim radnim opterećenjem.

Procesori imaju pridjeljene minimalne i maksimalne vrijednosti. Ove vrijednosti vam omogućuju uspostavu raspona unutar kojega možete dinamički premještati resurse bez potrebe za ponovnim pokretanjem logičkih particija. Minimalne vrijednosti diktiraju što je potrebno za ponovno pokretanje particije. Minimalna vrijednost nula je važeća. Particija s nula procesora ili procesnih jedinica nije funkcionalna.

Za dijeljene ili namjenske procesore možete navesti minimalnu vrijednost koja je jednaka minimalnoj vrijednosti procesne snage potrebne za podršku logičkih particija. Maksimalna vrijednost mora biti manja od količine procesne snage dostupne na sistemu. Ako promijenite bilo minimalnu ili maksimalnu vrijednost bit će potrebno ponovo pokrenuti particiju. Ako minimalna vrijednost ne odgovara svim logičkim particijama, samo primarna će se ponovno pokrenuti.

**Napomena za particije koje ne koriste DB2 UDB Simetrično Multiprocesiranje (SMP):** Dinamička promjena procesorskih resursa ne utječe na broj zadataka koje se koriste za ponovnu izgradnju staza pristupa. Za primjenu promjene resursa procesora na staze za pristup bazi podataka, trebete ponovno pokrenuti particiju. Ako ste omogućili SMP, ponovno pokretanje nije potrebno.

Za premještanje namjenskih procesora s jedne logičke particije na drugu pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti namjenske procesore.
6. Desno kliknite **Namjenski procesori** i izaberite **Premjesti**.
7. Navedite broj namjenskih procesora za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od broja procesora koje logička particija ima trenutno. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za namjenske procesore. Također, bilo koja logička particija koja koristi namjenske procesore, mora imati barem 1 namjenski procesor.
8. Izaberite particiju za primanje namjenskih procesora u **Premjesti na -- Logička particija**
9. Kliknite **OK** da premjestite namjenske procesore koje ste specificirali.

Za premještanje namjenskih procesora iz jedne logičke particije na drugu pomoću prozora servisni alati, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti namjenske procesore.
8. Desno kliknite **Namjenski procesori** i izaberite **Premjesti**.
9. Navedite broj namjenskih procesora za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od broja procesora koje logička particija ima trenutno. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za namjenske procesore. Također, bilo koja logička particija koja koristi namjenske procesore, mora imati barem 1 namjenski procesor.



10. Izaberite particiju za primanje namjenskih procesora u **Premjesti na -- Logička particija**
11. Kliknite **OK** da premjestite namjenske procesore koje ste specificirali.

Za premještanje namjenskih procesora iz jedne logičke particije na drugu pomoću Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti namjenske procesore.
6. Desno kliknite **Namjenski procesori** i izaberite **Premjesti**.
7. Navedite broj namjenskih procesora za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od broja procesora koje logička particija ima trenutno. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za namjenske procesore. Također, bilo koja logička particija koja koristi namjenske procesore, mora imati barem 1 namjenski procesor.
8. Izaberite particiju za primanje namjenskih procesora u **Premjesti na -- Logička particija**
9. Kliknite **OK** da premjestite namjenske procesore koje ste specificirali.

Za premještanje dijeljene procesorske snage iz jedne particije na drugu pomoću stavke Moje veze, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti dijeljenu procesorsku snagu.
6. Desno kliknite **Dijeljeno procesorsko spremište** i izaberite **Premjesti**.
7. Izaberite jedinice s kojima želite raditi u **Prikaži jedinice u -- Procesorsko spremište**. Ako trebate više informacija o ovom polju, kliknite **Pomoć**.
8. Navedite količinu dijeljene procesorske snage za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine dijeljene procesne snage dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za dijeljenu procesorsku snagu obaju particija.
9. Izaberite particiju za primanje namjenskih procesora u **Premjesti na -- Logička particija**
10. Kliknite **OK** da premjestite navedenu dijeljenu procesorsku snagu.

Za premještanje dijeljene procesorske snage iz jedne logičke particije na drugu pomoću prozora servisni alati, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti dijeljenu procesorsku snagu.
8. Desno kliknite **Dijeljeno procesorsko spremište** i izaberite **Premjesti**.

9. Izaberite jedinice s kojima želite raditi u **Prikaži jedinice u -- Procesorsko spremište**. Ako trebate više informacija o ovom polju, kliknite **Pomoć**.
10. Navedite količinu dijeljene procesorske snage za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine dijeljene procesne snage dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za dijeljenu procesorsku snagu obaju particija.
11. Izaberite particiju za primanje namjenskih procesora u **Premjesti na -- Logička particija**
12. Kliknite **OK** da premjestite navedenu dijeljenu procesorsku snagu.

Za premještanje dijeljene procesorske snage iz jedne particije na drugu pomoću Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti dijeljenu procesorsku snagu.
6. Desno kliknite **Dijeljeno procesorsko spremište** i izaberite **Premjesti**.
7. Izaberite jedinice s kojima želite raditi u **Prikaži jedinice u -- Procesorsko spremište**. Ako trebate više informacija o ovom polju, kliknite **Pomoć**.
8. Navedite količinu dijeljene procesorske snage za premještanje u **Količina za premještanje**. Ova vrijednost mora biti manja od trenutne količine dijeljene procesne snage dostupne logičkoj particiji. Vrijednosti **Nakon premještanja** za izvornu i primajuću particiju moraju biti unutar minimalnih/maksimalnih vrijednosti navedenih za dijeljenu procesorsku snagu obaju particija.
9. Izaberite particiju za primanje namjenskih procesora u **Premjesti na -- Logička particija**
10. Kliknite **OK** da premjestite navedenu dijeljenu procesorsku snagu.

## Raspored premještanja resursa logičke particije

Naučite kako rasporediti premještanje memorije, procesora, interaktivne izvedbe i I/O procesora.

Možete rasporediti premještanje memorije, procesora, interaktivne izvedbe i I/O procesora. Imate opciju izbora izvedbe zadatka odmah ili izbor kasnijeg izvođenja. Upotreba funkcija raspoređivanja logičke particije daje vam fleksibilnost za prilagodbu promjenjivih radnih opterećenja i zahtjeva za resurse.

Kako bi raspoređeni LPAR pomaci uspješno radili, morate odgovarati zahtjevima Namjenskih servisnih alata i i5/OS sigurnosnim zahtjevima.

Primarna particija za sistem gdje će se premještaj resursa desiti mora imati DST razinu lozinke postavljenu za upotrebu podrške lozinke. Za promjenu DST razine lozinke, slijedite ove korake:

1. Iz DST, izaberite opciju 5 (Rad s DST okruženjem).
2. Izaberite opciju 6 (Podaci o sigurnosti servisnih alata).
3. Izaberite opciju 6 (Razina lozinke).
4. Pritisnite Enter za potvrdu promjene razine lozinke.

Lozinka korisničkog ID-a za DST mora biti promijenjena NAKON što je DST razina lozinke postavljena za primjenu nove razine šifriranja korisničkog ID-a DST-a. Ovaj ID je ekvivalent s velikim slovima istog korisničkog profila. Na primjer, OS/400korisnik/lozinka= 'BOB'/'mojalozinka' treba DST korisnik='BOB'/'MOJLOZINKA'. DST korisnički profil treba sljedeće ovlaštenje:

1. Sistemske particije - Operacije  
ili
2. Sistemske particije - Administracija



Korisnički profil treba sljedeća posebna ovlaštenja:

1. \*ALLOBJ - Ovlaštenje nad svim objektima
2. \*SERVICE - Servis

Na središnjem sistemu i sistemu na kojem će se desiti premještanje resursa, mora postojati korisnički profil. Po defaultu, Središnje upravljanje zahtijeva da korisnički profil korišten za prijavu na centralni sistem ima istu lozinku na svakom sistemu na krajnjoj točki. Za dodatne informacije, pogledajte iSeries Navigator pomoć za polje "Traži lozinku na krajnjim sistemima" na kartici Sigurnost u svojstvima Središnjeg upravljanja.

Premještanja LPAR resursa su raspoređena i izvode se preko korisničkog profila koji se koristi za pristup središnjem sistemu.

Poslužitelj servisnih alata mora biti omogućen na ciljnom sistemu. Da omogućite poslužitelj servisnih alata, slijedite ove korake:

1. S reda za naredbe, upišite ADDSRVTBLE (Dodavanje unosa u servisnu tablicu) i pritisnite Enter. Pojavljuje se ekran Unos u servisnu tablicu.
2. Unesite sljedeće informacije:

**Bilješka:** Sljedeće informacije su osjetljive na veličinu slova.

- Usluga: 'as-sts'
- PORT: 3000
- PROTOKOL: 'tcp'
- TEKST: 'Poslužitelj servisnih alata'

Ovo polje je opcijsko, ali se preporuča da upišete opis unosa u tablicu.

- Pritisnite F10 (Dodatni parametri).
- PSEUDONIM: 'AS-STs'

Zamjensko ime **mora** biti napisano velikim slovima, jer su neka pretraživanja tablica osjetljiva na veličinu slova.

3. Za dodavanje unosa u tablicu, pritisnite Enter.
4. Za izlaz iz ekrana Dodavanje unosa u servisnu tablicu pritisnite F3.
5. Upišite ENDTCP (Završi TCP).
6. Upišite STRTCP (Pokreni TCP)
7. Jednom aktivan, poslužitelj servisnih alata se pokreće kada se pokrene TCP/IP sve dok se ne ukloni unos iz tablice.

**Bilješka:** Ovaj poslužitelj je onemogućen prilikom otpremanja iz sigurnosnih razloga. Ne smijete omogućiti ovaj poslužitelj na stroju koji još uvijek ima defaultne Korisničke ID-ove i lozinke za DST (QSECOFR, QSRV, 11111111 ili 22222222). Ovi DST profili dobro su poznati i mogu kreirati moguću sigurnosnu ranjivost, jer ova mrežna usluga koristi DST sigurnost za provjeru autentičnosti.

Podrška raspoređivanja koristi QYHCHCOP API.

### Raspored premještanja namjenskog procesora:

Namjenski procesori su cijeli procesori koji su namijenjeni jednoj particiji.

Namjenski procesor upravlja obrađivanjem za specifičnu logičku particiju. Za prilagodbu na promjenjivo radno opterećenje, možete rasporediti premještanje namjenskih procesora.

Za raspoređivanje premještanja namjenskog procesora pomoću stavke Moje veze, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.

4. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti namjenski procesor.
6. Desno kliknite na namjenske procesore koje želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
7. Specificirajte namjenski procesor za premještaj u **Procesori za premještaj**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
10. Kliknite **OK**.

Za raspoređivanje premještanja namjenskog procesora pomoću prozora servisni alati, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti namjenski procesor.
8. Desno kliknite na namjenske procesore koje želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
9. Specificirajte namjenski procesor za premještaj u **Procesori za premještaj**.
10. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
11. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
12. Kliknite **OK**.

Da rasporedite premještaj namjenskog procesora upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje želite premjestiti namjenski procesor.
6. Desno kliknite na namjenske procesore koje želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
7. Specificirajte broj namjenskih procesora za premještaj u **Procesori za premještaj**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
10. Kliknite **OK**.

#### **Raspored premještanja interaktivne izvedbe:**

Možete navesti minimalnu vrijednost interaktivnog izvođenja jednaku minimalnoj veličini interaktivnog izvođenja potrebnog za podršku logičke particije.

Maksimalna vrijednost mora biti manja od dostupne količine interaktivnog izvođenja na sistemu. Možete koristiti funkciju za raspored premještanja interaktivne izvedbe da prilagodite interaktivne zahtjeve za particije.

Za raspoređivanje premještanja interaktivnih performansi pomoću stavke Moje veze, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.

3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti interaktivne performanse.
6. Desno kliknite na interaktivnu izvedbu koju želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
7. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
8. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
9. Kliknite **OK**.

Da rasporedite premještaj interaktivne izvedbe upotrebom prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti interaktivne performanse.
8. Desno kliknite na interaktivnu izvedbu koju želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
9. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
10. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
11. Kliknite **OK**.

Da rasporedite premještaj interaktivne izvedbe upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti interaktivne performanse.
6. Desno kliknite na interaktivnu izvedbu koju želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
7. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
8. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
9. Kliknite **OK**.

### **Raspored premještanja I/O procesora:**

Raspoređeni pomaci I/O procesora uspješni su samo ako LPAR konfiguracija za I/O procesor ne kreira upozorenja "Pri korištenju" ili "Stanje nepoznato".

Morate se uvjeriti da su svi I/O adaptori pod ovim I/O procesorom stavljeni u stanje varied off prije izvođenja raspoređenog zadatka. Možete također rasporediti vary off I/O adaptora kreiranjem i raspoređivanjem Definicije naredbe u folderu Središnjeg upravljanja.

Svi raspoređeni IOP premještajci ne moraju biti važeći prilikom ponovnog pokretanja primarne particije. Svaki IOP premještaj koristi LPAR ID Sistemskog resursa da identificira koji IOP želite premjestiti. LPAR ID resursa je važeći sve dok primarna particija nije ponovno pokrenuta. Ova primjena se odnosi samo na funkciju IOP rasporeda i ne primjenjuje se na raspored interaktivne izvedbe, memorije ili procesne snage.

**Upozorenje:** Budite oprezni prilikom izbora "Ukloni informacije o hardverskim resursima s izvorne particije" za raspoređeni premještaj I/O procesora, jer ovo uklanja informacije o hardverskim resursima s particije koja ima vlasništvo nad I/O procesorom prilikom izvođenja premještanja.

Za raspoređivanje premještanja I/O procesora pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. Osigurajte da svaki uređaj pripojen na I/O procesor koji želite premjestiti nije zauzet. Uređaji bi trebali biti u stanju varied off i izlistani kao neraspoloživ hardver.
2. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
3. Izaberite primarnu particiju sistema.
4. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
5. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Izaberite particiju s koje želite premjestiti I/O procesore.
7. Desno kliknite na I/O procesor koji želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
10. Kliknite **OK**.

Da rasporedite premještaj I/O procesora upotrebom prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. Osigurajte da svaki uređaj pripojen na I/O procesor koji želite premjestiti nije zauzet. Uređaji bi trebali biti u stanju varied off i izlistani kao neraspoloživ hardver.
2. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
3. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
4. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
5. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
6. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
7. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
8. Izaberite particiju s koje želite premjestiti I/O procesore.
9. Desno kliknite na I/O procesor koji želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
10. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
11. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
12. Kliknite **OK**.

Da rasporedite premještaj I/O procesora upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. Osigurajte da svaki uređaj pripojen na I/O procesor koji želite premjestiti nije zauzet. Uređaji bi trebali biti u stanju varied off i izlistani kao neraspoloživ hardver.
2. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
3. Proširite **Sistemi s particijama**.
4. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
5. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Izaberite particiju s koje želite premjestiti I/O procesore.
7. Desno kliknite na I/O procesor koji želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
10. Kliknite **OK**.

## Raspored premještanja memorije:

Kada kreirate particiju, morate dodati cijeli broj megabajta memorije particiji.

Primarna particija treba minimalno 256 MB memorije, dok sekundarna particija treba minimalno 128 MB. Zahtjevi radnog opterećenja mogu tražiti dodavanje više MB-a particiji u određenim trenucima. Možete koristiti funkciju rasporeda premještanja memorije da prilagodite zahtjeve za memorijom za particije.

Da rasporedite premještaj memorije upotrebom Mojih veza, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti memoriju.
6. Desno kliknite na **Memorija** i izaberite **Premjesti**.
7. Specificirajte količinu memorije koju želite premjestiti u **Memorija za premještaj**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
10. Kliknite **OK**.

Za raspoređivanje premještanja memorije pomoću prozora servisni alati, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **ID i lozinku korisnika Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti memoriju.
8. Desno kliknite na **Memorija** i izaberite **Premjesti**.
9. Specificirajte količinu memorije koju želite premjestiti u **Memorija za premještaj**.
10. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
11. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
12. Kliknite **OK**.

Da rasporedite premještaj memorije upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje biste željeli premjestiti memoriju.
6. Desno kliknite na **Memorija** i izaberite **Premjesti**.
7. Specificirajte količinu memorije koju želite premjestiti u **Memorija za premještaj**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.

10. Kliknite **OK**.

### **Raspored premještanja dijeljenog procesora:**

Spremište dijeljenih procesora vam dozvoljava da dodijelite djelomične procesore logičkoj particiji.

Fizički procesori se drže u spremištu dijeljenih procesora i dijele se između logičkih particija. Da prilagodite promjenjiva radna opterećenja, možete rasporediti premještanje dijeljenih procesorskih jedinica.

Za raspoređivanje premještanja dijeljenog procesora pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje premještate dijeljeni procesor.
6. Desno kliknite na dijeljeni skup procesora koje želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
7. Navedite broj procesnih jedinica u dijeljenom skupu procesora koje želite premjestiti u **Količina za premjestiti**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
10. Kliknite **OK**.

Za raspoređenje premještaja dijeljenog procesora koristeći prozor poslužiteljskih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Izaberite particiju s koje premještate dijeljeni procesor.
8. Desno kliknite na dijeljeni skup procesora koje želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
9. Navedite broj procesnih jedinica u dijeljenom skupu procesora koje želite premjestiti u **Količina za premjestiti**.
10. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.
11. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
12. Kliknite **OK**.

Da rasporedite premještaj dijeljenog procesora upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Izaberite particiju s koje premještate dijeljeni procesor.
6. Desno kliknite na dijeljeni skup procesora koje želite premjestiti i izaberite **Premjesti**.
7. Navedite broj procesnih jedinica u dijeljenom skupu procesora koje želite premjestiti u **Količina za premjestiti**.
8. Kliknite **Raspored** i navedite kada želite da nastupi promjena.



9. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
10. Kliknite **OK**.

## Instaliranje novog hardvera za logičke particije

Naučite pravila instaliranja hardvera na sistem s logičkim particijama.

Kada instalirate novi hardver u particioniranoj okolini, trebate imati na umu sljedeće stvari:

- Provjerite da je trenutna vaša konfiguracija logičke particije. Možda ćete trebati brisati resurse koji ne izvještavaju iz LPAR konfiguracije.
- Prazni položaji na dijeljenoj sabirnici možda nisu u vlasništvu particije. Prije instaliranja novih adaptora, trebali bi se dodijeliti particiji koju želite.
- Novi uređaj u vlasništvu je logičke particije, koja ima vlasništvo nad I/O procesorom (IOP) na koji je uređaj pripojen.
- Novi IOP ili IOA u vlasništvu je particije koja ima vlasništvo nad namjenskom sabirnicom.
- Novi IOP ili IOA u vlasništvu je particije koja ima vlasništvo nad praznim položajem na dijeljenoj sabirnici.
- Primarna particija ima vlasništvo nad novom sistemskom sabirnicom.
- Novi procesori i memorija dostupni su (nedodijeljeni) za dodjelu bilo kojoj particiji.
- Pri dodavanju i uklanjanju novih diskovnih jedinica u sistemu, možda ćete trebati brisati konfiguracijske podatke particija na uređaju.
- Novi 5250 interaktivni CPW dodijeljen je preko particija postotkom specificiranim u čarobnjaku za kreiranje. Nakon nadogradnje, osigurajte da particijama nije dodijeljeno više 5250 interaktivnih CPW-ova nego ih mogu koristiti.

The IBM preporučuje pristup pri instaliranju IOP ili IOA tako da izvedete ove korake:

1. Koristite opciju brisanja resursa logičkih particija koji ne šalju izvještaj da uklonite resurse koji više nisu dostupni, koji su dvaput izlistani ili koji više nisu na poslužitelju.
2. Dodijelite prazne položaje particiji kojoj želite.
3. Instalirajte novi hardver pomoću informacija u Dodaci za korisničku instalaciju.

### Srodni zadaci

“Brisanje resursa koji ne izvještavaju na logičkim particijama” na stranici 127

“Brisanje podataka o konfiguraciji particije s nekonfiguriranih disk jedinica” na stranici 126

Kada premjestite disk jedinice između logičkih particija ili poslužitelja, možda ćete trebati obrisati sve stare podatke o konfiguraciji prije nego poslužitelj može ponovno koristiti logičku particiju.

## Instaliranje novog izdanja softvera u primarnoj particiji

Naučite zahtjeve za memorijom za primarnu particiju.

Minimalna memorija koju zahtijeva primarna particija može se mijenjati ako instalirate novo i5/OS izdanje softvera. Greška u konfiguraciji logičke particije može se desiti ako vrijednost minimalne memorije nije dovoljna. iSeries Navigator koristite za mijenjanje minimalne i maksimalne memorijske vrijednosti svake particije.

**Napomena - SRC Greška B600 5390:** Prilikom instalacije novog izdanja na particiju, ova greška obično pokazuje da particija na koju instalirate nema dovoljno minimalne memorije za ponovno pokretanje. Za povećanje minimalne memorije particije, morate rekonfigurirati memoriju particije pomoću iSeries Navigатора ili sučelja baziranog na znakovima. Prilikom rekonfiguracije, sistem će dobiti predložene memorijske minimume.

Za dodatne informacije o instaliranju i5/OS, uputite se na Instalacija i5/OS izdanja i vezanog softvera.

## Konverzije jedinica proširenja u particioniranoj okolini

Naučite kako konvergirati jedinice proširenja na particioniranom 8xx ili 270 iSeries poslužiteljima.

Potrebno je detaljno planiranje prije početka konverzije jedinice proširenja particioniranog poslužitelja. Posebno se preporuča da sve akcije konfiguriranja logičke particije izvodi osoba iz servisa, školovana za LPAR.

Pogledajte Konvertiranje jedinica proširenja za particionirani poslužitelj za detaljne upute o konverzijama sljedećih dodataka:

- Konverzija dodatka 5065 na 5074
- Konverzija dodatka 5066 na 5079
- Konverzija dodatka 5075 na 5074

#### **Srodni zadaci**

Instaliranje popravka

## **Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama**

Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

Povremeno ćete trebati izvesti punjenje početnog programa (IPL) ili isključiti cijeli sistem ili pojedinu particiju.

Važno je zapamtiti da kada izvodite IPL na primarnoj particiji, također izvodite IPL na svim sekundarnim particijama.

Ako isključite primarnu particiju, također ćete isključiti svaku sekundarnu particiju koja je u izvođenju. Osim ako ne isključite sekundarne particije prije primarne particije, svaka sekundarna particija koja je još u izvođenju može imati nepravilan IPL.

Pogledajte Osnovne sistemске operacije za više informacija o nepravilnim IPL-ovima.

Neki od IPL zadataka koje možete izvoditi su sljedeći:

- Promjena rasporeda uključenja logičke particije.
- Promjena vremena na primarnoj particiji.
- Isključivanje sistema.
- Ponovno pokretanje sistema.
- Promjena načina rada za logičku particiju.
- Promjena IPL izvora za logičku particiju.
- Ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema.
- Spriječavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema.

#### **Srodni koncepti**

“Promjena rasporeda uključenja logičke particije” na stranici 83

Možete rasporediti kada će se sekundarna particija uključiti ili isključiti promjenom sistemске vrijednosti IPL Datum i Vrijeme (QIPLDATTIM). QIPLDATTIM sistemsku vrijednost možete promijeniti u Centralnom upravljanju iSeries Navigatora.

“Promjena vremena na primarnoj particiji” na stranici 83

Prilikom promjene vremena na primarnoj particiji, provjerite da su sve sekundarne particije uključene. Ovo će osigurati da su podaci o konfiguraciji za svaki sekundarni izvor učitavanja odgovarajuće ažurirani.

“Isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 83

Ispravan način za gašenje sekundarne particije je korištenje naredbe i5/OS gašenje sistema (PWRDWNSYS).

“Promjena načina rada za logičku particiju” na stranici 86

Način rada za logičke particije radi isto kao način rada na sistemu bez logičkih particija.

“Promjena IPL izvora za logičku particiju” na stranici 86

Možete izabrati odijeljeni izvor (tip) za punjenje početnog programa (IPL) za svaku logičku particiju.

“Rješavanje sistemskih referentnih kodova za logičke particije” na stranici 107

Pronađite listu najčešćih sistemskih referentnih kodova i predloženih akcija za ispravljanje za logičke particije.

“Koncept logičke particije: memorija” na stranici 15

Procesori koriste memoriju za privremeno zadržavanje informacija.

#### **Srodni zadaci**



“Dinamičko premještanje interaktivne izvedbe” na stranici 67

Možete postaviti interaktivnu izvedbu tako da možete mijenjati vrijednosti između logičkih particija, bez potrebe za ponovnim pokretanjem cijelog sistema.

“Dinamičko premještanje memorije” na stranici 70

Memorija u svakoj logičkoj particiji operira unutar svojih dodijeljenih minimalnih i maksimalnih vrijednosti.

“Ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema” na stranici 87

“Sprečavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema” na stranici 88

Kada izaberete ovu opciju, logička particija neće biti pokrenuta kada izvedete ponovno pokretanje sistema (primarne particije) ili punjenje početnog programa (IPL).

“Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama” na stranici 85

Da ponovno pokrenete cijeli sistem (izvedete isključivanje i punjenje početnog programa (IPL-a)), sekundarna particija se mora isključiti zajedno s primarnom particijom.

### **Promjena rasporeda uključenja logičke particije:**

Možete rasporediti kada će se sekundarna particija uključiti ili isključiti promjenom systemske vrijednosti IPL Datum i Vrijeme (QIPLDATTIM). QIPLDATTIM systemsku vrijednost možete promijeniti u Centralnom upravljanju iSeries Navigatora.

Na liniji za naredbe u radnoj stanici sekundarne particije, koristite naredbu GO POWER ili CHGPWRSCD da promijenite raspored uključivanja sekundarne particije.

Kada rasporedite uključivanje sekundarne particije, osigurajte da je to samo u vrijeme kada je primarna particija već uključena. Morate uključiti primarnu particiju prije nego možete uključiti bilo koju sekundarnu particiju.

Pogledajte Osnovne systemske operacije za više informacija o rasporedima uključivanja.

#### **Srodni koncepti**

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82

Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

### **Promjena vremena na primarnoj particiji:**

Prilikom promjene vremena na primarnoj particiji, provjerite da su sve sekundarne particije uključene. Ovo će osigurati da su podaci o konfiguraciji za svaki sekundarni izvor učitavanja odgovarajuće ažurirani.

Sljedeće informacije odnose se samo na **primarne particije**.

Ako je sekundarna particija isključena prilikom promjene vremena na primarnoj particiji, može se pojaviti systemski referentni kod A6005090 800140A.

Da riješite tu grešku, izvedite IPL poslužitelja u ručnom načinu da prihvatite podatke izvora učitavanja. Za više informacija o prihvaćanju podataka izvora učitavanja, pogledajte Prihvat disk jedinice kao izvora učitavanja za logičke particije.

#### **Srodni koncepti**

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82

Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

### **Isključivanje sistema s logičkim particijama:**

Ispravan način za gašenje sekundarne particije je korištenje naredbe i5/OS gašenje sistema (PWRDWNSYS).

## Isključivanje sekundarne particije

Iz linije za naredbe na radnoj stanici na toj sekundarnoj particiji upišite PWRDWNSYS OPTION (\*CNTRLD) DELAY (600) i pritisnite Enter.

Ako isključite sekundarnu particiju, nećete utjecati na bilo koju drugu logičku particiju. Ova naredba je preferirani način za isključivanje sekundarne particije.

## Isključivanje sekundarne particije

Prije nego isključite primarnu particiju, koristite naredbu PWRDWNSYS da isključite svaku od sekundarnih particija. Zatim, koristite naredbu PWRDWNSYS da isključite primarnu particiju.

Počevši u V5R2, možete postaviti podršku za upit u naredbi PWRDWNSYS. Ovaj ekran za potvrdu pitat će vas da li želite isključiti primarnu particiju dok je sekundarna particija još aktivna. Da promijenite primarni default PWRDWNSYS naredbe s linije za naredbe, upišite ADDENVVAR i pritisnite Enter. Varijabla okoline je QIBM\_PWRDWNSYS\_CONFIRM.

Iz linije za naredbe na radnoj stanici na primarnoj particiji upišite PWRDWNSYS OPTION (\*CNTRLD) DELAY (600) i pritisnite Enter.

Ako ne isključite sekundarne particije prije primarne particije, sve aktivne sekundarne particije isključiti će se nepravilno.

Upravitelj particija dozvoliti će sekundarnim particijama da pokušaju upisati promijenjene podatke s memorije na disk jedinice. Međutim, operativni sistem možda neće dosegnuti normalan završetak posla. Sljedeći IPL za utjecanu sekundarnu particiju biti će tretiran kao nepravilan IPL i može mu trebati puno duže za dovršetak.

## Odgodeno isključivanje

Koristite odgodeno isključivanje (tipka za isključivanje na daljinskom kontrolnom panelu) samo kada morate isključiti logičku particiju, a naredba PWRDWNSYS ne radi.

Kada koristite opciju odgođenog isključivanja, particija čeka unaprijed određenu količinu vremena za isključivanje. Ovo particiji omogućuje vrijeme za dovršetak poslova i upis podataka na diskove. Ako particija nije u mogućnosti isključiti se u unaprijed određenoj količini vremena, nepravilno će završiti i sljedeće ponovno pokretanje može dugo trajati.

## Neposredno isključivanje

Koristite neposredno isključivanje (funkcija 8 na daljinskom kontrolnom panelu) samo kada se logička particija ne može isključiti upotrebom PWRDWNSYS ili odgođenog isključivanja.

Kada koristite opciju neposrednog isključivanja s daljinskog kontrolnog panela, sistem se isključuje bez bilo kakve unaprijed postavljene odgode. Ovo može uzrokovati nepravilan IPL logičke particije i uzrokovati mogući gubitak podataka.

Za izvedbu odgođenog isključivanja ili neposrednog isključivanja, trebate raditi s daljinskim kontrolnim panelom.

**Tipka za isključivanje** će pokrenuti odgodeno isključivanje i **funkcija 8** će pokrenuti neposredno isključivanje sistema. Trebate ID korisnika Servisnih alata s ovlaštenjem za operacije ili administraciju za funkciju Systemske particije u Namjenskim servisnim alatima (DST) za rad s panelom za daljinsku kontrolu.

Za informacije o korištenju udaljenog kontrolnog panela uputite se na Funkcije kontrolnog panela i za upute kako ponovno pokrenuti poslužitelj uputite se na Ponovno pokretanje sistema (IPL).

### Srodni koncepti

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82  
Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

#### Srodni zadaci

“Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama”

Da ponovno pokrenete cijeli sistem (izvedete isključivanje i punjenje početnog programa (IPL-a)), sekundarna particija se mora isključiti zajedno s primarnom particijom.

#### Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama:

Da ponovno pokrenete cijeli sistem (izvedete isključivanje i punjenje početnog programa (IPL-a)), sekundarna particija se mora isključiti zajedno s primarnom particijom.

Ako planirate ponovno pokrenuti primarnu particiju, prvo ugasite sve sekundarne particije.

Možete ponovno pokrenuti sekundarnu particiju bez utjecaja na druge sekundarne particije. Ako je sekundarna particija uključena, možete ju ponovno pokrenuti upotrebom PWRDWSYS OPTION \*CNTRLD DELAY (600) RESTART (\*YES). Ovu naredbu možete koristiti iz reda na naredbe na jednoj od radnih stanica ili koristite naredbu Run u iSeries Navigatoru.

Stanje sekundarne particije	Nenadzirani IPL	Nadzirani IPL
Izvođenje s i5/OS aktivan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udaljeni kontrolni panel za logičke particije da bi izabrali normalan način i postavili prikladan izvor (tip).</li> <li>2. Desno kliknite na logičku particiju s kojom želite raditi i izaberite <b>Naredbu Run</b>.</li> <li>3. Upišite PWRDWSYS OPTION (*CNTRLD) DELAY (600) RESTART (*YES) i kliknite <b>OK</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koristite udaljeni kontrolni panel za logičku particiju da biste izabrali ručni način i postavili prikladan izvor (tip) .</li> <li>2. Desno kliknite na logičku particiju s kojom želite raditi i izaberite <b>Naredbu Run</b>.</li> <li>3. Upišite PWRDWSYS OPTION (*CNTRLD) DELAY (600) RESTART (*YES) i kliknite <b>OK</b>.</li> </ol>
Izvođenje s i5/OS nije aktivan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koristite udaljeni kontrolni panel za logičke particije da bi izabrali normalan način i postavili prikladan izvor (tip).</li> <li>2. Koristite daljinski kontrolni panel i kliknite na tipku za uključivanje. (Odgodeno isključivanje).</li> <li>3. Pričekajte da se particija isključi.</li> <li>4. Koristite daljinski kontrolni panel i kliknite ponovno na tipku za uključivanje.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koristite udaljeni kontrolni panel za logičku particiju da biste izabrali ručni način i postavili prikladan izvor (tip) .</li> <li>2. Koristite daljinski kontrolni panel i kliknite na tipku za uključivanje. (Odgodeno isključivanje).</li> <li>3. Pričekajte da se particija isključi.</li> <li>4. Koristite daljinski kontrolni panel i kliknite ponovno na tipku za uključivanje.</li> </ol>
Nije u izvođenju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udaljeni kontrolni panel za logičke particije da bi izabrali normalan način i postavili odgovarajući izvor (tip).</li> <li>2. Koristite daljinski kontrolni panel i kliknite na tipku za uključivanje.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koristite udaljeni kontrolni panel za logičku particiju da biste izabrali ručni način i postavili odgovarajući izvor (tip) .</li> <li>2. Koristite daljinski kontrolni panel i kliknite na tipku za uključivanje.</li> </ol>

Pogledajte Osnovne sistemске operacije za više informacija o izvođenju nadziranih ili nenadziranih IPL-ova. Operacijska konzola daje vam dodatne informacije o daljinskom kontrolnom panelu.

#### Srodni koncepti

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82  
Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

“Isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 83

Ispravan način za gašenje sekundarne particije je korištenje naredbe i5/OS gašenje sistema (PWRDWN SYS).

“Promjena IPL izvora za logičku particiju”

Možete izabrati odijeljeni izvor (tip) za punjenje početnog programa (IPL) za svaku logičku particiju.

#### **Srodni zadaci**

“Ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema” na stranici 87

“Pokretanje SST-a i DST-a za logičke particije” na stranici 60

Za informacije o pokretanju SST i DST na primarnim i sekundarnim particijama, pogledajte ovdje.

#### **Promjena načina rada za logičku particiju:**

Način rada za logičke particije radi isto kao način rada na sistemu bez logičkih particija.

Za više informacija kako radi način rada i zašto ga možda trebate promijeniti, pogledajte Način rada IPL-a.

Da promijenite način rada za particiju, trebate raditi s panelom za daljinsku kontrolu. Trebate ID korisnika Servisnih alata s ovlaštenjem za operacije ili administraciju za funkciju Sistemske particije u Namjenskim servisnim alatima (DST).

Pogledajte Promjena načina rada i tipa IPL-a za upute kako promijeniti način rada za particiju.

#### **Srodni koncepti**

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82

Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

#### **Srodni zadaci**

“Pokretanje SST-a i DST-a za logičke particije” na stranici 60

Za informacije o pokretanju SST i DST na primarnim i sekundarnim particijama, pogledajte ovdje.

#### **Promjena IPL izvora za logičku particiju:**

Možete izabrati odijeljeni izvor (tip) za punjenje početnog programa (IPL) za svaku logičku particiju.

Svaki IPL izvor (A, B, C ili D) na sistemu s logičkim particijama radi isto kako bi radio na sistemu bez logičkih particija.

Za informacije kako radi svaki IPL i zašto ga možda trebate promijeniti, pogledajte IPL Tip za više informacija.

**Upozorenje:** Samo predstavnik hardverskog servisa treba koristiti IPL izvor C. Koristite IPL izvor C samo pod direktivom vašeg predstavnika servisa. Može doći do značajnog gubitka podataka kod nepravilne upotrebe ove funkcije.

Da promijenite IPL izvor za particiju, trebate raditi s panelom za daljinsku kontrolu. Trebate ID korisnika Servisnih alata s ovlaštenjem za operacije ili administraciju za funkciju Sistemske particije u Namjenskim servisnim alatima (DST) za rad s panelom za daljinsku kontrolu.

Pogledajte Funkcije kontrolnog panela za informacije kako koristiti daljinski kontrolni panel i Promjena načina rada i tipa IPL-a za upute kako promijeniti IPL izvor za particiju.

#### **Srodni koncepti**

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82

Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

#### **Srodni zadaci**

“Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama” na stranici 85

Da ponovno pokrenete cijeli sistem (izvedete isključivanje i punjenje početnog programa (IPL-a)), sekundarna particija se mora isključiti zajedno s primarnom particijom.

## **Ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema:**

Kada izaberete ovu opciju, možete postaviti da se sekundarna logička particija pokreće automatski kada izvedete ponovno pokretanje sistema (primarne particije) ili punjenje početnog programa (IPL).

Ovu proceduru možete izvesti preko iSeries Navigatora. Vama je potreban korisnički ID za Servisne alate s ovlaštenjem za administraciju za funkciju Sistemske particije u Namjenskim servisnim alatima (DST).

Za ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema korištenjem stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
5. Izaberite stranicu **Opcije**.
6. Selektirajte kućicu **Automatsko ponovno pokretanje pri ponovnom pokretanju primarne particije** da biste ponovno pokrenuli logičku particiju prilikom ponovnog pokretanja sistema. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
7. Kliknite **OK**.

Za ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema korištenjem stavke korištenjem prozora **Servisni alati**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru **Taskpad**. Ako **Taskpad** prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.
5. Proširite **Sistemska imena** i izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
7. Izaberite stranicu **Opcije**.
8. Selektirajte kućicu **Automatsko ponovno pokretanje pri ponovnom pokretanju primarne particije** da biste ponovno pokrenuli logičku particiju prilikom ponovnog pokretanja sistema. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
9. Kliknite **OK**.

Za ponovno pokretanje sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema pomoću **Središnjeg upravljanja**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
5. Izaberite stranicu **Opcije**.
6. Selektirajte kućicu **Automatsko ponovno pokretanje pri ponovnom pokretanju primarne particije** da biste ponovno pokrenuli logičku particiju prilikom ponovnog pokretanja sistema. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
7. Kliknite **OK**.

### **Srodni koncepti**

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82  
Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

## Srodni zadaci

“Ponovno pokretanje sistema s logičkim particijama” na stranici 85

Da ponovno pokrenete cijeli sistem (izvedete isključivanje i punjenje početnog programa (IPL-a)), sekundarna particija se mora isključiti zajedno s primarnom particijom.

### Sprečavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema:

Kada izaberete ovu opciju, logička particija neće biti pokrenuta kada izvedete ponovno pokretanje sistema (primarne particije) ili punjenje početnog programa (IPL).

Ovu proceduru možete izvesti preko iSeries Navigatora. Vama je potreban korisnički profil Servisnih alata s ovlaštenjem za administraciju za funkciju Sistemske particije u Namjenskim servisnim alatima (DST). Da spriječite sekundarnu logičku particiju od ponovnog pokretanja za vrijeme ponovnog pokretanja sistema, slijedite ove korake:

Za sprečavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema korištenjem stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i usluge** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
5. Izaberite stranicu **Opcije**.
6. Deselektirajte kućicu **Automatsko ponovno pokretanje pri ponovnom pokretanju primarne particije** da biste zadržali logičku particiju od ponovnog pokretanja prilikom ponovnog pokretanja sistema. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
7. Kliknite **OK**.

Za sprečavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema korištenjem prozora servisni alati, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
7. Izaberite stranicu **Opcije**.
8. Deselektirajte kućicu **Automatsko ponovno pokretanje pri ponovnom pokretanju primarne particije** da biste zadržali logičku particiju od ponovnog pokretanja prilikom ponovnog pokretanja sistema. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
9. Kliknite **OK**.

Za sprečavanje ponovnog pokretanja sekundarne logičke particije za vrijeme ponovnog pokretanja sistema pomoću Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
5. Izaberite stranicu **Opcije**.

6. Deselektirajte kućicu **Automatsko ponovno pokretanje pri ponovnom pokretanju primarne particije** da biste zadržali logičku particiju od ponovnog pokretanja prilikom ponovnog pokretanja sistema. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
7. Kliknite **OK**.

#### Srodni koncepti

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82  
Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

## Rješavanje problema logičkih particija

Djelotvorno riješite greške na logičkoj particiji upotrebom savjetnika za rješavanje problema. Također možete odrediti da li poslužitelj koji ima problema ima logičke particije, tako da možete brže pronaći rješenje.

Ako imate problema s particioniranim sistemom, odredite da li je problem specifičan za logičke particije ili je općeniti sistemski problem. Ako je vaš problem specifičan za sistemske particije, koristite ovaj odlomak zajedno sa SRC pronalazačem da shvatite sistemske referentne kodove (SRC-ove) i akcije obnavljanja potrebne za rješavanje greške. Međutim, specifične akcije obnavljanja i zadaci mogu zahtijevati pomoć Centra za tehničku podršku.

#### Srodni koncepti

Rješavanje problema i servis

#### Srodne reference

Linux na particiji gosta

## Sistemske referentne kodove (SRC-i) za logičke particije

Pronađite popis koji sadrži zajedničke SRC koje PAL može izvijestiti.

Sljedeća tablica sadrži zajedničke SRC koje PAL može izvijestiti. Predložene akcije ispravka slijede svaki SRC. Ako SRC nije izlistan, možda se ne odnosi na logičke particije.

**Bilješka:** U sljedećoj tablici, xx brojevi u SRC kodovima odgovaraju ID-u particije.

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti

SRC	Informacije
1 B2xx 1230	<p><b>Uzrok:</b> Sekundarna particija nije mogla izvesti IPL. IPL je završen. Primjer onog što uzrokuje pojavu ovog SRC-a je ne-dodjeljivanje ispravne količine procesora ili memorije sekundarnoj particiji.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Iz ekrana Rad sa sistemskim particijama, ispravite problem u konfiguraciji na osnovu šifre razloga, zatim ponovno pokušajte IPL sekundarne particije. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte šifru razloga iz riječi 3 SRC-a. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00000A2: Nedovoljna količina interaktivne izvedbe</li> <li>• 00000A3: Nedovoljan broj procesora</li> <li>• 00000A4: Nedovoljna veličina glavne memorije</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>



Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 1250	<p><b>Uzrok:</b> IPL način primarne particije ne dozvoljava sekundarnoj particiji da izvede IPL na zadani način. IPL je završen. Primjer što uzrokuje pojavu ovog SRC-a je primarna particija u IPL-u C-načina i sekundarna particija je IPL B-načina. Kada je primarna particija u IPL-u D-načina, sekundarnim particijama nije dozvoljeno izvođenje IPL-a.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Otidite na ekran Rad sa sistemskim particijama i dodijelite sekundarnim particijama isti IPL način kao i primarnim particijama. Zatim, pokušajte IPL sekundarne particije ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz unosa u Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL).</p>
B2xx 1260	<p><b>Uzrok:</b> Postavka Vremenski određenog uključivanja (TPO) dosegnuta je za sekundarnu particiju, ali blokiranje ključa nije postavljeno na Automatsko ili Normalno.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Idite na prikaz Rad sa sistemskim particijama i promijenite blokiranje ključa s trenutne postavke Ručno-osigurano na Normalno-automatski. Zatim, pokušajte IPL sekundarne particije ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz unosa u Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL).</p>
B2xx 1310	<p><b>Uzrok:</b> Nije izabran IOP zamjenskog (D-način) IPL-a uređaja. IPL će pokušati nastaviti, ali možda neće biti dovoljno informacija za pronalazak ispravnog D-način izvora učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Otidite na ekran Rad sa sistemskim particijama i konfigurirajte IOP zamjenskog IPL-a za sekundarnu particiju. Zatim, pokušajte IPL sekundarne particije ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>
B2xx 1320	<p><b>Uzrok:</b> Nije izabran defaultni IOP izvora učitavanja za IPL A-načina ili B-načina. IPL će pokušati nastaviti, ali možda neće biti dovoljno informacija za pronalazak ispravnog izvora učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Otidite na ekran Rad sa sistemskim particijama i konfigurirajte IOP izvora učitavanja za sekundarnu particiju. Zatim, pokušajte IPL sekundarne particije ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>



Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 3110	<p><b>Uzrok:</b> Svi kandidati za izvor učitavanja pretraženi su za važeći kod sekundarne particije. Međutim, u svim slučajevima nađene su greške koje su spriječile svaki od njih da bude upotrijebljen kao kandidat za izvor učitavanja za IPL. IPL je završen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Adresirajte svaki pronađeni problem i zatim ponovno pokušajte IPL sekundarne particije. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Pretražite listu povijesti SRC-a sekundarne particije za prethodne B2ppxxxx SRC-ove greške (gdje je pp ID particije) da pokušate odrediti izvor problema.</p>
B2xx 3123	<p><b>Uzrok:</b> IOA priključnica ne pripada IOP-u. Napravljena je provjera specifičnog IOP-a da se osigura da mu je IOA priključnica dodijeljena. Ovaj SRC označava da niti jedna IOA priključnica nije dodijeljena IOP-u i zbog toga sve adrese jedinica na toj priključnici neće biti pokušane. IPL će pokušati nastaviti preskakanjem na sljedeću adresu priključnice.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ovaj SRC vjerojatno označava grešku LPAR konfiguracije. Upotrijebite ekran Rad s particijama da provjerite konfiguraciju vaše particije i da osigurate da su sve priključnice ispravno dodijeljene particiji.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) koristite za pretraživanje SRC-a koji pripadaju adresi uređaja koja je referenca u riječi 13-16 SRC-a. Ispravite pronađene probleme i zatim ponovno pokušajte s IPL-om.</p>
B2xx 3125	<p><b>Uzrok:</b> Neuspjeh dodjele memorije za rane IPL objekte. Primarna je niska s memorijom. IPL redosljed će biti ponovno pokušan s istim uređajem.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako primarna particija nema dovoljno glavne memorije, uklonite nešto glavne memorije s jedne ili više sekundarnih particija, zatim ju dodajte na primarnu particiju. Ako primarna particija nema dovoljno glavne memorije, pokušajte IPL ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Osigurajte da primarna particija ima primjerenu količinu dostupne glavne memorije za izvođenje IPL-a na sekundarnoj particiji.</p>
B2xx 3130	<p><b>Uzrok:</b> Nije pronađen objekt sabirnice za specificirani broj sabirnice. IPL će pokušati nastaviti, ali svi sljedeći uređaji za izvor učitavanja na ovoj adresi sabirnice biti će preskočeni.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako je riječ 3 nula, tada je SRC informativan i može biti zanemaren. Broj sabirnice različit od nula nema pridruženog objekta sabirnice. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa da riješite problem.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Vrijednost za riječ 3 je sljedeća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> </ul> <p>Ova vrijednost može vam pomoći da identifikirate hardver koji je uzrokovao grešku.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 3135	<p><b>Uzrok:</b> Tip objekta sabirnice Upravitelja prijenosa nije SPD, niti PCI. Jedini poznati tipovi sabirnica su RIO, SAN i Virtualna i niti jedna od ovih ne podržava IPL način kao LPAR izvor učitavanja. Cijela sabirnica će biti preskočena. IPL će pokušati nastaviti.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa da riješite problem.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Vrijednost za riječ 3 je sljedeća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> </ul> <p>Ova vrijednost može vam pomoći da identifikirate hardver koji je uzrokovao grešku.</p>
B2xx 3200	<p><b>Uzrok:</b> Naredba (Započni vlastito punjenje) poslana na IOP govoreći mu da locira izabrani izvor učitavanja i da se učita ili resetira nije uspjela. IPL će pokušati nastaviti i ovisno o tipu greške, uređaj za izvor učitavanja može biti ponovljen ili preskočen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Pogledajte SRC-e u PAL koje se odnose na lokaciju uređaja navedenu u riječima 3-6. Slijedite akcije obnavljanja za pronađene probleme. Zatim, pokušajte IPL sekundarne particije ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Vrijednosti za riječi 3-6 su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Informacije o adresi jedinice</li> </ul> <p>Ove vrijednosti mogu vam pomoći da identifikirate hardver koji je uzrokovao grešku.</p>
B2xx 4310	<p><b>Uzrok:</b> Hardverski pogon za uređaj izvora učitavanja nema HRI objekt. IPL će pokušati ponoviti cijeli IPL niz sa specificiranog izvora učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako vaš IPL nije uspio zbog ovog SRC-a, uhvatite MSD primarne particije i kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Vrijednost za riječ 3 je sljedeća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Informacije o adresi jedinice</li> </ul> <p>Ova vrijednost može vam pomoći da identifikirate hardver koji je uzrokovao grešku.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 4312	<p><b>Uzrok:</b> Desila se nepodudarnost između očekivane lokacije logičkog uređaja kandidata za izvor učitavanja i izlistanog uređaja za kandidata izvora učitavanja. IPL će pokušati ponoviti cijeli IPL niz sa specificiranog izvora učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako vaš IPL nije uspio zbog ovog SRC-a, uhvatite MSD primarne particije i kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Vrijednost za riječ 3 je sljedeća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Informacije o adresi jedinice</li> </ul> <p>Ova vrijednost može vam pomoći da identifikirate hardver koji je uzrokovao grešku.</p>
B2xx 4315	<p><b>Uzrok:</b> Desila se greška prilikom pokušaja dodjele memorije u primarnoj particiji.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako primarna particija nema dovoljno glavne memorije, uklonite nešto glavne memorije s jedne ili više sekundarnih particija, zatim ju dodajte na primarnu particiju.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Osigurajte da primarna particija ima odgovarajuću količinu glavne memorije. Ponovno pokušajte IPL sekundarne particije. Pokušajte ponovno IPL sekundarne particije.</p>
B2xx 4320	<p><b>Uzrok:</b> Javljena je kriva vrsta primarnog izvora učitavanja. IPL će pokušati nastaviti preskakanjem svih sljedećih pokušaja na ovaj uređaj.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Provjerite vašu konfiguraciju hardvera za sekundarnu particiju.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Osigurajte da su uređaji locirani na ispravnoj lokaciji.</p>
B2xx 4321	<p><b>Uzrok:</b> Javljena je kriva vrsta zamjenskog izvora učitavanja. IPL će pokušati nastaviti preskakanjem svih sljedećih pokušaja na ovaj uređaj.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Provjerite vašu konfiguraciju hardvera za sekundarnu particiju.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Osigurajte da su uređaji locirani u ispravnoj priključnici.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 5106	<p><b>Uzrok:</b> Neuspjeh kreiranja privremenog segmenta za dump glavne memorije. Primjer što uzrokuje ovu grešku je ostanak bez memorije u primarnoj particiji. IPL će biti ponovljen na istu adresu jedinice uređaja, pod pretpostavkom da je ovo privremeno stanje.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako primarna particija nema dovoljno glavne memorije, uklonite nešto glavne memorije s jedne ili više sekundarnih particija, zatim ju dodajte na primarnu particiju. Ako primarna particija nema dovoljno glavne memorije, pokušajte IPL ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Osigurajte da primarna particija ima odgovarajuću količinu glavne memorije dostupne za izvođenje IPL-a sekundarnih particija.</p>
B2xx 5114	<p><b>Uzrok:</b> Sekundarni izvor učitavanja dodijelio je MSD koji je manji od minimalne veličine dump-a. Nikakav dump ne može biti uhvaćen. IPL će završiti.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz unosa u Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL). Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>
B2xx 5115	<p><b>Uzrok:</b> Učitavanje s izvora učitavanja nije uspjelo. IPL će pokušati nastaviti ponavljanjem cijelog IPL niza na isti uređaj izvora učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako ovaj SRC sprečava sekundarni IPL od nastavka, usredotočite se na uređaj izvora učitavanja na lokaciji specificiranoj u riječima 3-6. Ponovno pokušajte IPL sekundarne particije nakon popravka svakog nadenog problema.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Ove vrijednosti za riječi 3-6 su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o sabirnici</li> <li>• Riječ 4: Informacije o ploči</li> <li>• Riječ 5: Informacije o kartici</li> <li>• Riječ 6: Informacije o jedinici</li> </ul> <p>Ove vrijednosti mogu vam pomoći da identifikirate hardver koji je uzrokovao grešku.</p> <p>Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 5117	<p><b>Uzrok:</b> Desio se IPL MSD-a ili CPM-a, ali trenutne informacije ne mogu biti upisane na uređaj izvor učitavanja, jer važeći dump već postoji. Trenutne informacije o MSD-u ili CPM-u su izgubljene i IPL je završen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Izvedite IPL sekundarne particije nakon namjenskih servisnih alata (DST) da napravite nevažećima stare MSD ili CPM informacije na izvoru učitavanja. Nakon toga mogu biti spremljeni dump-ovi narednih MSD-a ili CPM-a.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte particiju koja ima problem preko broja za identifikaciju particije (xx) danog u SRC-u.</p>
B2xx 5121	<p><b>Uzrok:</b> Desio se IPL MSD-a ili CPM-a, ali trenutne informacije ne mogu biti upisane na uređaj izvor učitavanja, jer važeći dump već postoji. Trenutne informacije o MSD-u ili CPM-u su izgubljene i IPL je završen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Izvedite IPL sekundarne particije nakon namjenskih servisnih alata (DST) da napravite nevažećima stare MSD ili CPM informacije na izvoru učitavanja. Nakon toga mogu biti spremljeni dump-ovi narednih MSD-a ili CPM-a.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) i popravite pronađene probleme.</p>
B2xx 5135	<p><b>Uzrok:</b> Operacija pisanja disk jedinice nije uspjela za vrijeme pisanja MSD ili CPM glavnih stranica. Djelomični dump informacija faze II. je možda dostupan u dumpu, a MSD ili CPM IPL će se nastaviti.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) koji je pridružen jedinici diska na danoj lokaciji. Popravite svaki pronađeni mogući problem. Ovo može biti znak problema disk jedinice, IOP-a, ili Sabirnice koji treba biti popravljen.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte šifru razloga iz riječi 3-9 SRC-a. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Informacije o adresi jedinice</li> <li>• Riječ 7: Broj stranica napisanih u operaciji</li> <li>• Riječ 8: Položaj stranice za uređaj</li> <li>• Riječ 9: Povratni kod DASD pogonitelja hardvera</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 5145	<p><b>Uzrok:</b> Pohrana SID 82 LID-a za vrijeme Faze II za MSD ili CPM stazu nije uspjela. Informacije o Fazi II najvjerojatnije neće biti dostupne u dump-u i IPL MSD-a ili CPM-a biti će nastavljen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) koji je pridružen jedinici diska na danoj lokaciji. Popravite svaki pronađeni mogući problem. Ovo može biti znak problema disk jedinice, IOP-a, ili Sabirnice koji treba biti popravljen.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte šifru razloga iz riječi 3-6 SRC-a. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Informacije o adresi jedinice</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>
B2xx 5148	<p><b>Uzrok:</b> Desio se MSD dok je sistem već izvodio IPL za obnavljanje MSD-a ili CPM-a. Prvi dump već je kopiran ili obrisan. Drugi dump je uspješno spremljen u SID 82 sekundarnog izvora učitavanja, ali sekundarna particija neće izvesti IPL.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte šifru razloga iz riječi 3-6 SRC-a. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Informacije o adresi jedinice</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 6012	<p><b>Uzrok:</b> LID sekundarne particije uspješno je učitani u glavnu memoriju particije. Međutim, naknadno je određeno da stvarni LID nije potpuno sadržan u području punjenja particije i moguće je da je došlo do oštećenja memorije ili greške. IPL će biti završen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa. Izvor učitavanja sekundarne particije je oštećen. Možda će biti potrebna ponovna instalacija ako je izvor učitavanja DASD.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte šifru razloga iz riječi 3-6 SRC-a. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Informacije o adresi jedinice</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>
B2xx 6015	<p><b>Uzrok:</b> Neuspjeh dobivanja područja za učitavanje podataka. IPL će pokušati nastaviti preskakanjem ovog uređaja i pokušajem sa sljedećim uređajem kandidatom za izvor učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ovo je najvjerojatnije problem s neispravnim ili nevažećim medijem izvora učitavanja. Za obnavljanje je najvjerojatnije je potrebna ponovna instalacija Licencnog internog koda sekundarne particije. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>
B2xx 6025	<p><b>Uzrok:</b> Nevažeća memorija za učitavanje u ID za učitavanje. IPL će pokušati nastaviti preskakanjem ovog uređaja i pokušajem sa sljedećim uređajem kandidatom za izvor učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ovo je najvjerojatnije problem s neispravnim ili nevažećim medijem izvora učitavanja. Za obnavljanje je najvjerojatnije je potrebna ponovna instalacija Licencnog internog koda sekundarne particije. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 6027	<p><b>Uzrok:</b> Uvjet niske memorije u primarnoj particiji najvjerojatniji je razlog za ovaj SRC. Ponovno će biti pokušani cijeli IPL niz na istu adresu jedinice.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako primarna particija nema dovoljno glavne memorije, uklonite nešto glavne memorije s jedne ili više sekundarnih particija, zatim ju dodajte na primarnu particiju. Ako primarna particija ima dovoljno glavne memorije i nema memorijskih oštećenja, pokušajte operaciju ponovno.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Osigurajte da particija ima dovoljno dodijeljene glavne memorije, provjerite da nema memorijskog curenja i pokušajte ponoviti operaciju.</p>
B2xx 7111	<p><b>Uzrok:</b> Sekundarni izvor učitavanja nema pridruženi IOP pogonitelj hardvera.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Uхватite MSD primarne particije. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa da riješite problem.</p> <p><b>Postupak rješenja problema:</b> Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa da riješite problem.</p>
B2xx 7115	<p><b>Uzrok:</b> Neuspjeh uklanjanja IOP pogonitelja hardvera (nije izvor učitavanja za trenutni IPL). IPL će biti nastavljen, ali sekundarna particija najvjerojatnije neće biti u mogućnosti postaviti veze na ovaj IOP.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Možda ćete trebati izvesti drugi IPL sekundarne particije da obnovite specifični IOP za upotrebu od strane druge particije. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte vrijednosti za riječi 3-5 da odredite uzrok greške. Vrijednosti za riječi su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> </ul>
B2xx 7117	<p><b>Uzrok:</b> Uklanjanje IOP pogonitelja hardvera koji je pridružen trenutnom izvoru učitavanja nije uspjelo. IPL neće biti nastavljen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Skupite detaljne heksadecimalne podatke s Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) koji se odnosi na navedenu IOP adresu. Popravite svaki pronađeni problem slijedeći akcije obnavljanja za SRC-e PAL-a. Pokušajte ponovno IPL sekundarne particije. IPL primarne particije će možda biti zahtijevan da se vrati kontrola IOP-a.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte šifru razloga iz riječi 3-6 SRC-a. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> <li>• Riječ 6: Povratni kod IOP-a</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>



Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
B2xx 7200	<p><b>Uzrok:</b> Pronađen je uvjet greške prilikom pokušaja slanja naredbe za izlaz iz VSP načina (naredba za sabirnicu samo za PCI) IOP-u izvora učitavanja.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Skupite detaljne heksadecimalne podatke s Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) koji se odnosi na navedenu IOP adresu. Popravite svaki pronađeni problem slijedeći akcije obnavljanja za SRC-e PAL-a. Pokušajte ponovno IPL sekundarne particije. IPL primarne particije će možda biti zahtijevan da se vrati kontrola IOP-a.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Identificirajte šifru razloga iz riječi 3-5 SRC-a. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: Informacije o adresi sabirnice</li> <li>• Riječ 4: Informacije o adresi ploče</li> <li>• Riječ 5: Informacije o adresi kartice</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p>
B2xx 8105	<p><b>Uzrok:</b> Nije uspjela inicijalizacija struktura podataka glavne memorije sekundarne particije. IPL je završen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ovo je najvjerojatnije problem s neispravnim ili nevažećim medijem izvora učitavanja. Za obnavljanje je najvjerojatnije je potrebna ponovna instalacija Licencnog internog koda sekundarne particije. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>
B2xx 8107	<p><b>Uzrok:</b> Nije uspjela dodjela glavne memorije za poruke o događajima Licencnog internog koda. Ovo pokazuje da je malo slobodne glavne memorije u primarnoj particiji. IPL je završen.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako primarna particija nema dovoljno glavne memorije, uklonite nešto glavne memorije s jedne ili više sekundarnih particija, zatim ju dodajte na primarnu particiju.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Osigurajte da primarna particija ima odgovarajuću količinu glavne memorije za IPL sekundarne particije.</p>
B2xx 8115	<p><b>Uzrok:</b> Otvaranje veza Licensed Internal Code Session Manager-a nije uspjelo na nekim ili svim vezama. IPL će biti nastavljen, ali neke veze neće biti funkcionalne.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Možda ćete trebati izvesti drugi IPL sekundarne particije da obnovite veze Upravitelja sesijom Licencnog internog koda. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
1 B600 5310	<p><b>Uzrok:</b> Podaci o konfiguraciji logičke particije imaju grešku u dosljednosti. Poslužitelj ne može pronaći funkcionalnu kopiju podataka o konfiguraciji za logičku particiju.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa. Poslužitelj neće nastaviti svoj IPL nakon namjenskih servisnih alata (DST) sve dok problem nije ispravljen.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>
1 B600 5311	<p><b>Uzrok:</b> Podaci o konfiguraciji logičke particije ne podudaraju se s konfiguracijom trenutnog poslužitelja. Mogući uzroci uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nekonfiguriranu disk jedinicu koja je prethodno bila izvor učitavanja za logičku particiju.</li> <li>• Podaci o konfiguraciji izvora učitavanja ne podudaraju se s logičkom particijom za koju se koriste.</li> <li>• Podaci o konfiguraciji izvora učitavanja ne podudaraju se serijskim brojem poslužitelja za koji se koriste.</li> <li>• Podaci o konfiguraciji noviji su od podataka u konfiguraciji primarne particije.</li> </ul> <p><b>Obnavljanje:</b> Izvedite jedan od sljedećih zadataka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je izvor učitavanja greškom bio zamijenjen, vratite original i ponovno pokrenite poslužitelj.</li> <li>• Ako je izvor učitavanja za primarnu particiju, obnovite konfiguracijske podatke logičke particije.</li> <li>• Ako je navedeni izvor učitavanja za sekundarnu particiju, prihvatite disk kao izvor učitavanja za tu sekundarnu particiju.</li> <li>• Ako nije konfigurirana navedena jedinica diska, brišite nekongurirani izvor učitavanja za korištenje nove jedinice diska na poslužitelju.</li> <li>• Ako je disk jedinica izvora učitavanja premještena s poslužitelja koji ima logičke particije, ali trenutni poslužitelj ne bi smio imati logičke particije, obrišite sve podatke o konfiguraciji particije. Ovo će brisati sve sekundarne particije.</li> <li>• Ako je izvor učitavanja došao s particioniranog poslužitelja i greškom je upotrijebljen za izvođenje IPL-a particije, ne poduzimajte nikakvu akciju. Inicijalizacija obrade diska za vrijeme instalacije briše postojeće podatke o konfiguraciji.</li> </ul> <p>Logička particija neće nastaviti svoj IPL nakon DST-a sve dok problem nije ispravljen s jednom od gore navedenih akcija.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
1 B600 5312	<p><b>Uzrok:</b> Informativno pokazivanje da je poslužitelj otkrio i ispravio nekonzistentnosti u podacima o konfiguraciji na logičkoj particiji, bez bilo kakvog gubitka podataka.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ništa.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Nema ga, ukoliko nema značajnog broja grešaka. Za ove probleme skupite detaljne heksadecimalne podatke iz unosa Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>
1 B600 5313	<p><b>Uzrok:</b> Poslužitelj je otkrio nepravilnosti u podacima o konfiguraciji za logičku particiju i nije ih mogao ispraviti bez gubitka zadnjeg ažuriranja podataka o konfiguraciji.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ručno provjerite valjanost podataka o konfiguraciji i ponovite svaku akciju konfiguracije koja nedostaje.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Nema ga, ukoliko nema značajnog broja grešaka. Za ove probleme skupite detaljne heksadecimalne podatke iz unosa Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za vašeg dobavljača servisa.</p>
B600 5320	<p><b>Uzrok:</b> I/O Adaptor korišten od strane gostujuće particije lociran je na položaju kartice na istoj domeni Multi-adaptor mosta kao i I/O procesor. Podaci gostujuće particije mogu biti izgubljeni ako se desi jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izveden je Tip D IPL primarne particije.</li> <li>• I/O Adaptor premješta se na i5/OS particiju.</li> <li>• Greška uzrokuje da se konfiguracijski podaci Logičke particije (LPAR) ne koriste.</li> </ul> <p><b>Obnavljanje:</b> Koristite Alat za provjeru LPAR valjanosti (LVT) da kreirate važeću LPAR konfiguraciju. Za više informacija o LPAR alatu provjere valjanosti, pogledajte sljedeću Web stranicu: <a href="http://www.ibm.com/eserver/series/lpar">http://www.ibm.com/eserver/series/lpar</a></p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za provjeru šifre razloga od riječi 3-9 SRC-a, koristite Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL). Koristite šifru razloga iz riječi 3-9 da identificirate lokaciju IOP-a i IOA. Moguće šifre razloga su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riječ 3: ID particije IOP-a</li> <li>• Riječ 4: ID okvira IOP-a</li> <li>• Riječ 5: IOP priključnica</li> <li>• Riječ 6: ID particije IOA</li> <li>• Riječ 7: ID okvira IOA</li> <li>• Riječ 8: IOA priključnica</li> <li>• Riječ 9: IOA broj tipa</li> </ul> <p>Za svaku drugu šifru razloga kontaktirajte vašeg dobavljača servisa</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
1 B600 5340	<p><b>Uzrok:</b> Logička particija radi s manje od zahtijevanog broja procesora.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Izvedite obnavljanje za procesorske specifične greške koje su zapisane u primarnoj particiji.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Provjerite Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) na primarnoj particiji za SRC-e koji pokazuju koje bi se hardverske greške trebale ispraviti.</p>
1 B600 5341	<p><b>Uzrok:</b> Logička particija je u izvođenju s manje od zahtijevane količine glavne memorije.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Izvedite obnavljanje za specifične greške glavne memorije koje su zapisane u primarnoj particiji.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Provjerite Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) na primarnoj particiji za SRC-e koji pokazuju koje bi se hardverske greške trebale ispraviti.</p>
B600 5342	<p><b>Uzrok:</b> Logička particija nema dovoljan broj procesora. Procesorski minimumi logičke particije ne mogu biti zadovoljeni.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Svi resursi privremeno su bili dodijeljeni primarnoj. Izvedite obnavljanje za procesorske specifične greške koje su zapisane u primarnoj particiji.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Provjerite Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za greške hardvera.</p>
B600 5343	<p><b>Uzrok:</b> Logička particija nema dovoljnu količinu memorije. Memorijski minimumi logičke particije ne mogu biti zadovoljeni.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Svi resursi privremeno su bili dodijeljeni primarnoj. Izvedite obnavljanje za memorijske specifične greške koje su zapisane u primarnoj particiji.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Provjerite Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za greške hardvera.</p>
B600 5344	<p><b>Uzrok:</b> Logička particija nema dovoljnu količinu interaktivne izvedbe. Minimumi interaktivne izvedbe logičke particije ne mogu biti zadovoljeni.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Svi resursi privremeno su bili dodijeljeni primarnoj. Izvedite obnavljanje za specifične greške interaktivne izvedbe koje su zapisane u primarnoj particiji.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Provjerite Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za greške hardvera.</p>

Tablica 11. Zajednički SRC koje PAL može izvijestiti (nastavak)

SRC	Informacije
1 B600 5350	<p><b>Uzrok:</b> Verzija softvera logičke particije izvan je raspona podržanih izdanja za sekundarne particije.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Izvedite jedno od sljedećeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalirajte podržanu verziju operativnog sistema na logičku particiju koja ima problem.</li> <li>• Instalirajte verziju operativnog sistema koja podržava verziju u pogrešnoj logičkoj particiji.</li> </ul> <p><b>Postupak analize problema:</b> Prikažite razinu izdanja logičke particije i provjerite raspon izdanja logičke particije.</p>
1 B600 5380	<p><b>Uzrok:</b> Desio se neočekivani događaj u kodu upravljanja logičkom particijom koja je obnovljena.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa ako se desio značajan broj ovih grešaka.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz unosa u Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL).</p>
1 B600 5390	<p><b>Uzrok:</b> Desio se neočekivani događaj u kodu upravljanja logičkom particijom koji nije mogao biti obnovljen. Daljnje promjene na konfiguraciji logičke particije možda nisu moguće.</p> <p><b>Obnavljanje:</b> Ako se ova greška javlja za vrijeme instalacije ili nadogradnje, najvjerojatnije rješenje je povećanje minimalne memorije particije na koju instalirate ili nadograđujete. Ako povećanje minimuma memorije ne riješi ovaj problem, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa. Poslužitelj možda neće izvesti IPL nakon DST-a sve dok problem nije ispravljen.</p> <p><b>Postupak analize problema:</b> Za ovaj problem skupite detaljne heksadecimalne podatke iz unosa u Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL).</p>

#### Srodni koncepti

“Upravljanje sigurnosti za logičke particije” na stranici 65

Naučite tko ima ovlaštenje za izvođenje zadataka logičke particije i kako ograničiti pristup sistemu.

Rješavanje problema i servis

#### Srodni zadaci

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

## Određivanje da li poslužitelj ima logičke particije

iSeries Navigator koristite da biste odredili da li je poslužitelj konfiguriran za izvođenje logičkih particija.

Svi se sistemi otpremaju s primarnom particijom. Vi možete kreirati logičke particije na sistemima ovisno o hardveru i izdanjima koja trenutno imate u izvođenju.

Da odredite da li vaš poslužitelj ima logičke particije u V5R1 ili kasnijim izdanjima, dovršite sljedeće korake:

1. Pomoću iSeries Navigatora, izaberite **Moje veze**.
2. Izaberite fizički sistem s kojim želite raditi.

3. Izaberite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite Logičke particije. Ako sistem ima logičke particije, ispisuje sve particije na poslužitelju.

## Sistemske referentne kodove (SRC-i) za logičke particije

Naučite kako odrediti da li je vaš poslužitelj naišao na bilo kakvu grešku logičkog particioniranja.

Sistemske referentne kodove (SRC) mogu se pojaviti na kontrolnom panelu, dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL), prikazu Upravitelja dumpa glavne memorije, u iSeries Navigatoru ili na raznim prikazima unutar DST ili SST.

SRC-i se sastoje od devet "riječi" koje možete pogledati pristupanjem funkciji kontrolnog panela koja odgovara toj riječi. SRC-i za sekundarne particije pronalaze se na virtualnom kontrolnom panelu. Riječ se obično sastoji od 8 heksadecimalnih znakova (0-9 i A-F). Funkcija odgovara funkciji kontrolnog panela koja bi pokazala određenu riječ SRC-a.

V4R5 i novija izdanja

iSeries poslužitelji imaju kontrolni panel koji može prikazati istovremeno do četiri riječi. Dodatno, prva riječ SRC-a može biti bilo koji ASCII znak. Drugih osam riječi SRC-a još uvijek se sastoje od heksadecimalnih podataka.

Funkcija 11 još uvijek prikazuje prvu riječ SRC-a. Međutim, prva riječ može sadržavati 8 do 32 znaka.

S obzirom da možete prikazati do 4 riječi istovremeno, funkcija koju koristite da pogledate riječ različita je za V4R5 i kasnija izdanja. Funkcije 11 do 13 pokazuju svih devet riječi SRC-a. Funkcije 14 do 19 nisu dostupne.

U PAL i ostalim softverskim prikazima, SRC izgleda kao i kod prethodnih izdanja. Jedna razlika je da će prva riječ imati do 32 znaka teksta. Druga razlika je da će riječ biti broj od 1 do 9 umjesto od 11 do 19. Ovo pomaže da se izbjegne miješanje broja riječi s brojem funkcije korištene da se ona pronađe.

SRC-i za V4R5 i kasnije verzije prikazuju se kako slijedi:

Funkcija	Riječ
11	1
	proširena riječ 1
	proširena riječ 1
	proširena riječ 1
12	2
	3
	4
	5
13	6
	7
	8
	9

V4R4

Za V4R4 hardver i softver, broj riječi isti je kao i broj funkcije na koju odgovara. Na primjer, riječ 11 SRC-a pojavljuje se u funkciji 11.

U PAL-u i ekranima drugih softvera, SRC se pojavljuje kao devet redaka heksadecimalnih podataka. Svaki redak predstavlja funkciju i broj riječi se prikazuje na početku heksadecimalnog podatka.

Potpuna lista riječi i funkcija za V4R4 i ranija izdanja je sljedeća:

Funkcija	Riječ
11	11
12	12
12	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19

#### **Srodni koncepti**

“Rješavanje sistemskih referentnih kodova za logičke particije” na stranici 107

Pronađite listu najčešćih sistemskih referentnih kodova i predloženih akcija za ispravljanje za logičke particije.

#### **Srodni zadaci**

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije”

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

“Kopiranje podataka o konfiguraciji particije između IPL izvora” na stranici 128

Ako ponovno pokrenete s A ili B IPL izvora, ali ne s oba, možete dobiti grešku čitanja s diska konfiguracijskih podataka logičke particije.

### **Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije**

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) dozvoljava vam da prikazete ili ispišete prijavljene podatke o sistemu, Licencnom internom kodu, softverskim komponentama i I/O uređajima.

Također vam dobavlja sažetke, prikazuje opise referentnih kodova, dozvoljava vam da radite sa statistikama uklonjivih medija i dozvoljava da podaci budu sortirani.

Većina SRC-a prikazuje se u PAL-u za logičku particiju koja je uzrokovala pojavu SRC-a. Međutim, neki SRC-i mogu se pojaviti samo u PAL-u za primarnu particiju, jer ona ima ovlaštenje za kontroliranje nad svim ostalim particijama. Na primjer, SRC-i koji rezultiraju od problema procesora ili glavne memorije pojavljuju se u PAL-u primarne particije.

Možete pogledati dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) ili Namjenskih servisnih alata (DST) ili Sistemskih servisnih alata (SST) u željenoj particiji:

- Iz DST-a izvedite sljedeće korake:
  1. Izaberite opciju 7 (Pokretanje servisnih alata).
  2. Izaberite opciju 6 (Dnevnik aktivnosti proizvoda).
- Iz SST-a izvedite sljedeće korake:
  1. Izaberite opciju 1 (Pokretanje servisnih alata).
  2. Izaberite opciju 1 (Dnevnik aktivnosti proizvoda).

**Upozorenje:** Uvjerite se da ste izabrali prikaz \*ALL (svih) unosa.

#### **Srodni koncepti**



“Kako radi logičko particioniranje” na stranici 2

Pokušajte razumjeti značenje logički particioniranog sistema i kako primarne i sekundarne particije djeluju kao nezavisni poslužitelji.

“Koncept logičke particije: IOP” na stranici 10

IOP pripaja se sistemskoj I/O sabirnici i jednom ili više input/output adaptoru (IOA). IOP obrađuje instrukcije s poslužitelja i radi s IOA-ovima da kontrolira I/O uređaje.

“Koncept logičke particije: procesor” na stranici 12

Procesor je uređaj koji izvodi programirane upute.

“Sistemske referentni kodovi (SRC-i) za logičke particije” na stranici 104

Naučite kako odrediti da li je vaš poslužitelj naišao na bilo kakvu grešku logičkog particioniranja.

“Rješavanje sistemskih referentnih kodova za logičke particije” na stranici 107

Pronađite listu najčešćih sistemskih referentnih kodova i predloženih akcija za ispravljanje za logičke particije.

“Sistemske referentni kodovi (SRC-i) za logičke particije” na stranici 89

Pronađite popis koji sadrži zajedničke SRC koje PAL može izvršiti.

“Koncept logičke particije: memorija” na stranici 15

Procesori koriste memoriju za privremeno zadržavanje informacija.

Upravljanje komunikacijama

### Srodni zadaci

“Izvještaji i poruke o greškama logičkih particija” na stranici 108

Dohvatite listu poruka o greškama specifičnih za logičke particije.

“Brisanje podataka o konfiguraciji particije s nekonfiguriranih disk jedinica” na stranici 126

Kada premjestite disk jedinice između logičkih particija ili poslužitelja, možda ćete trebati obrisati sve stare podatke o konfiguraciji prije nego poslužitelj može ponovno koristiti logičku particiju.

“Prihvatanje disk jedinice kao izvora učitavanja za logičku particiju” na stranici 128

## Pronalaženje sistemskih referentnih kodova za svaku logičku particiju

Korištenje iSeries Navigatora za pronalazak najnovijih sistemskih referentnih kodova za svaku logičku particiju vašeg poslužitelja.

Svaka logička particija na vašem sistemu prikazuje vlastiti skup SRC-ova. Zapamtite da svaka particija operira kao nezavisan sistem i generira vlastiti skup SRC-ova.

Za prikaz povijesti sistemskih referentnih kodova logičke particije pomoću Moje veze, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno sučelje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i usluge** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Svojstva**.
5. Izaberite stranicu **Referentni kod** za prikaz popisa 200 najnovijih sistemskih referentnih kodova.
6. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
7. Kliknite **OK**.

Za prikaz povijesti sistemskih referentnih kodova logičke particije pomoću prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
7. Izaberite stranicu **Referentni kod** za prikaz popisa 200 najnovijih sistemskih referentnih kodova.

8. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
9. Kliknite **OK**.

Da prikazete referentne kodove za svaku logičku particiju, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Svojstva**.
5. Izaberite stranicu **Referentni kod** za prikaz popisa 200 najnovijih sistemskih referentnih kodova.
6. Kliknite **Pomoć** ako trebate više informacija o ovom polju.
7. Kliknite **OK**.

Ovaj panel prikazuje popis zadnjih 200 sistemskih referentnih kodova sortiranih po datumu i vremenu, od najnovijih do najstarijih.

#### **Srodni koncepti**

“Rješavanje sistemskih referentnih kodova za logičke particije”

Pronađite listu najčešćih sistemskih referentnih kodova i predloženih akcija za ispravljanje za logičke particije.

## **Rješavanje sistemskih referentnih kodova za logičke particije**

Pronađite listu najčešćih sistemskih referentnih kodova i predloženih akcija za ispravljanje za logičke particije.

Također, možete koristiti SRC pretražitelj logičke particije da bi našli odgovore na probleme logičkih particija koje se izvještavaju kao SRC.

Ako poslužitelj s logičkim particijama iskusi grešku u podacima o konfiguraciji, javit će se sljedeći znakovi:

- Kad izvodite IPL u normalnom načinu, na kontrolnom panelu prikazuju se sistemski referentni kodovi 1 A600 5090 i 3 0026 0000. Ponovno pokrenite poslužitelj korištenjem IPL ručnog načina. Pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za određene SRC-ove.
- Kada izvedete IPL u ručnom načinu, javljaju se sljedeće poruke:
- Poruka Jedinica ima neispravnu konfiguraciju logičke particije javlja se umjesto ekrana za prijavu za namjenske servisne alate (DST).
- Poruka Otkrivene su greške u podacima o konfiguraciji - pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda pojavljuje se na dnu ekrana Rad sa sistemskim particijama.

Za određene sistemske referentne kodove (SRC-eve) pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda.

#### **Srodni koncepti**

“Sistemski referentni kodovi (SRC-i) za logičke particije” na stranici 104

Naučite kako odrediti da li je vaš poslužitelj naišao na bilo kakvu grešku logičkog particioniranja.

“Ponovno pokretanje i isključivanje sistema s logičkim particijama” na stranici 82

Naučite kako sigurno ponovno pokrenuti i isključiti sistem s logičkim particijama.

#### **Srodni zadaci**

“Pronalaženje sistemskih referentnih kodova za svaku logičku particiju” na stranici 106

Korištenje iSeries Navigatora za pronalazak najnovijih sistemskih referentnih kodova za svaku logičku particiju vašeg poslužitelja.

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

#### **Srodne informacije**

Pronalazač sistemskog referentnog koda logičke particije (SRC)

## Izveštaji i poruke o greškama logičkih particija

Dohvatite listu poruka o greškama specifičnih za logičke particije.

Ako poslužitelj iskusi greške na logičkoj particiji, obavijestit će vas na jedan od sljedećih načina:

- Prikazuje se poruka o greški na dnu ekrana za prikaz.
- Ekran prikaza Izveštaj o greški logičkog particioniranja prikazuje se na sistemskoj konzoli.

### Poruke greške logičke particije na dnu ekrana prikaza

Ova lista sadrži poruke o greški koje su specifične za sučelje sa zelenim ekranom logičkih particija. Ove poruke se obično pojavljuju blizu dna ekrana za prikaz.

Sljedeće informacije ispisuju svaku poruku greške i razlog zašto se greška pojavila. Uključene su i akcije obnavljanja, ako je to potrebno.

#### Prije izmjeničnog resursa konzole, mora se izabrati resurs konzole

Trebate izabrati glavni resurs konzole prije nego možete nastaviti s izborom zamjenskog resursa konzole. Glavne i zamjenske konzole mogu biti isti resurs.

#### Prihvatanje diska učitavanja izvora nije uspio

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme akcije obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

#### Prihvatanje diska učitavanja izvora nije uspio - podaci nisu nađeni

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Još nitko nije zamijenio poslužitelj uklanjanjem resursa s primarne particije i njihovom dodjelom novim sekundarnim particijama. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

#### Prihvatanje diska učitavanja izvora nije izveden - podaci nisu zaštićeni

Poslužitelj ne otkriva problem s podacima o konfiguraciji logičke particije spremljenim na disk jedinicu za izvor učitavanja ove particije. Nema razloga za izvođenje operacije prihvatanja.

#### Aktivacija udaljene usluge nije uspjela

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako i dalje ne uspije, kontaktirajte dobavljača usluga.

#### Dodavanje I/O resursa nije uspjelo

Došlo je do interne greške. Poslužitelj nije pronašao IOP koji dodajete kao dostupan resurs. Nije trenutno dodijeljen relevantnoj particiji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

#### Prilagodite konfiguracijske vrijednosti pri promjeni na i5/OS

Ovo je samo informativna poruka.

#### Nije uspio izbor zamjenske IOP konzole

Došlo je do interne greške. Poslužitelj nije mogao staviti u odnos IOP s listom resursa koji su dodijeljeni particiji. Provjerite dnevnik Licencnog internog koda za unos 0C00 C9FF.

#### Uspješan izbor zamjenske IOP konzole, ali još nije izabran IOP konzole

Ovo je poruka upozorenja. Trebate izabrati IOP konzole za ovu particiju. Za više pomoći, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

#### Nije uspio izbor zamjenskog IOP IPL-a

Došlo je do interne greške. Poslužitelj nije mogao staviti u odnos IOP s listom resursa dodijeljenih particiji. Provjerite dnevnik Licencnog internog koda za unos 0C00 C9FF.

#### Uspio je izbor zamjenskog IOP IPL-a, ali nije podržan optički uređaj

Uspješno ste izabrali IOP zamjenskog IPL-a za sekundarnu particiju. Ta vrsta resursa ne podržava optičke uređaje. Moguće da je uređaj s trakom dostupan za upotrebu.

**Uspio je izbor zamjenskog IOP IPL-a, ali nije podržan uređaj trake**

Uspješno ste izabrali IOP zamjenskog IPL-a za sekundarnu particiju. Ta vrsta resursa ne podržava uređaje s trakom. Moguće da je CD-ROM uređaj dostupan za upotrebu.

**XXX sabirnice već je dodijeljen**

Particija već koristi sabirnicu. Ako želite promijeniti tip vlasništva nad sabirnicom, izaberite opciju 5 (Promijeni tip vlasništva nad sabirnicom) s ekrana za prikaz Rad s konfiguracijom particije.

**xxx sabirnice nije dodijeljen**

Ne možete ukloniti ili promijeniti sabirnicu. Ili, ne možete dodati IOP, jer particija trenutno nema vlasništvo nad sabirnicom. Niti jedna druga logička particija trenutno nema vlasništvo nad sabirnicom.

**xxx sabirnice nije dostupan**

Druga particija već ima vlasništvo nad sabirnicom u dijeljenom načinu koju ste pokušali dodati. Možete izabrati upotrebu sabirnice umjesto vlasništva nad sabirnicom.

**Nije moguća promjena tipa vlasništva xxx sabirnice**

Sabirnica je poseban tip koji ju sprečava da bude promijenjena ili dijeljena. Virtualna OptiConnect sabirnica ili primarna sabirnica koja sadrži procesor usluge spada u ovu kategoriju.

**Sabirnica zahtijeva dodjelu**

Particija mora imati vlasništvo nad sabirnicom prije nego ju može koristiti druga particija u dijeljenom načinu. Dodajte sabirnicu particiji sa statusom dijeljenog vlasništva prije pokušaja njene upotrebe na drugoj particiji.

**xxx sabirnica zahtijeva vlasnika**

Prije nego izaberete IOP, trebate dodijeliti sabirnicu particiji.

**Nije moguća promjena vlasništva nad xxx sabirnicom dok je koristi druga particija**

Nije moguća promjena statusa sabirnice dok je u upotrebi od strane druge particije. Uklonite upotrebu sabirnice prije nego nastavite s trenutno zahtijevanom akcijom.

**Zahtijevana funkcija panela 22 ne može se izvesti za vrijeme sistemskog MSD IPL-a**

Ova particija trenutno prolazi kroz dump glavne memorije. Sljedeći još ne možete napraviti.

**Trenutno se ne može izvesti zahtijevana funkcija panela**

Poslužitelj izvodi internu obradu (kao što je IPL u ranoj fazi za sekundarnu particiju) i ne može prihvatiti zahtijevanu funkciju s panela. Pokušajte zahtjev ponovno kasnije.

**Ne može se izvesti zahtijevana funkcija s panela, particija mora biti u ručnom načinu**

Ova će se greška dogoditi ako pokušate koristiti opciju 10 na ekranu za prikaz Rad sa statusom particije, na particiji koja nije postavljena na ručni način. Za izvedbu opcije 10, najprije postavite particiju na ručni način i ponovno pokrenite particiju.

**Ne može se izvesti zahtijevana funkcija panela dok je sistem u sigurnom načinu**

Ova će se greška dogoditi ako pokušate koristiti funkcije s panela na ekranu za prikaz Rad sa statusom particije na sekundarnoj particiji postavljenoj na siguran način. Kada je sekundarna particija postavljena na siguran način, možete izvoditi samo njene funkcije s panela ekrana za prikaz Rad sa statusom particije primarne particije s DST konzole. Kada promijenite način sekundarne particije sa sigurnog na neki drugi način, možete koristiti funkcije s panela na toj sekundarnoj particiji.

**Nije moguće korištenje rezerviranog imena primarne particije**

Pokušali ste koristiti riječ "PRIMARY" za ime sekundarne particije. Ovo ime je rezervirano samo za primarnu particiju. Upišite drugo ime.

**Nije uspješna promjena tipa vlasništva nad sabirnicom**

Informacije na poslužitelju pokazuju da particija ne koristi i nema vlasništvo nad sabirnicom, stoga nije uspješna promjena tipa vlasništva. Osvježite listu resursa izlaskom i ponovnim dolaskom na ekran. Pokušajte zahtjev ponovno ako logička particija stvarno koristi ili ima vlasništvo nad sabirnicom. Ako zahtjev ponovno ne uspije, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije uspješna promjena operacijskog okruženja - particija se mora isključiti.**

Neke akcije nad logičkom particijom zahtijevaju da particija bude uključena ili isključena.

**Opozvana promjena operativne okoline.**

Korisnik je ručno opozvao promjenu operativne okoline. Ovo je samo informativna poruka.

**Uspješna promjena operativne okoline.**

Ovo je samo informativna poruka.

**Uspješna promjena, ali izdanje SLIC ne podržava dijeljene procesore.**

Ova funkcija nije podržana iz jednog od sljedećih razloga: Verzija ili izdanje operativnog sistema ne podržava ovu funkciju ili instalirani gostujući operativni sistem ne podržava ovu funkciju.

**Neuspjelo brisanje konfiguracijskih podataka**

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme akcije obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Neuspjelo brisanje konfiguracijskih podataka - podaci nisu nađeni**

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Još nitko nije zamijenio poslužitelj uklanjanjem resursa s primarne i njihovom dodjelom novim sekundarnim particijama. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

**Neuspjelo brisanje konfiguracijskih podataka nekonfigurirane jedinice diska**

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme akcije obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Neuspjelo brisanje konfiguracijskih podataka nekonfigurirane jedinice diska - podaci nisu nađeni**

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Još nitko nije zamijenio poslužitelj uklanjanjem resursa s primarne i njihovom dodjelom novim sekundarnim particijama ili disk jedinica ne sadrži nikakve podatke o konfiguraciji. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

**Neuspjelo brisanje resursa logičkog particioniranja koji se ne prijavljuje**

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme akcije obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Neuspjelo brisanje resursa koji se ne prijavljuju - podaci nisu nađeni**

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Još nitko nije zamijenio poslužitelj uklanjanjem resursa s primarne particije i njihovom dodjelom novim sekundarnim particijama. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

**Neuspjelo brisanje resursa koji se ne prijavljuju - podaci su zaštićeni**

Poslužitelj je otkrio probleme u podacima o konfiguraciji logičke particije, stoga operacija kopiranja ne može biti nastavljena. Najprije morate izvesti neku drugu akciju obnavljanja.

**Neuspjelo brisanje povijesti referentnog koda**

Pokušajte zadatak ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Uspješna promjena konfiguracije, ali particija neće biti funkcionalna**

Poslužitelj će dozvoliti promjene napravljene na logičkoj particiji. Međutim, logička particija možda neće biti uspješno ponovno pokrenuta, jer ne ispunjava minimalne zahtjeve za procesore, glavnu memoriju ili interaktivnu izvedbu. Dodajte potrebne resurse prije ponovnog pokretanja particije.

**U toku zahtjeva su se promijenili konfiguracijski podaci, pokušajte ponovno.**

Konfiguracija particija je promijenjena dok ste vi davali vaš zahtjev. Pričekajte pet minuta i ponovno pokušajte operaciju. Particija je možda ponovno pokrenuta ili možda završava ponovno pokrenutu obradu.

**Otkrivene su greške u konfiguracijskim podacima - pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda**

Podaci o konfiguraciji logičke particije zaštićeni su i ne mogu biti promijenjeni sve dok ne napravite akciju ispravka. Pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za informacije. Tipično, morate koristiti opciju na ekranu Obnavljanje podataka o konfiguraciji da ispravite problem.

**Nađeni noviji konfiguracijski podaci**

Poslužitelj je pronašao podatke o konfiguraciji logičke particije na drugoj disk jedinici. Podaci su noviji od podataka na disk jedinici izvora učitavanja ove particije. Nije potrebna druga akcija.

**Nađeni stariji konfiguracijski podaci**

Poslužitelj je pronašao podatke o konfiguraciji logičke particije na drugoj disk jedinici. Podaci su stariji od podataka na disk jedinici izvora učitavanja ove particije. Nije potrebna druga akcija.

**Nađeni konfiguracijski podaci koji su izvorno s neke druge particije**

Poslužitelj je pronašao podatke o konfiguraciji logičke particije na drugoj disk jedinici. Poslužitelj je odredio da su podaci o konfiguraciji prethodno bili na drugoj particiji. Obrišite podatke o konfiguraciji za disk jedinice koje nisu konfigurirane prije njihove upotrebe.

**Nađeni konfiguracijski podaci koji su izvorno s nekog drugog sistema**

Poslužitelj je pronašao podatke o konfiguraciji logičke particije na drugoj disk jedinici. Poslužitelj je odredio da su podaci o konfiguraciji prethodno bili na drugom poslužitelju. Obrišite podatke o konfiguraciji za disk jedinice koje nisu konfigurirane prije njihove upotrebe.

**Neuspjio izbor IOP konzole**

Došlo je do interne greške. Poslužitelj nije mogao staviti u odnos I/O procesor (IOP) s listom resursa dodijeljenih particiji. Provjerite dnevnik Licencnog internog koda za unos 0C00 C9FF.

**Neuspjelo čitanje kontrolnog panela**

Pokušajte zadatak ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Neuspjio zadatak kontrolnog panela**

Zadatak procesora virtualne usluge nije uspio. Upotreba funkcija kontrolnog panela za sekundarne particije možda neće raditi s primarne particije. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije uspjelo ažuriranje kontrolnog panela**

Desila se interna greška koja je uzrokovala neuspjeh zahtjeva panela. Pokušajte ponovno, a ako se uvjeti nastave kontaktirajte vašeg dobavljača servisa. Možda je došlo do 0C00 C9FF zapisa Licencnog internog koda.

**Nije uspjelo kopiranje konfiguracijskih podataka na drugu stranu**

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme akcije obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije uspjelo kopiranje konfiguracijskih podataka na drugu stranu - podaci nisu valjani**

Ova kopija podataka o konfiguraciji logičke particije je oštećena ili netočna. Pokušajte s ponovnim pokretanjem particije upotrebom drugog IPL izvora. Ako je uspješna, koristite ovu funkciju za kopiranje tih podataka o konfiguraciji na ovaj IPL izvor. Ako ne možete popraviti problem, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije uspjelo kopiranje konfiguracijskih podataka na drugu stranu - podaci nisu nađeni**

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Još nitko nije zamijenio poslužitelj uklanjanjem resursa s primarne particije i njihovom dodjelom novim sekundarnim particijama. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

**Nije uspjelo kopiranje konfiguracijskih podataka na drugu stranu - podaci su zaštićeni**

Poslužitelj je otkrio probleme u podacima o konfiguraciji logičke particije, stoga operacija kopiranja ne može biti nastavljena. Najprije mora biti izvedena neka druga akcija obnavljanja.

**Nije uspjelo pokretanje servisnog alata**

Servisna funkcija nije mogla biti pokrenuta iz izbornika Namjenskih servisnih alata. Ako pokušavate raditi s particijama poslužitelja, ova greška pokazuje da na istoj logičkoj particiji trenutno drugi korisnik radi s particijama poslužitelja upotrebom SST-a.

**Nije uspio ponovni pokušaj CPM ili MSD IPL**

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako i dalje ne uspije, kontaktirajte dobavljača usluga.

**Podaci mogu biti nepotpuni sve dok se nije obavio IPL na svim particijama**

Servisna funkcija je provjerila da li su sve sekundarne particije koje su predstavljene na ekranu gdje je



prikazana ova poruka, uključene i da li su sposobne prijaviti resurse kao što su I/O adaptori i uređaji. Upravitelj konfiguracije logičke particije općenito ne prati ovaj tip resursa. Možete vidjeti samo sabirnice i I/O procesore dok su particije aktivirane.

**Podaci mogu biti nepotpuni dok se nije obavio IPL na particiji**

Logička particija je u stanju (na primjer, isključena) u kojem upravitelj konfiguracije logičke particije ne može sa sigurnošću znati koji resursi su pripojeni sabirnici (ili sabirnicama) koje su u vlasništvu ili korištene od strane particije. Moguće je da su neki resursi fizički premješteni od vremena kada je particija zadnji put uspješno ponovno pokrenuta. Ova poruka je informativna. Pokazuje da poslužitelj neće prikazati I/O adaptore i uređaje sve dok ponovno ne pokrenete logičku particiju. Resursi sabirnica premješteni su od vremena zadnjeg ponovnog pokretanja.

**Neće biti omogućeno obnavljanje podataka, povratni kod: xxxxxxxx**

Ova poruka prikazana je kada poslužitelj iskusi grešku za vrijeme procesa obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije uspjeta deaktivacija udaljene usluge**

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako i dalje ne uspije, kontaktirajte dobavljača usluga.

**Nije uspio IOP izbor elektroničke korisničke podrške**

Došlo je do interne greške. Poslužitelj nije mogao staviti u odnos IOP s listom resursa dodijeljenih particiji. Provjerite dnevnik Licencnog internog koda za unos 0C00 C9FF.

**Nije uspjetelo brisanje - jedna ili više particija trenutno koriste dijeljeno spremište.**

Ova akcija nije dozvoljena, jer postoje aktivne sekundarne particije koje koriste dijeljeno spremište procesora.

**Ne postoji detaljni izvještaj problema**

O ovom problemu nema nikakvih detaljnih informacija. Druga akcija nije potrebna.

**Nije uspjetelo ponovno pokretanje/učitavanje IOP diskovne jedinice**

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije uspio prikaz statusa procesora, particiju ne posjeduje niti jedan procesor**

Izabrana particija nema niti jedan procesor. Zahtijevana opcija ne može biti izvedena.

**Za korištenje funkcije s panela u sigurnom načinu potrebna je sesija DST konzole**

Ova greška se javlja u SST-u kada izaberete funkciju koja mora biti izvedena u DST-u. Koristite DST ekran prikaza da izvedete ovu funkciju.

**Nije uspio dump MFIOP.**

Nije uspio zahtjev za dump-om MFIOP-a. Provjerite Dnevnik aktivnosti proizvođača za greške koje su pridružene MFIOP resursu i prijavite greške dobavljaču usluga.

**Uspješan dump MFIOP-a.**

Uspješno ste napravili dump MFIOP-a.

**Uspješan izbor IOP elektroničke korisničke podrške, nije podržan async**

Uspješno ste izabrali defaultni IOP za podršku elektroničkog korisnika za sekundarnu particiju. Imajte na umu da protokol za asinkrone komunikacije nije podržan tim tipom resursa.

**Uspješan izbor IOP elektroničke korisničke podrške, nije podržan SDLC**

Uspješno ste izabrali defaultni IOP za podršku elektroničkog korisnika za sekundarnu particiju. Imajte na umu da protokol za SDLC komunikacije nije podržan tim tipom resursa.

**Unesite vrijednost za jedinice spremišta dijeljenog procesora.**

Postavite vrijednost za jedinice spremišta dijeljenog procesora.

**Nije uspio prisilni DST**

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako se neuspjeh nastavi, kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.



**Za vrijeme sistemskog MSD IPL-a, funkcija nije dopuštena.**

Ova particija trenutno prolazi kroz dump glavne memorije. U ovom trenutku ne možete izvesti zahtijevane funkcije.

**Zbog verzije/razine izdanja primarne particije, funkcija nije dostupna**

Funkcija koju ste pokušali izvesti u sekundarnoj particiji nije moguća, jer primarna particija ima raniju verziju operativnog sistema. Primarna particija mora biti na istoj ili višoj razini da biste bili u mogućnosti koristiti ovu funkciju.

**U SST funkcija nije dostupna, koristite DST konzolu.**

Funkcija koju ste pokušali izvesti dozvoljena je samo s DST-a zbog veće sigurnosti za DST. Pokrenite DST i pokušajte funkciju ponovno.

**Najveći dopušteni broj za identifikator particije: xx**

Ova greška se javlja kada pokušate particiji dati identifikator koji je veći od onog koji dozvoljava poslužitelj. Upišite broj koji je manji ili jednak najvećem dozvoljenom broju.

**Pritisnuta pogrešna tipka**

Pritisnuta je pogrešna tipka. Pritisnite važeću funkcijsku tipku za ovaj ekran za prikaz.

**Izabran pogrešan tip resursa**

Dali ste zahtjev koji nije podržan tipom resursa koji ste izabrali. Ovisno o ekranu za prikaz gdje je poruka greške prikazana, možda ćete trebati izabrati sabirnicu, IOP ili oboje.

**Interaktivna funkcija smanjena na xxx % bazirano na broju procesora**

Ovo je informativna poruka da je sistem prilagodio vrijednost. Provjerite vrijednost i pritisnite Enter za njen prihvata. Druga akcija nije potrebna.

**Interaktivna funkcija povećana na xxx % bazirano na broju procesora**

Ovo je informativna poruka da je sistem prilagodio vrijednost. Provjerite vrijednost i pritisnite Enter za njen prihvata. Druga akcija nije potrebna.

**Uneseni postotak interaktivne funkcije nije ispravan**

Upisali ste vrijednost koja je bila veća od 100 % ili koja nije bila cijeli broj. Upišite vrijednost između 1% i 100% za particiju.

**Uneseni postotak interaktivne funkcije nije unutar minimalne i maksimalne vrijednosti**

Pokušali ste promijeniti vrijednost za interaktivnu izvedbu na ovoj particiji. Međutim, vrijednost koju ste upisali nije između minimalne i maksimalne vrijednosti. Upišite ili broj koji je između minimalne i maksimalne vrijednosti ili promijenite minimalnu i maksimalnu vrijednost.

**Nije moguće dodavanje i uklanjanje IOP-a zbog tipa IOP-a**

Poslužitelj ne može dodati ili ukloniti I/O procesor, jer je:

- Pripojen virtualnoj sabirnici koja se koristi za OptiConnect.
- Pripojen sabirnici koja se koristi u klaster okolini.
- IOP koji se koristi za primarnu particiju izvor učitavanja ili konzola.

**IOP opcija mora se podudarati s navedenom opcijom sabirnice**

Zbog prirode zahtjeva, nad sabirnicom i pripojenim IOP-om ne mogu se izvesti sukobljene opcije.

**Izabran IOP nema sposobnost za podršku zahtijevane funkcije**

Za vrijeme filtriranja sposobnosti resursa na ekranu za izbor označenih resursa, pojaviti će se ova poruka ako poslužitelj odredi da resurs ne može podržati zahtijevani izbor sposobnosti. Označeni su oni resursi koji imaju posebno značenje za sekundarne particije, kao što je IOP izvora učitavanja ili IOP konzole. Pritisnite F9 na ekranu izbora da isključite filtriranje. Ovo će dozvoliti izbor ako još uvijek želite koristiti resurs.

**I/O resursi se razlikuju od sistema, nakon obnavljanja podesite konfiguraciju**

Ovo je poruka upozorenja. Neki resursi na poslužitelju nisu originalno dio konfiguracije. Izvedite akcije obnavljanja za podatke o konfiguraciji particije.

**Nedovoljno dostupnih jedinica dijeljenog procesora.**

Pokušali ste postaviti broj jedinica dijeljenog procesora na broj veći od dostupnog u spremištu dijeljenih

procesora. Moguća rješenja su dodavanje više procesora u spremište dijeljenog procesora ili smanjenje broja jedinica dijeljenih procesora na broj manji ili jedna broju dostupnih jedinica dijeljenih procesora.

#### **Nije uspjelo ponovno pokretanje IPL-a**

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako i dalje ne uspije, kontaktirajte dobavljača usluga.

#### **IOP-i učitavanja izvora i konzole će biti potrebni za nastavak kreiranja**

Nema dostupnih IOP-a za dodavanje ovoj particiji. Otidite natrag i uklonite potrebne IOP-e s druge particije koja ih ne treba, zatim nastavite s kreiranjem ove particije.

#### **Nije uspio izbor IOP-a učitavanja izvora**

Došlo je do interne greške. Poslužitelj nije mogao staviti u odnos IOP s listom resursa dodijeljenih particiji. Provjerite dnevnike Licencnog internog koda za unos 0C00 C9FF.

#### **Detektirane su greške u konfiguracijskim podacima logičkog particioniranja**

Nije uspjela kontrolna suma upravitelja konfiguracije logičke particije. Ne možete biti sigurni da su podaci o konfiguraciji važeći. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

#### **Nisu valjani konfiguracijski podaci logičkog particioniranja**

Uprava konfiguracije logičkog particioniranja nije otkrila podatke o logičkoj particiji na trenutnom IPL izvoru disk jedinice izvora učitavanja (izvor A ili izvor B). Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

#### **Nisu nađeni konfiguracijski podaci logičkog particioniranja**

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Još nitko nije promijenio poslužitelj uklaňanjem resursa iz primarne particije i njihovom dodjelom novim sekundarnim particijama. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

#### **API logičke particije je odbijen na fizičkom sistemu**

Funkcionalnost konfiguracije logičke particije za ovaj sistem dostupna je s Konzole za hardversko upravljanje. Pogledajte informacije o logičkom particioniranju u IBM Informacijskom centru za sistemski hardver.

#### **Napravite važeći izbor**

Unijeli ste unos koji nije važeći za ovaj izbor. Upišite važeći unos za ovaj izbor.

#### **Maksimalna interaktivna izvedba postavljena je na xxx % ovisno o maksimalnim procesorima**

Poslužitelj ima 100% interaktivnu izvedbu dostupnu za razdjelu između particija. Međutim, dozvoljeni raspon za svaku particiju ovisi o tome kako su razdijeljeni procesori poslužitelja. Na primjer, ako jedna particija ima 10% procesora poslužitelja, tada bi bilo moguće da ta particija koristi 99% interaktivne izvedbe dostupne poslužitelju. Ove poruke o greški pojavit će se kada su postavke interaktivne izvedbe izvan praktičnog raspona i kada je poslužitelj za vas napravio prilagodbu.

#### **Maksimalne jedinice procesorskog spremišta su iznad onih koje podržavaju maksimalni procesori.**

Pokušali ste postaviti količinu jedinica za obrađivanje na broj veći od maksimuma koji procesori mogu podržati. Moguća rješenja su smanjenje maksimalne količine zahtijevanih jedinica za obrađivanje.

#### **Maksimum procesorske jedinice postavljen je na xxx ovisno o maksimumu procesora.**

Maksimum jedinica procesora prilagođen je na osnovu specificiranog maksimuma procesora. Prilagođena vrijednost različita je od one specificirane da zadovolji maksimum jedinica procesora podržanih po procesoru.

#### **Maksimalna unesena vrijednost nije valjana**

Vrijednost koju ste unijeli nije važeća. Ona je ili veća od one koju ovaj poslužitelj dozvoljava ili nije cijeli broj. Upišite drugu vrijednost.

#### **Minimum interaktivnih funkcija postavljen je na xxx % bazirano na minimumu procesora**

Poslužitelj ima 100% interaktivnu izvedbu dostupnu za razdjelu između particija. Međutim, dozvoljeni raspon za svaku particiju ovisi o tome kako su razdijeljeni procesori poslužitelja. Na primjer, ako jedna particija ima 10% procesora poslužitelja, tada bi bilo moguće da ta particija koristi 1% interaktivne izvedbe dostupne poslužitelju. Ove poruke o greški pojavit će se kada su postavke interaktivne izvedbe izvan praktičnog raspona i kada je poslužitelj za vas napravio prilagodbu.

**Minimalne jedinice procesorskog spremišta su ispod onog što minimalno podržavaju procesori.**

Pokušali ste postaviti količinu jedinica za obrađivanje na broj manji od minimuma koji procesori mogu podržati. Moguća rješenja su povećanje količine zahtijevanih jedinica za obrađivanje.

**Minimum procesorskih jedinica postavljen je na xxx ovisno o minimumu procesora.**

Minimum jedinica procesora prilagođen je na osnovu specificiranog minimuma procesora. Prilagođena vrijednost različita je od one specificirane da zadovolji minimum jedinica procesora podržanih po procesoru.

**Minimalna vrijednost ne može biti veća od maksimalne vrijednosti**

Vrijednost koju ste specificirali za minimum veća je od vrijednosti za maksimum. Ili napravite vrijednost za maksimum većom ili upišite vrijednost za minimum koja je manja od trenutnog maksimuma.

**Minimalna unesena vrijednost nije važeća**

Vrijednost koju ste unijeli nije važeća. Ona je ili manja od one koju ovaj poslužitelj dozvoljava ili nije cijeli broj. Upišite drugu vrijednost.

**Višestruke vrijednosti interaktivnih funkcija su prilagođene bazirano na procesorskim vrijednostima**

Ovo je informativna poruka da je sistem prilagodio vrijednosti. Provjerite vrijednosti i pritisnite Enter za njihov prihvata. Druga akcija nije potrebna.

**Novi uneseni postotak interaktivne izvedbe veći je od dostupnog**

Nije dostupno dovoljno interaktivne izvedbe da vam dozvoli da dodate količinu koju ste zahtijevali. Unesite ili manje interaktivne izvedbe ili oslobodite interaktivnu izvedbu s druge particije.

**Novi uneseni broj procesora veći je od dostupnih**

Nije dostupno dovoljno procesora da vam dozvoli da dodate količinu koju ste zahtijevali. Dodajte ili manje procesora ili oslobodite procesore s druge particije.

**Nije važeće novo uneseno ime particije**

Ime za particiju mora se prilagoditi sljedećim pravilima: Znakovi mogu biti bilo koje slovo (A-Z) i bilo koji broj (0 - 9). Ime ne može biti prazno. Ime ne može biti PRIMARY. Ime ne može biti isto kao postojeća sekundarna particija.

**Nije važeće novo uneseno ime particije - ime već postoji**

Ime koje ste upisali za ovu particiju već koristi druga particija na poslužitelju. Upišite različito ime za ovu particiju.

**Nova unesena veličina glavne memorije veća je od dostupne**

Nije dostupno dovoljno glavne memorije da vam dozvoli da dodate količinu koju ste zahtijevali. Ili dodajte manje glavne memorije ili oslobodite potrebnu glavnu memoriju iz druge particije.

**Trenutno nema pripojenog zamjenskog IPL uređaja na izabrani IOP**

Ovo je poruka upozorenja. Poslužitelj ne može identificirati bilo koji zamjenski IPL uređaj pripojen ovom IOP-u. Ako niti jedan uređaj nije pripojen, uvjerite se da ste pripojili jedan prije pokušaja upotrebe IOP-a na particiji.

**Nema promjene, novo ime je isto kao i postojeće**

Ovo je informativna poruka. Izabrali ste promjenu imena particije. Međutim, ime koje ste izabrali isto je kao i prethodno. Druga akcija nije potrebna.

**Trenutno nema pripojenog uređaja konzole na izabrani IOP**

Ovo je poruka upozorenja. Poslužitelj ne može identificirati bilo koji konzolni uređaj pripojen ovom IOP-u. Ako niti jedan uređaj nije pripojen, uvjerite se da ste pripojili jedan prije pokušaja upotrebe IOP-a na particiji.

**Nije pripojen resurs elektroničke korisničke podrške na izabrani IOP**

Ovo je poruka upozorenja. Poslužitelj ne može identificirati niti jedan uređaj za podršku elektroničkog korisnika pripojen ovom IOP-u. Ako niti jedan uređaj nije pripojen, uvjerite se da ste pripojili jedan prije pokušaja upotrebe IOP-a na particiji.

**Nisu definirane particije gosta.**

Ovo je samo informativna poruka.

**Nema trenutno pripojene sposobne diskovne jedinice s izvorom učitavanja na izabrani IOP**

Ovo je poruka upozorenja. Poslužitelj ne može identificirati niti jednu disk jedinicu kao izvor učitavanja za ovaj IOP. Ako niti jedan uređaj nije pripojen, uvjerite se da ste pripojili jedan prije pokušaja upotrebe IOP-a na particiji.

**Nisu nađene nekonfigurirane diskovne jedinice koje imaju konfiguracijske podatke**

Ova poruka prikazana je na ekranu za prikaz Izbora nekonfigurirane disk jedinice za brisanje podataka o konfiguraciji. Disk jedinica koju ste izabrali ne sadrži nikakve podatke o konfiguraciji particije.

**Nije navedena usluga ispisa. Zahtjev za ispisom nije uspio**

Ova poruka prikazuje se u DST-u ili SST-u kada ne izaberete pisač i izadete iz prompta. Ako ste imali namjeru izabrati pisač, pokušajte zahtjev ponovno.

**Ne mogu pokrenuti Rad s particijama sistema**

Ova poruka prikazuje se u SST-u i pokazuje da drugi korisnik na poslužitelju trenutno radi s logičkim particijama na DST-u ili SST-u.

**Nije dovoljan postotak interaktivne izvedbe**

Zahtijevali ste dodavanje više interaktivne izvedbe nego što je dostupno. Unesite ili manje interaktivne izvedbe ili uklonite što trebate s drugih particija.

**Nije dovoljno glavne memorije**

Zahtijevali ste dodavanje više glavne memorije nego što je dostupno. Dodajte ili manje glavne memorije ili uklonite što trebate s drugih particija.

**Nema dovoljno dostupnih procesora**

Zahtijevali ste dodavanje više procesora nego što je dostupno. Dodajte ili manje procesora ili uklonite što trebate s drugih particija.

**Nema dovoljno dostupnih procesora.**

Nema dovoljno dostupnih procesora da dovršite vaš zahtjev. Smanjite broj zahtijevanih procesora.

**Nema dovoljno dostupnih dijeljenih spremišta procesorskih jedinica.**

Pokušali ste postaviti broj dijeljenih procesorskih jedinica na broj veći od dostupnog. Moguća rješenja su dodavanje više procesora u dijeljeno spremište ili smanjenje količine zahtijevanih procesorskih jedinica na broj manji ili jednak količini procesorskih jedinica koje su dostupne.

**Unijeli ste premali broj - manje od onog što zahtijevaju particije.**

Dijeljeno spremište procesora zahtijeva više procesora od upisanog broja. Upišite veći broj procesora da dovršite zahtjev. Dijeljeno spremište procesora mora imati dovoljno procesora za podršku većeg broja procesora svih particija upotrebom dijeljenog spremišta procesora.

**Uspješno promijenjen broj procesora dodijeljenih spremištu.**

Ovo je samo informativna poruka.

**Uneseni broj procesora veći je od dostupnih.**

Pokušali ste premjestiti procesore koji su dostupni. Smanjite broj procesora za premještanje.

**Broj procesora nije unutar minimalne i maksimalne vrijednosti**

Pokušali ste promijeniti vrijednost za procesore u ovoj particiji. Međutim, vrijednost koju ste upisali nije između minimalne i maksimalne vrijednosti. Upišite ili broj koji je između minimalne i maksimalne vrijednosti ili promijenite minimalnu i maksimalnu vrijednost.

**Uneseni broj procesora nije važeći**

Vrijednost koju ste unijeli nije važeća. Ona je ili manja ili veća od dozvoljene za ovaj poslužitelj ili nije cijeli broj. Upišite drugu vrijednost.

**Broj dijeljenih procesorskih jedinica nije unutar minimalne i maksimalne vrijednosti.**

Broj jedinica za obrađivanje mora biti veći ili jednak minimumu i manji ili jednak maksimumu dijeljenih procesorskih jedinica.

**Može biti izabrana samo jedna particija**

Pokušali ste izvesti akciju na više od jedne particije. Ovaj ekran za prikaz može rukovati samo jednim zahtjevom istovremeno. Ponovite akciju posebno za svaku particiju.

**Može biti izabran samo jedan resurs**

Pokušali ste izvesti akciju na više od jednog resursa. Ovaj ekran za prikaz može rukovati samo jednim zahtjevom istovremeno. Ponovite akciju posebno za svaki resurs.

**Može biti izabran samo jedan resurs navedenog tipa**

Pokušali ste izvesti akciju na više od jednog tipa resursa. Ovaj ekran za prikaz može rukovati samo jednim zahtjevom istovremeno za svaki tip resursa. Ponovite akciju posebno za svaki tip resursa.

**Opcija je dozvoljena samo iz primarne particije**

Možete izvesti opcije 13 i 14 da promijenite Akciju sistemskog IPL-a s primarne particije. Poslužitelj ne dozvoljava prikaz ili promjenu te vrijednosti u sekundarnim particijama. Ili je sekundarna particija u sigurnom načinu. Stoga morate ići na primarnu DST konzolu da promijenite način u vrijednost različitu od sigurnog načina.

**Opcija nije dozvoljena za vrijeme sistemskog MSD IPL-a**

Kada poslužitelj izvodi dump glavne memorije (MSD), ne možete izvoditi mnoge opcije konfiguracije logičke particije koje zamjenjuju podatke o konfiguraciji logičke particije. Na primjer, ne možete izvoditi akcije obnavljanja ili kreirati novu sekundarnu particiju.

**Za novu particiju opcija nije dozvoljena do sljedećeg sistemskog IPL-a**

Ova particija je nedavno kreirana. Ne možete izvoditi nikakve akcije sve dok ponovno ne pokrenete poslužitelj. Kada ponovno pokrenete poslužitelj, možete pokušati s ovom opcijom.

**Opcija nije dozvoljena za primarnu particiju**

Neke opcije nemaju smisla kada su izdane na primarnoj particiji. Na primjer, ne možete promijeniti ime primarne particije, obrisati primarnu particiju ili izabrati označeni sekundarni resurs kao na primjer IOP izvora učitavanja ili IOP konzole.

**Za izabrani resurs opcija nije dozvoljena**

Opcija koju ste upisali nije važeća na ovom ekranu za prikaz. Pogledajte ekran za prikaz za listu dozvoljenih opcija.

**Dok je particija u sigurnom načinu, opcija nije dostupna, koristite primarni DST**

Ova će se greška dogoditi ako pokušate koristiti funkcije s panela na ekranu za prikaz Rad sa statusom particije na particiji postavljenoj na siguran način. Kada je particija postavljena na siguran način, možete izvoditi samo njene funkcije s panela ekrana za prikaz Rad sa statusom particije primarne particije s DST konzole. Kada promijenite način particije sa sigurnog na neki drugi način, možete koristiti funkcije s panela na toj sekundarnoj particiji.

**Opcija je dostupna samo za primarnu particiju.**

Neke akcije nisu dozvoljene za sekundarne particije. Na primjer, promjene konfiguracije ne mogu biti napravljene iz sekundarne particije.

**Nije uspješna funkcija panela - blokiranje ključa nije u kontrolnom panelu**

Ključ za poslužitelj nije na kontrolnom panelu. Umetnite ključ i pokušajte zahtjev ponovno.

**Particija je već isključena**

Izabrali ste isključivanje ove particije. Ali, particija je već isključena.

**Particija je već uključena**

Izabrali ste uključivanje ove particije. Ali, particija je već uključena.

**Kreiranje particije nije uspješno - već postoji maksimalni broj particija**

Poslužitelj već ima maksimalan dozvoljeni broj logičkih particija za izdanje. Ne možete kreirati drugo.

**Kreiranje particije nije uspješno - nedovoljno dostupnih sistemskih resursa**

Ne možete kreirati drugu particiju. Maksimalan broj particija koje ovaj poslužitelj podržava već je kreiran.

**Brisanje particije nije uspješno - particija se mora isključiti**

Ne možete obrisati particiju dok je još uključena. Isključite particiju, zatim izvedite operaciju brisanja za tu particiju.

**Particija trenutno nema vlasništvo nad sabirnicom.**

Akcija trenutno ne može biti izvedena, jer niti jedna druga logička particija ne posjeduje sabirnicu. Morate dodijeliti vlasništvo ove sabirnice prije nego možete napraviti sljedeće:

- Ukloniti sabirnicu.
- Promijeniti sabirnicu.
- Premjestiti I/O procesor.

**Uneseni identifikator particije već koristi neka druga particija**

Ova greška se javlja kada pokušate particiji dati identifikator koji je već u upotrebi od strane druge particije na poslužitelju. Upišite različiti identifikator.

**Uneseni identifikator particije nije važeći**

Upisali ste identifikator koji nije bio između 1 i 24 ili koji nije bio cijeli broj. Upišite vrijednost između 1 i 24.

**Zbog verzije/razine izdanja nakon obnavljanja možda će trebati instalacija particije**

Ovo je poruka upozorenja. Sistem je pronašao nešto što je izgleda nepodržana softverska verzija u jednoj od sekundarnih particija. Identificirano izdanje ne može podržati trenutni hardver na poslužitelju. Ako sekundarna particija ima nepodržano izdanje, instalirajte podržanu i5/OS verziju nakon što završite s obnovom primarne particije.

**Uspješno kreiranje xxx particije, ali particija neće biti funkcionalna.**

Poslužitelj je dozvolio promjene na logičkoj particiji. Međutim, logička particija možda neće biti uspješno ponovno pokrenuta, jer ne ispunjava jedan ili više minimalnih zahtjeva za procesore, memoriju ili interaktivnu izvedbu. Dodajte potrebne resurse prije ponovnog pokretanja particije.

**Nije uspjela domena isključivanja**

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako i dalje ne uspije, kontaktirajte dobavljača usluga.

**Nije uspjela domena uključivanja**

Zadatak na panelu doživio je neuspjeh. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako i dalje ne uspije, kontaktirajte dobavljača usluga.

**Nije uspjelo obnavljanje konfiguracijskih podataka primarne particije**

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme akcije obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije uspjelo obnavljanje konfiguracijskih podataka primarne particije - podaci nisu nađeni**

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Još nitko nije zamijenio poslužitelj uklanjanjem resursa s primarne particije i njihovom dodjelom novim sekundarnim particijama. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

**Nije uspjelo obnavljanje konfiguracijskih podataka primarne particije - nisu nađeni novi podaci**

Daljnja akcija nije potrebna. Poslužitelj nije pronašao nikakve podatke o konfiguraciji logičke particije na drugim disk jedinicama različite od onih koji su trenutno spremljeni na disk jedinici izvoru učitavanja ove logičke particije.

**Nije uspio zahtjev za ispisom zbog nepoznate greške**

Došlo je do nepoznate greške. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Nije poslan zahtjev za ispisom, bez popisanih unosa za ispis**

Pokušali ste poslati zahtjev za ispisom bez izbora bilo čega za ispis ili ovaj ekran za prikaz ne dozvoljava ispis. Pokušajte ispis s ekrana za prikaz koji vam dozvoljava da izaberete unose.

**Zahtjev za ispisom koji je poslan servisnom printeru s jednom ili više grešaka**

Ovo je informativna greška. Iako je zahtjev za ispisom imao neke greške, zahtjev za ispisom bio je uspješan. Možda ćete htjeti kontaktirati vašeg dobavljača servisa da odredite prirodu problema.



**Nije uspelo rješenje problema**

Problem izabran da bude prihvaćen nije trenutno na listi poznatih problema za logičku particiju ili se desila druga interna greška. Kontaktirajte vašeg predstavnika servisa.

**Nije uspelo rješenje problema, nije moguće brisanje greške pažnje**

Problem izabran da bude prihvaćen nije trenutno na listi poznatih problema za logičku particiju ili se desila druga interna greška. Kontaktirajte vašeg predstavnika servisa.

**Nije uspelo rješenje problema, nije moguće brisanje grešaka informacije**

Problem izabran da bude prihvaćen nije trenutno na listi poznatih problema za logičku particiju ili se desila druga interna greška. Kontaktirajte vašeg predstavnika servisa.

**Nije uspelo rješenje problema, nije moguće brisanje ozbiljnih grešaka**

Problem izabran da bude prihvaćen nije trenutno na listi poznatih problema za particiju ili se desila druga interna greška. Kontaktirajte vašeg predstavnika servisa.

**Nije uspelo uklanjanje I/O resursa**

Došlo je do interne greške. Poslužitelj nije pronašao da je IOP trenutno u vlasništvu relevantne particije i da već nije dostupan resurs. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

**Uspješan ponovni poredak SPCN adresiranja.**

Ovo je samo informativna poruka.

**Trenutno nije omogućena zahtijevana funkcija s panela**

Poslužitelj nije onemogućio funkciju panela u ovom trenutku. Pričekajte i pokušajte zahtjev ponovno. Na primjer, ako je izveden pokušaj funkcije panela 21 na particiji koja se ponovno pokreće i još nije u namjenskim servisnim alatima (DST), tada 21 neće biti omogućena sve dok DST nije dosegnut.

**Zahtjev nije uspio, sabirница xxx se ne koristi**

Particija trenutno ne koristi sabirnicu, tako da ne može imati vlasništvo nad njom.

**Zahtjev nije uspio, sabirница xxx nije dijeljena**

Sabirnica je u posebnom stanju koje sprečava da bude promijenjeno u dijeljeno (kao što je upotreba u klasteru). Ili, IOP koji se uklanja ne pripada sabirnici koja je u dijeljenom načinu.

**Zahtjev nije uspio, zaštićeni konfiguracijski podaci - pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda**

Podaci o konfiguraciji logičke particije iz nekog razloga su zaštićeni i ne mogu biti promijenjeni sve dok se ne izvede akcija ispravka. Pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za informacije o tome što napraviti. Tipično, morate koristiti opciju na ekranu Obnavljanje podataka o konfiguraciji da ispravite problem.

**Zahtjev nije uspio zbog stanja jedne ili više particija**

Ovisno o zahtijevanoj funkciji, sve sekundarne particije moraju biti ili isključene ili uključene za nastavak.

**Zahtjev nije uspio, zahtijevane greške nisu rukovane**

Ekran za prijavu grešaka prethodno je prikazan, ali ga je korisnik opozvao bez dozvole obnavljanja poslužitelju od popisanih problema ili poslužitelj nije uspio izvesti akciju obnavljanja.

**Zahtjev nije uspio, povratni kod: xxxxxxxx**

Ova će se poruka pojaviti za grešku koja nema sebi pridružen opis poruke. Heksadecimalni povratni kod reći će vam što se dogodilo.

**0xFFFFFFFF98**

I/O konfiguracija je promijenjena dok je trenutna akcija bila u izvođenju. Ovisno na kojem ste ekranu prikaza bili, resursi će se možda automatski osvježiti. Ako je tako, samo pokušajte zahtjev ponovno. Za ponovni pokušaj zahtjeva morat ćete izaći i ponovno ući u ekran prikaza.

**Za particiju zahtjev nije dozvoljen.**

Pokušali ste zahtjev koji nije dozvoljen za ovu particiju. Neke akcije nisu dozvoljene na primarnoj particiji. Na primjer, ne možete obrisati primarnu particiju ili ukloniti I/O procesor izvora učitavanja za primarnu particiju.

**Zahtjev nije uspio, navedeno je više procesora nego što su dijeljenom spremištu.**

Pokušali ste postaviti količinu procesora na broj veći nego ih je dostupno u dijeljenom spremištu procesora.



Moguća rješenja su dodavanje više procesora u dijeljeno spremište ili smanjenje količine zahtijevanih procesora da bude manja ili jednaka količini procesora koji su dostupni.

#### **Zahtjev nije uspio - pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda**

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme zahtjeva za promjenom konfiguracije. Pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za informacije. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

#### **Zahtijevani resursi su veći od onih dodijeljenih particiji**

Particija je možda ponovno pokrenuta s manje procesora, glavne memorije ili interaktivne izvedbe od zahtijevanog (ali unutar minimalnog dozvoljenog ograničenja). Pokušaj da se uklone ovi resursi premašuje ono što particija trenutno koristi.

#### **Nije valjana unesena veličina glavne memorije**

Vrijednost koju ste upisali za glavnu memoriju nije važeći cijeli broj. Upišite cijeli broj.

#### **Veličina glavne memorije nije unutar minimalne i maksimalne vrijednosti**

Pokušali ste promijeniti vrijednost za glavnu memoriju u ovoj particiji. Međutim, vrijednost koju ste upisali nije između minimalne i maksimalne vrijednosti. Upišite ili broj koji je između minimalne i maksimalne vrijednosti ili promijenite minimalnu i maksimalnu vrijednost.

#### **Uspješno kreiranje dijeljenog procesorskog spremišta.**

Ovo je samo informativna poruka.

#### **Uspješno brisanje dijeljenog procesorskog spremišta.**

Ovo je samo informativna poruka.

#### **Jedinice dijeljenog procesorskog spremišta su iznad maksimalnih kapaciteta procesora.**

Postavili ste količinu jedinica za obrađivanje da bude veća od maksimalnog kapaciteta procesora. Moguće rješenje je smanjenje količine jedinica za obrađivanje koje zahtijevate da bude manja ili jednaka količini koju trenutni procesori mogu podržati. Svaki procesor može podržati maksimalno 1.00 jedinica za obrađivanje.

#### **Unesena dodjela jedinice spremištu dijeljenih procesora nije važeća.**

Vrijednost koju ste unijeli nije važeća. Ona je ili veća ili manja od one koju dijeljeno spremište dozvoljava. Upišite drugu vrijednost.

#### **Jedinice dijeljenog procesorskog spremišta su ispod procesorskih kapaciteta.**

Postavili ste količinu jedinica za obrađivanje da bude manja od minimalnog kapaciteta procesora. Moguće rješenje je povećanje količine zahtijevanih jedinica za obrađivanje.

#### **Dijeljene jedinice procesorskog spremišta veće su od onih koje procesori mogu podržati.**

Specificirali ste jedinice procesora veće od onih koje procesori mogu podržati. Moguća rješenja su upotreba više procesora ili smanjenje broja jedinica procesora.

#### **Unesena je najmanja minimalna veličina glavne memorije xxxxxxxx za uneseni maksimum.**

Poslužitelj mora forsirati raspon prihvatljivih vrijednosti za vrijednosti minimuma i maksimuma glavne memorije u odnosu jedan na drugi. To je stoga što je određena količina čvrste memorije dodijeljena za upotrebu poslužitelju na osnovu specificirane maksimalne veličine. Čvrsta memorija zahtijevana od poslužitelja ne može biti manja od specificirane minimalne vrijednosti. Prilagodite vašu minimalnu vrijednost da bude velika barem kao vrijednost u poruci. Ili, prilagodite maksimalnu veličinu na neku manju vrijednost.

#### **Adaptor I/O memorije ne može se dodijeliti gost particiji kad postoji kontroliranje I/O procesora.**

I/O Adaptor korišten od strane gostujuće particije lociran je na položaju kartice na istoj domeni Multi-adaptor mosta kao i I/O procesor. Podaci gostujuće particije mogu biti izgubljeni ako se desi jedno od sljedećeg:

- Izveden je Tip D IPL primarne particije.
- I/O Adaptor premješta se na i5/OS particiju.
- Greška uzrokuje da se konfiguracijski podaci Logičke particije (LPAR) ne koriste.

Za kreiranje valjane LPAR konfiguracije koristite LPAR alat provjere valjanosti (LVT)



### **Za aktivaciju promjena potreban je sistemski IPL**

Napravljene su promjene na konfiguraciji logičke particije koje zahtijevaju ponovno pokretanje poslužitelja. Primjeri su kreiranje, brisanje, obnavljanje, promjena tipa vlasništva nad sabirnicom ili promjena vrijednosti za procesor primarne particije, glavne memorije ili interaktivne izvedbe.

### **Jedinica nema ispravnu konfiguraciju logičke particije**

Podaci o konfiguraciji logičke particije iz nekog razloga su zaštićeni i ne mogu biti promijenjeni sve dok se ne izvede akcija ispravka. Pogledajte Dnevnik aktivnosti proizvoda (PAL) za informacije o tome što napraviti. Tipično, morate koristiti opciju na ekranu Obnavljanje podataka o konfiguraciji da ispravite problem.

### **Nepoznata greška u funkciji servisa**

Desio se neočekivani uvjet u licencnom kodu koji upravlja ili podacima o konfiguraciji logičke particije ili funkcijom usluge logičke particije. Provjerite dnevnik Licencnog internog koda za unos 0C00 C9FF. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

### **Nije uspelo ažuriranje konfiguracijskih podataka**

Došlo je do interne greške u upravitelju konfiguracije logičke particije za vrijeme akcije obnavljanja podataka o konfiguraciji. Kontaktirajte vašeg dobavljača servisa.

### **Neuspjelo ažuriranje konfiguracijskih podataka - podaci nisu nađeni**

Ne postoje podaci o konfiguraciji logičke particije. Poslužitelj još nije bio zamijenjen uklanjanjem resursa s primarne i njihovom dodjelom na nove sekundarne particije. Poslužitelj nije izveo zahtijevanu akciju.

### **Vrijednost unesena za Razinu detalja nije važeća**

Vrijednost koju ste dobavili za ovo polje nije točna. Upišite važeću vrijednost za Razinu detalja.

### **Vrijednost unesena za Broj referentnih kodova nije važeća**

Vrijednost koju ste dobavili za ovo polje nije točna. Upišite važeću vrijednost za Broj referentnih kodova.

### **Vrijednost unesena za Sekundarnu particiju/e nije važeća**

Vrijednost koju ste dobavili za ovo polje nije točna. Upišite važeću vrijednost za Sekundarnu particiju.

### **Vrijednost unesena za Sistemsku particiju/e nije važeća**

Vrijednost koju ste dobavili za ovo polje nije točna. Upišite važeću vrijednost za Sistemsku particiju.

### **Poruke o greški logičke particije u izvještaju o greškama**

Kada upravitelj o konfiguraciji logičkog particioniranja mora izvijestiti o greškama, prikazuje se ekran za prikaz Izvještaja o greškama logičkog particioniranja. Ovaj ekran za prikaz sadrži sažetak grešaka s detaljima dostupnim upotrebom opcije 5 nad određenom greškom.

S ovog ekrana za prikaz možete opozvati trenutni zahtjev i vratiti se na prethodni ekran za prikaz izborom F3 (Izlaz) ili F12 (Opoziv). Možete također prihvatiti grešku i nastaviti izborom opcije 1 (Prihvati problem) ili F10 (Prihvati sve probleme i nastavi). Međutim, trebali biste potpuno razumjeti ove greške prije poduzimanja bilo kakvih akcija.

Izvještaj grupira poruke o greškama po sljedećim kategorijama:

- **Informacijske**--Desila se obnovljiva greška koja nije spriječila zahtijevanu operaciju.
- **Pažnja**--Desila se greška koja sprečava zahtijevanu operaciju. Detalji opisuju uzrok kvara, ali ne govore koja operacija nije uspjela. Pogledajte svaku **tešku** grešku da odredite koja operacija nije uspjela.
- **Teške**--Operacija nije mogla biti uspješno dovršena. Pogledajte prethodne poruke **pažnje** da odredite razloge za neuspjeh operacije.

Sljedeći popis daje sažetke poruka pažnje i teških poruka, zašto se greška možda desila i preporučene akcije.

### **Sabirnica nije uklonjena**

Teška poruka koja pokazuje da nije uspjela operacija uklanjanja sabirnice. Ispravite prethodne greške pažnje ispisane na izvještaju o greškama i pokušajte ponovno s operacijom.

### **Nije uspjeta promjena tipa vlasništva sabirnice**

Teška poruka koja pokazuje da nije uspjeta operacija promjene tipa vlasništva nad sabirnicom. Ispravite prethodne greške pažnje ispisane na izvještaju o greškama i pokušajte ponovno s operacijom.

### **Uređaj u upotrebi**

Poruka pažnje koja pokazuje da je određeni resurs u upotrebi od strane poslužitelja, IOP-a u njegovom vlasništvu ili sabirnice, dok ga je netko pokušao ukloniti s particije. Ako je ovaj resurs disk jedinica, preporučeno je da ju uklonite iz njenog pomoćnog memorijskog spremišta (ASP-a) prije uklanjanja IOP-a ili sabirnice.

- Za sve druge resurse, izvedite sljedeće korake:
  1. Napišite logičku adresu resursa koji trebate staviti u stanje vary off. Ove informacije možete naći pomoću prikaza resursa koji su dodijeljeni particiji.
  2. Iz i5/OS, koristite naredbu Rad sa Statusom konfiguracije (WRKCFGSTS) kako biste pronašli ime resursa koje se bazira na logičkoj adresi. Iz DST-a otiđite na Upravitelja hardverskog servisa.
  3. Stavite u stanje Vary off svaki uređaj ili kontroler koji je aktivan na resursu.

### **IOP nije uklonjen**

Teška poruka koja pokazuje da nije uspjeta operacija uklanjanja IOP-a. Ispravite prethodne greške pažnje ispisane na izvještaju o greškama i pokušajte ponovno s operacijom.

### **IOP zahtijeva ponovnu dodjelu**

Poruka pažnje koja pokazuje da ste pokušali promijeniti tip vlasništva nad particijom s dijeljenog na namjenski. Međutim, sabirnica sadrži IOP-ove koji trenutno nisu dodijeljeni niti jednoj logičkoj particiji. Dodajte I/O resurse da dodijelite dostupne IOP-ove istoj particiji kao i vlasnik sabirnice. Zatim, ponovite promjenu tipa vlasništva nad particijom.

### **Nije ažuriran I/O resurs**

Teška poruka koja pokazuje da I/O resurs nije mogao biti ažuriran u podacima za konfiguraciju. Ispravite prethodne greške pažnje ispisane na izvještaju o greškama i pokušajte ponovno s operacijom.

### **Nije poznato stanje IOP-a**

Poruka pažnje koja pokazuje da određeni IOP ne može biti lociran na particiji s koje se uklanja.

Ako je particija koja je vlasnik trenutno isključena, možete zanemariti ovu grešku ako znate da su IOP i njegovi resursi dostupni. Ako je particija koja je vlasnik trenutno uključena, ova greška može pokazivati da je IOP vlasnik bio nedavno dodan particiji, ali još nije aktivan.

Pričekajte pet minuta i ponovno pokušajte operaciju. Ako se greška nastavi ili ako IOP nije nedavno dodan particiji vlasniku, kontaktirajte vašeg predstavnika servisa.

#### **Srodni koncepti**

Osnovne sistemske operacije

Sigurnosno kopiranje i obnavljanje

#### **Srodni zadaci**

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

## **Rad s konfiguracijskim podacima za logičke particije**

Koristite DST i SST da obrišete, kopirate i ažurirate podatke o konfiguraciji, da konfigurirate nekonfigurirane disk jedinice, da obrišete resurse koje ne šalju izvještaj, da prihvatite disk jedinicu kao izvor učitavanja i da obrišete logičke particije na poslužitelju.

Možda ćete trebati raditi s podacima o konfiguraciji logičke particije. Tipično, trebat će to napraviti kod obnavljanja nakon kvara hardvera, kod ispravljanja grešaka ili kod izvođenja održavanja nakon premještanja hardvera.

Poslužitelj održava podatke o konfiguraciji za sve logičke particije na izvoru učitavanja za svaku logičku particiju. Podaci o konfiguraciji održavani na primarnoj particiji smatraju se glavnom kopijom. Problemi se mogu pojaviti kada se informacije o konfiguraciji na primarnoj i sekundarnoj particiji sukobe ili nakon što inicijalizirate disk jedinice za vrijeme instalacije.

**Upozorenje:** Za rad s konfiguracijskim podacima logičkih particija, koristite iSeries Navigator i Namjenski servisni alati (DST).

#### **Srodni koncepti**

Sigurnosno kopiranje i obnavljanje

#### **Obnavljanje konfiguracijskih podataka logičke particije:**

Ovu opciju možete koristiti za obnavljanje konfiguracijskih podataka logičke particije ako jedna od sekundarnih particija izvodi i5/OS operativni sistem. Ova procedura je dio punog obnavljanja poslužitelja.

Sljedeće informacije odnose se samo na **primarne particije**.

Nakon ponovne instalacije Licencnog internog koda na primarnu particiju, možda ćete trebati koristiti DST da obnovite podatke o konfiguraciji logičke particije. Dovršite sljedeće korake da obnovite podatke o konfiguraciji logičke particije:

1. Prije promjene vaše disk konfiguracije ili obnavljanja vaših korisničkih ASP-a, izaberite opciju 11 (Rad sa sistemskim particijama).
2. Izaberite opciju 4 (Obnavljanje podataka o konfiguraciji).
3. Izaberite opciju 1 (Obnovi podatke o konfiguraciji primarne particije). Poslužitelj locira nekonfigurirane disk jedinice koje sadrže najnovije podatke o konfiguraciji za vaš poslužitelj. Ako se poruka Nisu pronađene jedinice s novijim podacima o konfiguraciji prikaže umjesto liste resursa, tada niti jedna nedodijeljena disk jedinica ne sadrži odgovarajuće informacije o konfiguraciji. Za savjet se obratite vašem predstavniku servisa.
4. Izaberite odgovarajuću konfiguraciju za obnavljanje.
5. Potvrdite izbor pritiskom na **Enter**.
6. Poslužitelj kopira nove podatke o konfiguraciji na izvor učitavanja primarne particije i automatski ponovno pokreće primarnu particiju.
7. Kada sljedeći put izvedete punjenje početnog programa (IPL) za sekundarne particije, poslužitelj ažurira njihove podatke o konfiguraciji logičke particije.
8. Kad primarna particija dovrši s IPL, nastavite s daljnjim koracima obnavljanja kao što je navedeno u odjeljku za obnavljanje Backup i obnavljanje.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: izvor učitavanja” na stranici 21

Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora.

Sigurnosno kopiranje i obnavljanje

#### **Spremanje svih podataka o konfiguraciji:**

Za spremanje konfiguracijskih podataka logičke particije u datoteku na računalu, možete koristiti iSeries Navigator. Ova funkcija se koristi kad sve sekundarne particije na iSeries izvode operativni sistem gosta.

**Bilješka:** Ova funkcija ne sprema IPL parametre gostujuće particije. Ako želite spremiti IPL parametre gostujuće particije, trebate izvesti spremanje cijelog sistema na host particiju.

Za spremanje svih konfiguracijskih podataka pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.

4. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje** i **Spremi sve podatke o konfiguraciji**. Sve spremljene informacije pohranit će se u datoteku na računalu koji izvodi iSeries Navigator.

Za spremanje svih konfiguracijskih datoteka pomoću prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje** i **Spremi sve podatke o konfiguraciji**. Sve spremljene informacije pohranit će se u datoteku na računalu koji izvodi iSeries Navigator.

Da spremite sve podatke o konfiguraciji upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na fizički sistem i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje** i **Spremi sve podatke o konfiguraciji**. Sve spremljene informacije pohranit će se u datoteku na računalu koji izvodi iSeries Navigator.

#### **Srodni zadaci**

“Vraćanje svih podataka o konfiguraciji”

Za obnavljanje svih konfiguracijskih podataka, koristite iSeries Navigator.

#### **Vraćanje svih podataka o konfiguraciji:**


Za obnavljanje svih konfiguracijskih podataka, koristite iSeries Navigator.

Ova funkcija se koristi kad sve sekundarne particije na iSeries izvode operativni sistem gosta i spremili ste konfiguracijske podatke na datoteku računala koji izvodi iSeries Navigator. Ova procedura je dio punog obnavljanja poslužitelja.

Ako su konfiguracijski podaci vašeg poslužitelja izbrisani, ovu funkciju biste trebali koristiti za ponovni pristup spremljenih konfiguracijskih podataka koji su kreirani pri dovršetku zadatka spremanja svih konfiguracijskih podataka.


Za obnavljanje svih konfiguracijskih podataka pomoću stavke Moje veze, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. **Konfiguracija i usluge** Proširi i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje** i **Vrati sve podatke o konfiguraciji**.

Kad primarna particija dovrši s restartom, nastavite s daljnjim koracima obnavljanja kao što je navedeno u odjeljku za obnavljanje Backup i obnavljanje. 


Da vratite sve podatke o konfiguraciji upotrebom prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, izaberite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Vрати sve podatke o konfiguraciji**.

Kad primarna particija dovrši s restartom, nastavite s daljnjim koracima obnavljanja kao što je navedeno u odjeljku za obnavljanje Sigurnosno kopiranje i obnavljanje. 

Da vratite sve podatke o konfiguraciji upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na fizički sistem i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Vрати sve podatke o konfiguraciji**.

Kad primarna particija dovrši s restartom, nastavite s daljnjim koracima obnavljanja kao što je navedeno u odjeljku za obnavljanje Backup i obnavljanje. 

#### **Srodni koncepti**

Sigurnosno kopiranje i obnavljanje

#### **Srodni zadaci**

“Spremanje svih podataka o konfiguraciji” na stranici 123

Za spremanje konfiguracijskih podataka logičke particije u datoteku na računalu, možete koristiti iSeries Navigator. Ova funkcija se koristi kad sve sekundarne particije na iSeries izvode operativni sistem gosta.

#### **Brisanje svih podataka o konfiguraciji particije za logičke particije:**

Za poglavlja možete izbrisati konfiguracijske podatke.

#### **Srodni zadaci**

“Brisanje svih logičkih particija” na stranici 129

Može doći do trenutka kada trebate obrisati sve vaše logičke particije da poslužitelj ponovno napravite neparticioniranim.

“Brisanje podataka o konfiguraciji particije s nekonfiguriranih disk jedinica” na stranici 126

Kada premjestite disk jedinice između logičkih particija ili poslužitelja, možda ćete trebati obrisati sve stare podatke o konfiguraciji prije nego poslužitelj može ponovno koristiti logičku particiju.

#### **Ažuriranje podataka o konfiguraciji particije na svim logičkim particijama:**

Možete ažurirati podatke o konfiguraciji za svaku aktivnu logičku particiju njenim ručnim kopiranjem s primarne particije na sve aktivne logičke particije.

**Upozorenje:** Ove korake trebate izvoditi samo kada ste tako upućeni od strane predstavnika servisa.

Sve neaktivne particije ažurirat će se automatski na njihovo sljedeće pokretanje.



**Upozorenje:** Upotreba ove funkcije kada su podaci o konfiguraciji na primarnoj particiji netočni uništava vašu postojeću konfiguraciju.

Za ažuriranje konfiguracijskih podataka pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Ažuriranje podataka o konfiguraciji**.

Da ažurirate podatke o konfiguraciji upotrebom prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Ažuriranje podataka o konfiguraciji**.

Za ažuriranje konfiguracijskih podataka logičke particije, možete koristiti iSeries Navigator. Da ažurirate podatke o konfiguraciji upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem s kojeg želite ažurirati podatke o konfiguraciji.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Ažuriranje podataka o konfiguraciji**.

#### **Brisanje podataka o konfiguraciji particije s nekonfiguriranih disk jedinica:**

Kada premjestite disk jedinice između logičkih particija ili poslužitelja, možda ćete trebati obrisati sve stare podatke o konfiguraciji prije nego poslužitelj može ponovno koristiti logičku particiju.

Trebate obrisati podatke o konfiguraciji kada disk jedinica ima sve sljedeće karakteristike:

- Sistemski referentni kod (SRC) B600 5311 prikazuje Dnevnik aktivnosti proizvođača (PAL) preko nekonfigurirane jedinice diska.
- Ona više nije izvor učitavanja u vlastitoj logičkoj particiji.
- Ona je originalno s druge logičke particije gdje je bila izvor učitavanja ili je s različitog poslužitelja koji je imao logičke particije.

Ovaj postupak briše samo podatke o logičkoj particiji. Nisu utjecani sistemski ili korisnički podaci.

Izvedite ovu proceduru iz ekrana namjenskih servisnih alata (DST):

1. Otiđite na DST izbornik.
2. Izaberite opciju 11 (Rad sa sistemskim particijama).
3. Izaberite opciju 4 (Obnavljanje podataka o konfiguraciji).
4. Izaberite opciju 3 (Brisanje podataka o konfiguraciji nekonfigurirane disk jedinice).



5. Izaberite disk jedinicu s podacima o konfiguraciji koje želite obrisati. Upišite 1 u Opc polju lijevo od izlistavanja disk jedinica.
6. Pritisnite tipku Enter.
7. Potvrdite da uistinu želite obrisati podatke o konfiguraciji.
8. Promjene odmah imaju učinka.

#### **Srodni koncepti**

“Koncept logičke particije: izvor učitavanja” na stranici 21

Svaka logička particija mora imati jednu jedinicu diska koja je određena za učitavanje izvora.

“Brisanje svih podataka o konfiguraciji particije za logičke particije” na stranici 125

Za poglavlja možete izbrisati konfiguracijske podatke.

“Koncept logičke particije: disk jedinice” na stranici 16

Disk jedinice pohranjuju podatke. Poslužitelj može u bilo kojem trenutku koristiti i ponovno koristiti ove podatke.

Trajniji su od memorije, ali još uvijek ih možete obrisati.

#### **Srodni zadaci**

“Instaliranje novog hardvera za logičke particije” na stranici 81

Naučite pravila instaliranja hardvera na sistem s logičkim particijama.

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvođača (PAL) za logičke particije” na stranici 105

Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

“Prihvatanje diska jedinice kao izvora učitavanja za logičku particiju” na stranici 128

### **Brisanje resursa koji ne izvještavaju na logičkim particijama:**

**Upozorenje:** Ne izvodite ovu proceduru ako je BILO KOJI hardver označen kao neuspjeli. Samo izvedite ovu proceduru kada je sav hardver poslužitelja potpuno operativan.

Nakon što ste dodali, uklonili ili premjestili hardver unutar poslužitelja s logičkim particijama, možda imate resurse koji više nisu dostupni, koji su dvaput izlistani ili koji više nisu na poslužitelju.

Možete obrisati ova izlistavanja tako da su svi resursi koji ne izvještavaju obrisani s podataka o konfiguraciji za logičku particiju.

iSeries Navigator možete koristiti za brisanje resursa logičke particije koji se ne prijavljuju. Za brisanje resursa logičke particije koji se ne prijavljuju pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Izaberite particiju s koje želite obrisati resurse logičkih particioniranja koji ne izvještavaju.
5. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Obriši resurse particioniranja koji ne izvještavaju**.

Da obrišete resurse logičkih particioniranja koji ne izvještavaju upotrebom prozora servisnih alata, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Servisnih alata**.
5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Izaberite particiju s koje želite obrisati resurse logičkih particioniranja koji ne izvještavaju.

7. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
8. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje** i **Obrisi resurse particioniranja koji ne izvještavaju**.

Da obrišete resurse logičkih particioniranja koji ne izvještavaju upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Izaberite particiju s koje želite obrisati resurse logičkih particioniranja koji ne izvještavaju.
5. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje** i **Obrisi resurse particioniranja koji ne izvještavaju**.

#### **Srodni zadaci**

“Instaliranje novog hardvera za logičke particije” na stranici 81  
Naučite pravila instaliranja hardvera na sistem s logičkim particijama.

#### **Prihvatanje disk jedinice kao izvora učitavanja za logičku particiju:**

Kad su konfiguracijski podaci izvora učitavanja logičke particije drukčiji od onih koje očekuje poslužitelj, prikazuje se greška u Dnevniku aktivnosti proizvoda (PAL). Referentni kod B600 5311 se pojavljuje za disk jedinicu učitavanja izvora.

Ako ste nedavno premjestili ili dodali disk jedinice ili unutar poslužitelja ili s drugog poslužitelja, one mogu još uvijek sadržavati podatke o konfiguraciji. Ako jedan od njih ne želite koristiti za učitavanje izvora, prije nastavka trebate izbrisati konfiguracijske podatke.

Inače, ako želite koristiti jednu od novih disk jedinica kao vaš novi izvor učitavanja na logičkoj particiji, slijedite ove korake iz izbornika namjenskih servisnih alata (DST):

1. Na DST izborniku, izaberite opciju 11 (Rad sa sistemskim particijama).
2. Izaberite opciju 4 (Obnavljanje podataka o konfiguraciji).
3. Izaberite opciju 5 (Prihvati disk jedinicu izvora učitavanja).
4. Potvrdite da stvarno želite koristiti disk kao izvor učitavanja u logičkoj particiji pritiskom na F10 tipku. Poslužitelj zamjenjuje podatke o konfiguraciji na disk jedinici izvora učitavanja s trenutnim podacima o konfiguraciji.
5. Logička particija može sada nastaviti svoj IPL s novom disk jedinicom izvora učitavanja.

#### **Srodni zadaci**

“Pregled Dnevnika aktivnosti proizvoda (PAL) za logičke particije” na stranici 105  
Koristite Namjenske servisne alate (DST) ili Sistemske servisne alate (SST) da pronađete sistemske referentne kodove za logičke particije.

“Brisanje podataka o konfiguraciji particije s nekonfiguriranih disk jedinica” na stranici 126  
Kada premjestite disk jedinice između logičkih particija ili poslužitelja, možda ćete trebati obrisati sve stare podatke o konfiguraciji prije nego poslužitelj može ponovno koristiti logičku particiju.

#### **Kopiranje podataka o konfiguraciji particije između IPL izvora:**

Ako ponovno pokrenete s A ili B IPL izvora, ali ne s oba, možete dobiti grešku čitanja s diska konfiguracijskih podataka logičke particije.

Prikazani su sljedeći sistemski referentni kodovi:

1 B193 45112 xxxx xxx5D (gdje je x jednak bilo kojoj vrijednosti 0-9 ili A-F)3 690A 2060

Ovom procedurom možete kopirati podatke s funkcionalnog izvora na izvor u kvaru.

**Bilješka:** Ovo trebate pokušati samo kad ste sigurni da se logička particija normalno ponovno pokreće prilikom upotrebe drugog IPL izvora.

Izvedite ovu proceduru iz ekrana Namjenskih servisnih alata (DST):

1. Ako ovo radite na primarnoj particiji, isključite sve sekundarne particije. Inače, nastavite sa sljedećim korakom.
2. Ponovno pokrenite vaš poslužitelj u ručnom načinu s drugim IPL izvorom (na primjer, izvor A ako izvor B ne uspije).
3. Iz DST-a, izaberite opciju 11 (Rad sa sistemskim particijama).
4. Osigurajte da su informacije o konfiguraciji sadržane na ovom IPL izvoru ispravne. Provjerite ovo sljedeći korake u Upravljanju logičkim particijama za prikaz statusa logičke particije. Ispravna konfiguracija bi pokazala najnoviju konfiguraciju logičkih particija. Ako je ispravna, nastavite sa sljedećim korakom. Ako konfiguracija nije ispravna, **ne** nastavljajte. Posavjetujte se s predstavnikom servisa.
5. Pritisnite F3 tipku za povratak na izbornik Rad sa sistemskim particijama.
6. Izaberite opciju 4 (Obnavljanje podataka o konfiguraciji).
7. Izaberite opciju 6 (Kopiranje podataka o konfiguraciji na drugu stranu).
8. Potvrdite vaš izbor pritiskom na tipku F10.
9. Ponovno pokrenite logičku particiju upotrebom drugog IPL izvora (izvor B, ako je izvor A imao ispravne podatke o konfiguraciji koje ste upravo kopirali).
10. Ako se problemi nastave, kontaktirajte vašeg predstavnika servisa.

#### **Srodni koncepti**

“Sistemski referentni kodovi (SRC-i) za logičke particije” na stranici 104

Naučite kako odrediti da li je vaš poslužitelj naišao na bilo kakvu grešku logičkog particioniranja.

#### **Brisanje svih logičkih particija:**

Može doći do trenutka kada trebate obrisati sve vaše logičke particije da poslužitelj ponovno napravi neparticioniranim.

Moguće je vratiti sve hardverske resurse primarnoj particiji. Međutim, **svi** korisnički podaci sadržani unutar sekundarnih particija biti će izgubljeni. Uvjerite se da imate pripremljene odgovarajuće sigurnosne kopije za sve logičke particije.

Za brisanje konfiguracijskih podataka logičke particije, možete koristiti iSeries Navigator. Za brisanje svih konfiguracijskih podataka logičke particije pomoću stavke **Moje veze**, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili aktivno okruženje.
2. Izaberite primarnu particiju sistema.
3. Proširite **Konfiguracija i Servisi** i izaberite **Logičke particije**.
4. Desno kliknite **Logička particija** i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Brisanje svih podataka o konfiguraciji logičke particije**.
6. Kućica za potvrdu javlja se da potvrdi vaš izbor brisanja podataka o konfiguraciji particije. Kliknite **OK** da potvrdite vašu odluku.

Za brisanje svih konfiguracijskih podataka logičke particije pomoću prozora servisni alati, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Moje veze** ili vaše aktivno okruženje.
2. Izaberite **Prozor servisnih alata iSeries Navigatora** u prozoru Taskpad. Ako Taskpad prozor nije još prikazan, izaberite **Pogled** i izaberite **Taskpad**.
3. Unesite **IP adresu** mrežnog sučelja servisnih alata na koje se želite spojiti. Kliknite **OK**.
4. Bit ćete upitani za vaš **Korisnički ID i lozinku Poslužiteljskih alata**.

5. Proširite sistemsko ime izaberite **Logičke particije**.
6. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
7. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Brisanje svih podataka o konfiguraciji logičke particije**.
8. Kućica za potvrdu javlja se da potvrdi vaš izbor brisanja podataka o konfiguraciji particije. Kliknite **OK** da potvrdite vašu odluku.

Da obrišete sve podatke o konfiguraciji logičke particije upotrebom Središnjeg upravljanja, slijedite ove korake:

1. U iSeries Navigatoru, proširite **Središnje upravljanje**.
2. Proširite **Sistemi s particijama**.
3. Izaberite fizički sistem koji ima logičku particiju s kojom želite raditi.
4. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
5. Desno kliknite na logičku particiju i izaberite **Konfiguriraj particije**. Sada radite u prozoru Konfiguriranje logičkih particija.
6. Desno kliknite na **Fizički sistem** i izaberite **Obnavljanje i Brisanje svih podataka o konfiguraciji logičke particije**.
7. Kućica za potvrdu javlja se da potvrdi vaš izbor brisanja podataka o konfiguraciji particije. Kliknite **OK** da potvrdite vašu odluku.

#### **Srodni koncepti**

“Brisanje svih podataka o konfiguraciji particije za logičke particije” na stranici 125

Za poglavlja možete izbrisati konfiguracijske podatke.

Sigurnosno kopiranje i obnavljanje

## **Situacije koje zahtijevaju pomoć predstavnika servisa**

Izvijestite o problemima na poslužitelju koji zahtijevaju tehničku pomoć od Centra za tehničku pomoć.

Neki zadaci uklanjanja pogreške na poslužitelju zahtijevaju pomoć predstavnika za podršku korisnicima. Ovi zadaci nisu uobičajeni i izvode se samo ako predstavnik servisa smatra da je to potrebno.

Za sprečavanje gubitka podataka i štete na hardveru, i da bi pronašli pravo rješenje, prije nego pokušate s nekim od sljedećih zadataka, kontaktirajte vašeg predstavnika podrške.

Ako morate izvesti neke od ovih zadataka na poslužitelju, za dodatnu pomoć odmah kontaktirajte iSeries i AS/400

Tehnički centar za podršku  .

### **Izvođenje dumpova glavne memorije na poslužiteljima s logičkim particijama:**

Kada poslužitelj ima kvar, može kreirati dump glavne memorije. Dump glavne memorije kopira sadržaje memorije poslužitelja na disk. To je važan alat za analizu problema. Na poslužitelju s logičkim particijama, dva su tipa kvara koji mogu uzrokovati dumpove glavne memorije: kvar na sistemu i kvar na sekundarnoj particiji.

Kad poslužitelj izvodi dump glavne memorije, **obratite se predstavniku korisničke podrške**.

Greške u primarnoj particiji uzrokovane hardverom obrade poslužitelja ili hardverom glavne memorije uzrokovati će pad cijelog poslužitelja. Greške softvera u sekundarnoj particiji uzrokovati će samo kvar na logičkim particijama.

Kvar poslužitelja može uzrokovati dump glavne memorije poslužitelja. Kvar sekundarne particije može uzrokovati dump glavne memorije na toj logičkoj particiji.

#### **Srodni koncepti**

“Forsiranje dumpa glavne memorije na poslužiteljima s logičkim particijama”

Kada poslužitelj ima kvar, može kreirati dump glavne memorije. Dump glavne memorije kopira sadržaje glavne memorije s poslužitelja na disk. On može biti važan alata za analizu problema. Kad poslužitelj izvodi dump glavne memorije, **obratite se predstavniku korisničke podrške**.

Izvođenje dumpa glavne memorije

### **Forsiranje dumpa glavne memorije na poslužiteljima s logičkim particijama:**

Kada poslužitelj ima kvar, može kreirati dump glavne memorije. Dump glavne memorije kopira sadržaje glavne memorije s poslužitelja na disk. On može biti važan alata za analizu problema. Kad poslužitelj izvodi dump glavne memorije, **obratite se predstavniku korisničke podrške**.

Na poslužitelju s logičkim particijama, dvije su vrste dump-a glavne memorije koje možete izvesti:

- Dump glavne memorije poslužitelja.
- Dump glavne memorije sekundarne particije.

Greške u primarnoj particiji uzrokovane hardverom obrade poslužitelja ili hardverom glavne memorije uzrokovati će pad cijelog poslužitelja. Greške softvera u sekundarnoj particiji uzrokovati će samo kvar na logičkim particijama.

Kvar poslužitelja može uzrokovati dump glavne memorije poslužitelja. Kvar sekundarne particije može uzrokovati dump glavne memorije na toj logičkoj particiji.

Kada to od vas zatraži korisnička podrška ili vaš predstavnik servisa, možete forsirati dump glavne memorije na poslužitelju s logičkim particijama.

## **Dump glavne memorije poslužitelja**

Dump glavne memorije poslužitelja trebate izvoditi samo kad to od vas zatraži predstavnik servisa.

**Upozorenje:** Kada izvodite dump glavne memorije, svaka aktivna sekundarna particija također će izvesti dump glavne memorije. Zatim će sve biti ponovno pokrenute. Ovo bi moglo dugo potrajati.

Statusni ekran Rad s particijom pojaviti će se na konzoli sekundarne particije, osim ako dump glavne memorije već nije bio u izvođenju. U tom slučaju, na konzoli sekundarne particije pojaviti će se ekran Dump glavne memorije.

## **Dump glavne memorije sekundarne particije**

Dump glavne memorije sekundarne particije trebate izvoditi samo pod direktivom predstavnika servisa. Za izvođenje dump-a glavne memorije na sekundarnoj particiji, trebate raditi s daljinskim kontrolnim panelom. **Funkcija 22** forsira dump glavne memorije na daljinskom kontrolnom panelu.

U slučaju da ne možete izvesti funkciju 22 (Forsiranje dumpa glavne memorije) na sekundarnoj particiji, izvedite dump glavne memorije sistema pod direktivom vašeg predstavnika servisa. Kada se pojavi ekran Desio se dump glavne memorije na konzoli primarne particije, pritisnite Enter i izaberite opciju 6 (Dump svih particija). Dump glavne memorije započet je za svaku aktivnu particiju i treba biti kopiran na disk za svaku particiju.

### **Srodni koncepti**

“Izvođenje dumpova glavne memorije na poslužiteljima s logičkim particijama” na stranici 130

Kada poslužitelj ima kvar, može kreirati dump glavne memorije. Dump glavne memorije kopira sadržaje memorije poslužitelja na disk. To je važan alat za analizu problema. Na poslužitelju s logičkim particijama, dva su tipa kvara koji mogu uzrokovati dumpove glavne memorije: kvar na sistemu i kvar na sekundarnoj particiji.

Izvođenje dumpa glavne memorije

### **Srodni zadaci**

Funkcije pristupa kontrolnom panelu

### **Srodne informacije**

Ručno izvođenje dumpa glavne memorije

### **Upotreba daljinskih usluga s logičkim particijama:**

Daljinske usluge su način za pristup predstavnika servisa na vaš poslužitelj preko modema.

### **Ovu proceduru koristite samo ako vas je uputio predstavnik servisa**

Logička particija koja koristi daljinsku uslugu mora imati IOP za komunikaciju za elektroničku podršku korisniku preko modema. IOP treba biti označen kao ECS resurs za particiju.

Ako je IOP za komunikaciju na dijeljenoj sabirnici i korišten je od strane druge particije, preklopite IOP na particiju koja treba koristiti modem. Ako ovaj IOP također pripaja Operacijsku konzolu, konzola može biti nedostupna sve dok IOP nije preklopljen natrag na originalnu particiju.

**Upozorenje:** Rizik je za sigurnost ostaviti daljinsku uslugu omogućenu kada nije u upotrebi. Ovo bi omogućilo da netko bez vašeg znanja uspije pristupiti iSeries poslužitelju. Osigurajte da je deaktivirana kada je vaš predstavnik servisa završio s upotrebom daljinskih usluga.

Za korištenje udaljene usluge logičkih particija, trebate raditi s udaljenim kontrolnim panelom. **Funkcija 66** aktivira udaljenu uslugu i **funkcija 65** deaktivira uslugu. Neuspjeh deaktivacije usluga može dovesti do rizika sigurnosti.

#### **Srodni zadaci**

Funkcije pristupa kontrolnom panelu

### **Uključivanje i isključivanje domene s logičkim particijama:**

Možete isključiti i uključiti domenu kada ulazno/izlazni procesor disk jedinice (IOP) ne uspije.

### **Ovu proceduru koristite samo ako vas je uputio predstavnik servisa**

Kada IOP disk jedinice ne uspije, disk jedinice u IOP-u mogu postati neupotrebljive ili poslužitelj može ostati visiti. Domena je grupa hardverskih resursa koje sistem definira kao srodne.

Kada ste pod nadzorom vašeg predstavnika servisa, izvedite isključivanje domene, poslužitelj će isključiti IOP disk jedinicu u kvaru. Možete zamijeniti svaku disk jedinicu u kvaru bez ponovnog pokretanja logičke particije ili cijelog poslužitelja.

Za isključivanje ili uključivanje domene trebate raditi s daljinskim kontrolnim panelom. Pod direktivom vašeg predstavnika servisa, izaberite **funkciju 68** da isključite domenu i **funkciju 69** da uključite domenu.

#### **Srodni zadaci**

Funkcije pristupa kontrolnom panelu

### **Resetiranje IOP-a disk jedinice s logičkim particijama:**

Koristite ovu funkciju da započnete dump I/O procesora (IOP) i IOP resetiranje ili IOP ponovno punjenje.

### **Ovu proceduru koristite samo ako vas je uputio predstavnik servisa**

Ova funkcija postaje omogućena kada se određeni SRC-i disk jedinica pojavljuju i pridruženi IOP podržava funkciju resetiranja ili ponovnog punjenja.

**Upozorenje:** Pogrešna upotreba ove funkcije može uzrokovati gubitak podataka. Može također uzrokovati greške koje mogu biti netočno dijagnosticirane kao skupi kvarovi na hardveru.

Da resetirate IOP disk jedinice, trebate raditi s daljinskim kontrolnim panelom. **Funkcija 67** resetira/ponovno učitava IOP disk jedinice.

#### **Srodni zadaci**

Funkcije pristupa kontrolnom panelu

---

## **Particioniranje s eServer i5**

Ove informacije koristite ako želite planirati particiju s eServer kao konzolom za upravljanje i5/OS logičkom particijom.

Možete instalirati AIX, Linux, and i5/OS na eServer 5xx iSeries modelima. iSeries poslužitelj koji izvode ove operativne sisteme, nove aplikacije prihvaća s povećanom pouzdanosti.

Ako planirate particionirati eServer i5 model, uputite se na informacije o logičkom particioniranju u IBM Informacijskom centru za sistemski hardver.

---

## **Informacije koje se odnose na logičke particije**

Web stranice koje popisuju vezane informacije i IBM Redbooks koje se odnose na logičke particije.

### **IBM Redbooks**

Možete također pogledati ili ispisati bilo koji od sljedećih PDF-ova:

- Rezanje AS/400 s Logičkim particioniranjem: How-to vodič



(oko 2.7 MB)

- Rad s LPAR konfiguracijom i upravljanjem s iSeries Logičkim particijama



(oko 7.2 MB)

- Linux on the IBM iSeries Poslužitelj: Vodič za primjenu



(oko 4.6 MB)

### **Web stranice**

- Logičke particije
- Linux on iSeries

### **Ostale informacije**

- Linux na particiji gosta
- Backup i obnavljanje
- Kapacitet na zahtjev
- Instalacija i5/OS izdanja i vezanog softvera

### **Spremanje PDF datoteka**

Da spremite PDF na vašu radnu stanicu za gledanje ili ispis:

1. Desno kliknite na PDF u vašem pretražitelju (desno kliknite na gornju vezu).
2. kliknite na opciju koja sprema PDF lokalno.



3. Navigacija do direktorija u kojem želite spremiti PDF.
4. Kliknite **Spremi**.

## Spuštanje Adobe Reader-a

- | Trebate Adobe Reader na vašem sistemu za gledanje ili ispis ovih PDF-ova. Besplatnu kopiju možete spustiti s Adobe
- | Web stranice ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html)) .

---

## Informacije o odricanju od koda

IBM vam dodjeljuje neekskluzivnu licencu za autorsko pravo za upotrebu svih primjera programskog koda iz kojih možete generirati slične funkcije skrojene prema vašim specifičnim potrebama.

- | PODLOŽNO BILO KOJIM ZAKONSKIM JAMSTVIMA KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI, IBM, NJEGOVI
- | RAZVIJAČI PROGRAMA I DOBAVLJAČI NE DAJU JAMSTVA ILI UVJETE, IZRIČITE ILI POSREDNE,
- | UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, POSREDNA JAMSTVA ILI UVJETE ZA PROĐU NA
- | TRŽIŠTU, SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NE-KRŠENJE, VEZANO UZ PROGRAM ILI TEHNIČKU
- | PODRŠKU, AKO POSTOJE.

- | IBM, RAZVIJAČI PROGRAMA ILI DOBAVLJAČI NISU NITI U KOJIM UVJETIMA ODGOVORNI ZA BILO
- | ŠTO OD SLJEDEĆEG, ČAK I AKO SU OBAVIJEŠTENI O TAKVOJ MOGUĆNOSTI:

- | 1. GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA;
- | 2. IZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI NEIZRAVNE ŠTETE, ILI EKONOMSKE POSLJEDIČNE ŠTETE; ILI
- | 3. GUBITAK PROFITA, POSLA, ZARADE, DOBROG GLASA ILI UŠTEDE.

- | NEKA ZAKONODAVSTVA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE IZRAVNIH, SLUČAJNIH
- | ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSU NA VAS.

---

## Dodatak. Napomene

Ove informacije su razvijene za proizvode i usluge koji se nude u SAD.

IBM možda ne nudi proizvode, usluge ili funkcije raspravljane u ovom dokumentu u drugim zemljama. Posavjetujte se sa svojim lokalnim IBM predstavnikom za informacije o proizvodima i uslugama koji su trenutno dostupni u vašem području. Bilo koje upućivanje na IBM proizvod, program ili uslugu nema namjeru tvrditi da se samo taj IBM proizvod, program ili usluga mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne narušava nijedno IBM pravo na intelektualno vlasništvo, se može koristiti kao zamjena. Međutim, na korisniku je odgovornost da procijeni i provjeri operacije bilo kojeg ne-IBM proizvoda, programa ili usluge.

IBM može imati patente ili molbe za patente koje su još u toku, a koji pokrivaju predmet o kojem se govori u ovom dokumentu. Posjedovanje ovog dokumenta vam ne daje nikakvo pravo na te patente. Možete poslati upit za licence, u pismenom obliku, na:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Za upite o licenci u vezi s dvobajtnim (DBCS) informacijama, kontaktirajte IBM-ov odjel intelektualnog vlasništva u vašoj zemlji ili pošaljite upite, u pisanom obliku na adresu:

IBM World Trade Asia Corporation  
Licenciranje  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106-0032, Japan

**Sljedeći odlomak se ne primjenjuje na Ujedinjeno Kraljevstvo ili bilo koju drugu zemlju gdje su takve izjave nekonzistentne s lokalnim zakonima:** INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DAJE OVU PUBLIKACIJU "KAKVA JE", BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO IZRAVNIH ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, POSREDNA JAMSTVA O NE-POVREĐIVANJU, PROĐI NA TRŽIŠTU ILI SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke zemlje ne dozvoljavaju odricanje od izravnih ili posrednih jamstava u određenim transakcijama, zbog toga se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Povremeno se rade promjene na ovim informacijama; te promjene će biti uključene u nova izdanja ove publikacije. IBM može raditi poboljšanja i/ili promjene u proizvodu(ima) i/ili programu/ima opisanim u ovoj publikaciji, bilo kad, bez prethodne obavijesti.

Bilo koje upućivanje u ovim informacijama na ne-IBM Web stranice, služi samo kao pomoć i ni na kakav način ne služi za promicanje tih Web stranica. Materijali na tim Web stranicama nisu dio materijala za ovaj IBM proizvod i upotreba tih Web stranica je na vaš osobni rizik.

IBM može koristiti ili distribuirati bilo koje informacije koje vi dostavite, na bilo koji način koji smatra prikladnim, bez ikakvih obaveza prema vama.

Vlasnici licence za ovaj program, koji žele imati informacije o njemu u svrhu omogućavanja: (i) izmjene informacija između neovisno kreiranih programa i drugih programa (uključujući i ovaj) i (ii) uzajamne upotrebe informacija koje su bile izmijenjene, trebaju kontaktirati:

IBM Corporation  
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA  
3605 Highway 52 N

Rochester, MN 55901  
U.S.A.

Takve informacije mogu biti dostupne, uz odgovarajuće termine i uvjete, uključujući u nekim slučajevima i plaćanje pristojbe.

l Licencni program opisan u ovim informacijama i sav licencni materijal koji je za njega dostupan, IBM isporučuje pod  
l uvjetima IBM Ugovora s korisnicima, IBM Internacionalnog ugovora o licenci za programe, IBM Ugovora o licenci za  
l strojni kod ili bilo kojeg ekvivalentnog ugovora između nas.

Podaci o performansama sadržani u ovom dokumentu su utvrđeni u kontroliranom okruženju. Zbog toga se rezultati dobiveni u nekom drugom operativnom okruženju mogu značajno razlikovati. Neka mjerenja su možda napravljena na sistemima razvojne razine i zbog toga nema jamstva da će ta mjerenja biti ista na općenito dostupnim sistemima. Osim toga, neka mjerenja su možda procijenjena ekstrapoliranjem. Stvarni rezultati se mogu razlikovati. Korisnici ovog dokumenta bi trebali provjeriti primjenjivost podataka na njihovo specifično okruženje.

Informacije koje se odnose na ne-IBM proizvode su dobivene od dobavljača tih proizvoda, njihovih objavljenih najava ili drugih javno dostupnih izvora. IBM nije testirao te proizvode i ne može potvrditi koliko su točne tvrdnje o performansama, kompatibilnosti ili druge tvrdnje koje se odnose na ne-IBM proizvode. Pitanja o sposobnostima ne-IBM proizvoda bi trebala biti adresirana na dobavljače tih proizvoda.

Sve izjave u vezi budućih IBM namjera ili smjernica su podložne promjeni ili povlačenju bez prethodne obavijesti i predstavljaju samo ciljeve i namjere.

Sve prikazane IBM cijene su predložene maloprodajne cijene, trenutne su i mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. Cijene kod zastupnika se mogu razlikovati.

Ove informacije su samo za potrebe planiranja. Ovdje navedene informacije su podložne promjeni prije nego što opisani proizvodi postanu dostupni.

Ove informacije sadrže primjere podataka i izvještaja koji se koriste u svakodnevnom operacijama. Radi što boljeg objašnjenja, ti primjeri uključuju imena pojedinaca, poduzeća, brandova i proizvoda. Sva ta imena su izmišljena i bilo koja sličnost s imenima i adresama koja se koriste u stvarnom poslovnom okruženju, je u potpunosti slučajna.

#### AUTORSKO PRAVO LICENCE:

Ove informacije sadrže primjere aplikacijskih programa u izvornom jeziku, koji ilustriraju tehnike programiranja na različitim operativnim platformama. Možete kopirati, modificirati i distribuirati te primjere programa u bilo kojem obliku, bez plaćanja IBM-u, za svrhe razvoja, upotrebe, marketinga ili distribucije aplikacijskih programa, u skladu sa sučeljem programiranja aplikacija za operativnu platformu za koju su primjeri programa napisani. Ti primjeri nisu bili temeljito testirani u svim uvjetima. IBM, zbog toga, ne može jamčiti ili potvrditi pouzdanost, upotrebljivost ili funkcioniranje tih programa.

Svaka kopija ili bilo koji dio tih primjera programa ili iz njih izvedenih radova, mora uključivati sljedeću napomenu o autorskom pravu:

© (ime vašeg poduzeća) (godina). Dijelovi ovog koda su izvedeni iz IBM Corp. primjera programa. © Autorsko pravo IBM Corp. \_unesite godinu ili godine\_. Sva prava pridržana.

Ako gledate ove informacije na nepostojećoj kopiji, možda se neće pojaviti fotografije i ilustracije u boji.

---

## Informacije o sučelju programiranja

Ovi dokumenti publikacije Logičke particije se odnose na Programska sučelja koja korisniku omogućavaju pisanje programa za IBM i5/OS.

---

## Zaštitni znaci

Sljedeći termini su zaštitni znaci International Business Machines Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje:

- | AIX
- | AS/400
- | AS/400e
- | DB2
- | eServer
- | i5/OS
- | IBM
- | iSeries
- | Lotus
- | OS/400
- | Redbooks

- | Intel, Intel Inside (logoi), MMX i Pentium su zaštitni znaci Intel Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Microsoft, Windows, Windows NT i Windows logo su zaštitni znaci Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Java i svi Java bazirani zaštitni znaci su zaštitni znaci Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

- | Linux je zaštitni znak Linus Torvalds u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

UNIX je registrirani zaštitni znak The Open Group u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Ostala imena poduzeća, proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znaci ili servisne oznake drugih.

---

## Termini i uvjeti

Dozvole za upotrebu ovih publikacija se dodjeljuju prema sljedećim terminima i uvjetima.

**Osobna upotreba:** Možete reproducirati ove publikacije za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, uz uvjet da su sve napomene o vlasništvu sačuvane. Ne smijete distribuirati, prikazivati ili raditi izvedena djela iz ovih publikacija ili bilo kojeg njihovog dijela, bez izričite suglasnosti IBM-a.

**Komercijalna upotreba:** Možete reproducirati, distribuirati i prikazivati ove publikacije samo unutar vašeg poduzeća uz uvjet da su sve napomene o vlasništvu sačuvane. Ne smijete raditi izvedena dijela iz ovih publikacija ili kopirati, distribuirati ili prikazivati te publikacije ili bilo koji njihov dio izvan vašeg poduzeća, bez izričite suglasnosti od strane IBM-a.

Osim kako je izričito dodijeljeno u ovoj dozvoli, nisu dane nikakve dozvole, licence ili prava, niti izričita niti posredna, na publikacije ili bilo koje podatke, softver ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo sadržano unutar.

IBM rezervira pravo da bilo kad, po vlastitom nahođenju, povuče ovdje dodijeljene dozvole, ako je upotreba publikacija štetna za njegove interese ili je ustanovljeno od strane IBM-a da gornje upute nisu bile ispravno slijeđene.

Ne smijete spustiti, eksportirati ili reeksportirati ove informacije, osim kod potpune usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i propisima, uključujući sve zakone i propise o izvozu Sjedinjenih Država.

IBM NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA NA SADRŽAJ OVIH PUBLIKACIJA. PUBLIKACIJE SE DAJU "KAKVE JESU" I BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRAVNIH ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE

OGRANIČAVAJUĆI SE NA, POSREDNA JAMSTVA PROĐE NA TRŽIŠTU, NEKRŠENJA I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.





Tiskano u Hrvatskoj